تذكرة الأولياء

# Tazkiratul Auliya'

## 62 ORANG WALI ALLAH

SYEKH FARIDUDDIN 'ATTAR

PUSTAKA AMAN PRESS SDN.BHD

# PENDAHULUAN

Buku ini adalah terjemahan dari buku yang berjudul TAZKIRATUL AULIYA' dalam bahasa Farsi karangan Syekh Fariduddin 'Attar, seorang penyair dan sufi agung dari Iran. Terjemahan dalam bahasa Melayu ini saya usahakan berdasarkan edisi bahasa Inggerisnya yang diterbitkan oleh Syekh Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, Pakistan. Jadi, terjemahan Melayunya ini adalah dipetik dari terjemahan Inggerisnya itu.

Buku ini mengandungi kata-kata dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan enam puluh dua orang sufi yang masyhur namanya. Orang-orang ini ialah orang-orang yang mendampingi diri mereka dengan Tuhan dan mereka memandang Tuhan sahaja dan tidak kepada yang lain. Mereka pentingkan Allah dari yang lain. Untuk mengetahui mereka itu sebenarnya, maka teruskanlah membaca buku ini. Di situ akan diketahui pandangan dan sikap mereka itu terhadap hidup dan lain-lain lagi.

Semoga buku ini mendapat tempat dalam bidang kesusasteraan yang bercorak kesufian (sufism) dalam bahasa Melayu. Bagi mereka yang cenderung dalam bidang mistik Islam, buku ini bagus dibaca dan difikirkan.

Akhirnya, terpulanglah kepada pembaca menilai, merenung dan seterusnya mengambil iktibar dari pendapat-pendapat orang-orang sufi yang dianggap sebagai aulia Allah ini.

Semoga Allah melimpahi kita dengan taufik dan hidayahNya, Amin!

Penterjemah,
**Abdul Majid bin Hj. Khatib**

# KANDUNGAN

**Perkara** **Muka Surat**

**Bahagian Pertama**

1. Abu Muhammad Imam Ja'afar Al-Sadiq 1
2. Owais Al-Qarni 3
3. Hasan Al-Basri 5
4. Malik bin Dinar 11
5. Muhammad ibn Wasi' 13
6. Habib Al-'Ajmi 13
7. Abu Hazim Al-Makki 15
8. Rabi'atul-Adawiyah Al-Basriyyah 18
9. Fudhail bin 'Iyadh 30
10. Ibrahim bin Adham 32
11. Bisyar Al-Hafi 47
12. Dzu'n-nun Al-Misri 48
13. Abu Yazid Al-Bistami 57
14. 'Abdullah bin Al-Mubarak 75
15. Sufyan Al-Thauri 77
16. Abu Syaqiq Al-Balkhi 78
17. Imam Ahmad bin Hanbal 79
18. Daud Al-Ta'i 79

19. Harith Al-Muhasibi 81
20. Muhammad bin Al-Samak 82
21. Suhail bin Abdullah Al-Tustari 82
22. Ma'ruf Al-Karkhi 83
23. Sirri Al-Saqti 84
24. Ahmad bin Khidhrawiyah 87
25. Abu Turab An-Nakhsyabi 88
26. Yahya bin Ma'adz Ar-Razi 88
27. Syah bin Syuja' Al-Kirmani 93
28. Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi 94
29. Abu Hafs Al-Hadad 99
30. Hamdun Al-Qassar 100
31. Mansur bin 'Ammar 100
32. Al-Junaid Al-Baghdadi 102

**Bahagian Kedua**

1. 'Amru bin 'Uthman Al-Makki 119
2. Abu Sa'id Al-Khiraz 120
3. Abu Al-Hussein Al-Nuri 121
4. Abu 'Uthman Al-Hiri 123
5. Abdullah bin Al-Jila 125
6. Abu Muhammad Royam 126
7. Samnun Al-Muhib 128
8. Abu Muhammad Al-Murta'asy 129
9. Abu Bakar Al-Wiraq 130
10. Abdullah Manazil 132
11. Abu Bakar Al-Katani 133

12. Abu Abdullah Muhammad bin Khafif 134
13. Abu Muhammad Jariri 136
14. Abu Al-Mughis Hussein bin Mansur Al-Hallaj 137
15. Abu Bakar Al-Wasti 146
16. Abi Ishaq Ibrahim bin Syaharyar Syaibani 148
17. Abu Al-Hasan Al-Khirqani 150
18. Abu Bakar Al-Syibli 181
19. Syeikh Abu Al'Abas Al-Qassab 195
20. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawas 196
21. Mumsyad Al-Dinwari 199
22. Abu Ishaq Ibrahim Al-Syaibani 200
23. Abu Bakar Al-Saidlani 201
24. Syeikh Abu Ali Al-Diqaq 201
25. Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Ruzbari 204
26. Syeikh Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim Al-Hasri 206
27. Syaikh Abu 'Uthman Sa'id bin Salam Al-Maghribi 207
28. Syaikh Abu Al-'Abbas Al-Nihawandi 208
29. Abu Al-Qasim Al-Nasrabadi 209
30. Abu Al-Fadhl Hasan Al-Surrakhsi 211

# BAHAGIAN PERTAMA

# 1. ABU MUHAMMAD IMAM JA'AFAR AL-SADIQ

Suatu hari Ja'afar telah dipanggil oleh khalifah. Apabila tiba di tempat khalifah, beliau hendak diberi hadiah oleh khalifah itu dengan emas. Tetapi beliau enggan menerimanya. Khalifah menyuruhnya meminta apa sahaja yang beliau suka. Ja'afar berkata, "Jika tuan redha, kurniakan pada saya satu hadiah, iaitu jangan tuan panggil saya bertemu dengan tuan lagi kerana itu mengganggu ibadatku," khalifah bersetuju.

Ada seorang hamba Allah telah berkata kepada Ja'afar, "Wahai Ja'afar, tuan memakai pakaian yang mahal-mahal," beliau menjawab, "Lihatlah pakaian dalamku". Orang itu pun meraba pakaian dalam beliau. Orang itu terperanjat apabila dirasainya pakaian itu sangat kasar hinggakan tangannya tergaris oleh kasarnya pakaian itu. Orang itu bertanya, "Apakah maksudnya dua jenis pakaian yang tuan pakai ini?" Ja'afar menjawab, "Pakaian luar ini untuk dunia (untuk menyembunyikan pengabdianku dan mengelakkan dari diketahui orang ramai), dan pakaian dalam itu ialah untuk keredhaan Tuhanku (yang menghormati kefakiran kita dan memuliakan penyerahan kita kepadaNya)."

Seorang bertanya, "Siapakah yang lebih baik di antara kedua orang ini: Orang kaya yang bersyukur kehadrat

Allah kerana kurniaan Allah kepadanya; atau orang fakir yang redha?" Ja'afar menjawab, "Orang fakir yang reda itulah yang lebih baik, kerana orang kaya ini sentiasa ingatkan hartabendanya tetapi fakir itu sentiasa ingat kepada Allah. Allah sendiri memuji orang-orang yang bertaubat dan memasuki Islam dan menganggap mereka lebih baik dari ahli-ahli ibadat. Zikir membuangkan segala ingatan kepada dunia."

**Kata-kata Ja'afar**

1. Di hari pembicaraan kelak anda bukan ditanya tentang hartabenda atau pangkat atau nenek-moyang dan pendapatan anda, tetapi adalah tentang amalan kerohanian yang telah anda lalui dan ibadat yang anda lakukan.
2. Allah tidak akan dijumpai sehingga kita betul-betul mahu bertemu denganNya, seperti orang yang hampir kelemasan mahupun pertolongan.
3. Adalah satu dosa jika putus asa dalam ibadat.
4. Orang yang bertaubat setiap kali membuat dosa adalah orang yang dikasihi Allah.
5. Rahsia itu dibukakan kepadaku tatkala aku tenggelam dalam cinta Allah.
6. Orang yang tidak putus-putus berusaha dan menyerahkan semua peribadatannya kehadrat Allah adalah orang yang akan menduduki syurga; tetapi orang yang bergantung kepada dirinya sendiri dan menjadi hamba kepada hawa nafsu akan ditempatkan di neraka.

## 2. OWAIS AL-QARNI

Seorang telah memberi kepada Qarni beberapa keping wang. Beliau enggan menerimanya dan berkata bahawa beliau hanya ada dua dirham sahaja, dan itu pun sudah cukup. Orang itu berkata, "Berapa lama wang sebanyak itu akan mencukupi?" Beliau menjawab, "Adakah engkau tahu bahawa hidupku ini tidak tentu (tidak tentu bila nyawa bercerai dengan badan) dan perlu pulakah aku menerima hadiahmu." Orang itu pun diam.

Qarni biasanya mengelakkan dirinya dari bertemu dengan manusia kerana ia memandang hari kiamat itu sangat hampir, dan ia tidak sanggup membuang masa bergurau, dan lebih baik menghabiskan masa dengan sembahyang.

Pendapat Qarni

1. Orang yang mengenal Allah sebagai sahabat, tidak akan bersahabat dengan makhluk.
2. Tidurlah dengan mati di sampingmu (sentiasa anggap mati itu sangat hampir) dan bila bangun dari tidur janganlah sangka kamu akan hidup lama lagi.
3. Anggaplah Quran itu seperti Khidr, pemimpinmu dalam perjalanan, dan jangan lupa mati. Sentiasalah sembahyang.
4. Ingatlah, malam itu untuk ibadat, bukan untuk tidur.

5. Hendaklah benar-benar khusyuk dalam sembahyang hinggakan tatkala kamu rukuk dan tombak dilontar kepadamu, kamu tidak akan merasai sakitnya.
6. Siapa yang berpakaian indah, makan lazat-lazat dan mempunyai kawan-kawan yang kaya, maka ia lebih hampir ke neraka daripada urat lehernya sendiri.

Seorang telah bertanya kepada beliau, "Siapa kamu?" Qarni menjawab, "Apakah kamu anggap seorang yang tidak mahu tahu apakah ia akan hidup sehingga petang tatkala ia bangun tidur di pagi hari."

Satu ketika Qarni telah diberitahu bahawa seorang darwisy (fakir) yang memakai tudung sedang duduk di kubur sambil menangis sepanjang masa. Beliau menjawab, "Katakan kepadanya bahawa tudung itu adalah dinding atau tabir antara dia dengan Allah, kubur dan tudung itu menjadi penghalang dalam perjalanan kerohaniannya."

Apabila si darwisy itu mendengar kata-kata beliau, dia pun bertafakkur, kemudian menjerit, lalu meninggal dunia.

('Attar mengulas, "Jika benda-benda ini pun menjadi hijab (tabir) di masa lampau, bagaimana pulakan baik kedudukannya dunia ini)."

# 3. HASAN AL-BASRI

Sebelum Hasan menjadi seorang sufi, beliau ialah seorang jauhari (peniaga intan berlian). Satu hari beliau pergi ke satu tempat bernama Rum (di Asia Minor) kerana berniaga, dan pergi berjumpa menteri sultan. Menteri itu berkata kepada beliau, "Anda hendaklah menunggu beberapa hari lagi kerana pada masa ini menemankan sultan dalam satu kerja pentingnya. Jika anda mahu, anda bolehlah bersama kami." Hasan pun berangkatlah bersama sultan, menteri dan lain-lain. Mereka masuk ke satu hutan yang luas. Di tengah hutan itu ada terdiri sebuah khemah yang hebat, yang dikawal oleh askar-askar. Pegawai-pegawai tentera masuk ke khemah itu dan kemudian keluar. Kemudian mereka berjalan mengelilingi khemah itu, dan kemudian pergi. Setelah itu tiba pula orang-orang tua yang kehormatan masuk ke khemah itu, berkata sesuatu, kemudian keluar, lalu mengelilingi khemah itu dan pergi. Kemudian datang pula golongan pakar-pakar perubatan dan berbuat demikian juga. Kemudian giliran dua ratus orang gadis yang cantik-cantik pula berbuat demikian. Akhirnya datanglah sultan dengan menterinya; baginda masuk ke dalam khemah itu, berkata sesuatu, keluar dan mengelilingi khemah itu dan terus pergi.

Hasan hairan melihat peristiwa itu. Beliau bertanya kepada menteri yang menemaninya itu. Kata menteri tersebut, "Sultan itu mempunyai anak yang lawa dan berani telah meninggal dunia di sini. Anak itu dikuburkan di tempat khemah itu terdiri. Tiap-tiap tahun kami mengunjungi tempat ini dan melakukan upacara yang tuan baru saksikan tadi. Mula-mulanya pihak tentera pergi ke kubur itu dan berkata kepada yang berkubur di situ iaitu anak raja itu, 'Jikalah dengan senjata kami, dapat kami menyelamatkan kamu dari Tuhan Kematian, akan kami korbankan nyawa kami untuk menyempurnakan tujuan itu, tetapi apakan daya kami tidak berupaya.' Kemudian datang pula pihak cendekiawan yang berkata, 'Jikalau ilmu dan pengalaman kami dapat menyelamatkan kamu dari mati, tetapi apakan daya kami tidak berupaya.' Kemudian datang pula pihak tabib, berkata, 'Jika ubat-ubat kami dapat menyelamatkan kamu dari mati, tentu kami akan berusaha menyelamatkan kamu, tetapi apakan daya, kami tidak berupaya.' Kemudian pihak gadis-gadis yang cantik itu pula berkata, 'Jikalau kecantikan kami dapat menyelamatkan kamu dari mati, nescaya kami korbankan apa sahaja untuk kamu, tetapi apakan daya, kami tidak berupaya.' Selepas itu, datang pula sultan ditemani oleh menteri-menterinya dan berkata, 'Anakku! Kami berusaha sedaya upaya dengan kekuatan tentera, tabib-tabib, dan lain-lain untuk menyelamatkan kamu dari mati, namun takdir Tuhan itu tetap berlaku jua. Selamatkanlah kamu tinggal di sini dan kami akan datang lagi tahun depan, pada masa ini juga.'

Peristiwa ini sangat mengharukan fikiran Hasan dan mengubah sikapnya. Beliau menghabiskan hidupnya dengan beribadat kepada Allah dan bersedia untuk menghadapi mati. Beliau kembali ke Basrah. Perniagaannya ditinggalkannya. Beliau pergi jauh dari manusia ramai dan bersumpah tidak akan senyum sepanjang hidupnya. Tujuh puluh tahun lamanya beliau tidak berhenti-henti beribadat kepada Allah. Dalam hidupnya hanya satu sahaja keperluan dan tujuannya iaitu Allah. Dia tidak peduli apa sahaja selain Allah.

Apabila Rabi'atul-adawiyah Al-Basriyyah (803 Masehi) tidak datang menghadiri syarahan Hasan, ia tidak akan memberi syarahan hari itu. Orang bertanya kenapa beliau bersikap demikian. Jawabnya, "Serbat yang ada di dalam bekas untuk gajah tidak dapat dimuatkan dalam bekas untuk semut."

Semasa beliau bersyarah dalam keadaan dzauk (mabuk terhadap Allah), beliau berterima kasih kepada Rabi'atul-adawiyyah dengan katanya, "Saya berterima kasih kerana berkatmu, membawaku ke dalam mabuk cinta kepada Allah (dzauk)."

Beliau pernah ditanya, "Apakah Islam, dan siapakah orang Islam?" Hasan menjawab, "Islam itu dalam kitab-kitab dan orang Islam itu dalam kubur."

**Kata-kata Hasan**

1. Janganlah kamu tinggalkan amalan agamamu kerana takutkan musuh yang mengganggu kamu. Bahkan mereka itu mengganggu Allah.
2. Akhir dunia dan awal akhirat ialah dalam kubur.

Biasanya Hasan menulis dosa-dosa yang dilakukannya pada pakaiannya semenjak dahulu lagi. Beliau selalu melihat tulisan tersebut. Kadang-kadang beliau akan menangis hinggakan jatuh pengsan apabila melihat dosa yang dilakukannya itu.

Satu ketika, Hasan berserta dengan beberapa orang lain, sedang pergi ke Ka'abah. Tengah jalan mereka sampai ke satu perigi, mereka semuanya dahaga tetapi mereka tidak ada tali timba untuk mengambil air telaga itu. Hasan pun berkata, "Saya hendak sembahyang. Semasa saya sembahyang, tuan-tuan akan lihat air itu naik ke atas tuan-tuan bolehlah minum air itu untuk menghilangkan dahaga." Perkara itu benar-benar berlaku. Tetapi ada seorang daripada mereka itu, setelah minum sepuas-puasnya, telah mengisi bekas airnya untuk kegunaan masa depan. Air itu pun tidak semena-mena turun ke bawah semula. Apabila beliau ditanya tentang peristiwa ganjil itu, Hasan menjawab, "Itu adalah kerana kurangnya imanmu untuk bertawakkal bulat-bulat kepada Allah."

Hasan sangat merendahkan dirinya hingga dianggap dirinya itu lebih hina dari segala yang lain. Satu hari, di tebing sungai Dajlah, beliau nampak seorang lelaki, sedang duduk dengan seorang perempuan muda dan sebotol arak ada di hadapan orang itu. Terlintas dalam fikirannya, "Alangkah jahatnya orang itu! Alangkah baiknya jika ia seperti aku." Tatkala itu datang sebuah perahu dan tidak jauh dari orang itu. Perahu itu beransur-ansur tenggelam. Ada tujuh orang dalam perahu itu pun hampir-hampir mati lemas. Orang itu pun segera melompat ke dalam sungai itu dan menyelamatkan enam orang dari tujuh orang itu dari mati lemas. Kemudian orang itu berpaling kepada Hasan dan berkata, "Jika kamu lebih mulia dari saya, maka dengan nama Allah, selamatkanlah orang yang seorang lagi itu. Kamu hanya menyelamatkan seorang, tetapi aku selamatkan enam orang." Tetapi Hasan tidak dapat menyelamatkan orang yang seorang itu. Orang itu berkata kepada Hasan, "Tuan, orang perempuan di sisi saya itu ialah ibuku, dan botol itu mengandungi air sahaja. Peristiwa ini adalah untuk menguji tuan."

Mendengarkan itu, Hasan jatuh terduduk, lalu berkata, "Seperti tuan telah menyelamatkan enam orang, maka selamatkanlah saya dari tenggelam dalam air kebanggaan dan kesombongan." Orang itu menjawab, "Moga-moga Allah kabulkan kehendakmu!" Hasan terasa yang kehendaknya telah terkabul. Semenjak itu, beliau sangat merendahkan diri. Apabila melihat seekor anjing, beliau berkata, "Ya Allah, demi anjing yang baik ini, terimalah aku sebagai hambaMu."

Hasan berkata bahawa empat peristiwa yang memberinya pengajaran besar dalam hidup:

1. Satu ketika saya tarik pakaian seorang kasi (orang pontong) kerana berseloroh. Orang itu berkata, "Kembalikanlah pakaian itu, kerana tidak ada orang yang tahu keadaanku yang sebenarnya." Tiba-tiba terlintas di fikiranku: bagaimana pula kedudukan kita di akhirat kelak jika kita ditelanjangkan dan semua dosa kita itu diperlihatkan?
2. Seorang mabuk sedang menggelupur dalam lumpur. Saya katakan kepadanya supaya berhati-hati agar tidak tenggelam. Orang itu berkata, "Hasan, jika aku tenggelam, aku sendiri yang menderita. Tuan jagalah diri tuan. Jika tuan jatuh, semua pengikutmu akan tenggelam sama."
3. Suatu hari seorang budak (kanak-kanak) membawa lampu yang bernyala. Saya tanya dia dari mana dia bawa api itu. Kanak-kanak itu pun memadamkan lampu itu dan berkata, "Beritahu padaku ke mana perginya api yang bernyala pada lampu itu?"

4. Suatu hari seorang perempuan yang jelita berlari di jalan raya dengan kepalanya tanpa tudung sambil merungut tentang suaminya. Saya suruh dia menutup kepala dan mukanya. Perempuan itu berkata, "Cinta kepada suami telah menghilangkan fikiranku hingga aku tidak sedarkan diriku dan kelilingku. Jika tuan tidak memberitahuku yang kepala dan mukaku tidak bertutup, maka tidaklah aku tahu. Aku akan berjalan seperti ini di jalan ini. Tetapi hairan juga aku, hai Hasan, tuan berpura-pura sebagai seorang pencinta Allah, dan tuan sedar kepada apa sahaja yang terlintas di hadapan tuan, dan pancaindera tuan masih ada kesedaran kepada yang lain. Apakah cinta Allah yang ada pada tuan itu?"

**Pendapat Hasan**

1. Kambing itu lebih sedar dari manusia kerana menurut kata gembalanya. Tetapi manusia itu tidak taat kepada perintah Tuhannnya dan menurut sahaja kehendak iblis.

2. Kawan-kawan yang jahat merosakkan orang yang berjalan menuju Allah.

3. Mengumpulkan hartabenda lebih buruk daripada meminum arak yang mana adalah dilarang oleh Al-kitab.

4. Siapa yang memencilkan dirinya akan selamat. Siapa yang memisahkan dirinya dari nafsunya akan merasai kebebasan.

5. Orang yang menggali asas dasar dunia ini dan di situ membina bangunan akhirat adalah orang yang bijak.
6. Barangsiapa yang kenal Allah menganggap dunia ini sebagai musuhnya, dan siapa yang kasih akan dunia akan menjadi musuh Allah.
7. Orang yang membuang amalan ruhaniah dan menggantinya dengan bermurah hati kepada dunia, cuba menegapkan cara-caranya yang jahat itu, adalah orang yang rosak.
8. Barangsiapa yang cinta kepada emas dan perak akan dihinakan oleh Allah. Siapa yang menganggap dirinya sebagai pemimpin masyarakat adalah sesat dan hina.
9. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Aku akan ampunkan kamu dari segala dosa kamu jika kamu tidak memandang yang lain kecuali Aku."

   Hasan ditanya, "Bagaimanakah kamu?"

Beliau menjawab, "Saya adalah ibarat orang di tengah laut yang kehilangan perahu dan terapung-apung di dalam air."

## 4. MALIK BIN DINAR

Seorang bertanya kepada beliau, "Kenapa tuan tidak kahwin?" Malik menjawab, "Aku telah tinggalkan dunia, dan perempuan itu adalah sebahagian daripada dunia."

Malik berkata, "Oleh kerana Allah telah menjadikan aku sahabatNya, maka aku korbankan segala-galanya untukNya, dan menghabiskan masaku dengan mematuhi perintahNya."

Malik berkata, "Aku telah pergi melihat seorang yang hampir-hampir hendak meninggal dunia. Aku suruh dia menyebut nama Allah. Beliau enggan dan berulang-ulang menyebut nombor sepuluh, sebelas. Aku bertanya, "Kenapa kamu enggan menyebut nama Allah?" Orang itu menjawab, 'Apabila aku hendak menyebut nama Allah, aku lihat api yang besar menuju kepadaku.' Tidak lama kemudian, beliau pun meninggal dunia, apabila aku tanya kepada orang yang ada di situ tentang si mati tersebut, mereka berkata bahawa beliau itu banyak memakan riba (interest) dan mengurangkan timbangan semasa berjualbeli, dengan tujuan untuk mendapat untung secara putar belit."

Anak perempuan Malik bertanya kenapa beliau tidak tidur. Malik menjawab, "Aku takutkan Allah dan aku tidak tahu bila berkatnya jatuh kepadaku. Kalau aku tidur, berkatnya itu akan lepas dariku. Di samping itu, aku adalah orang yang malang jika memakan kurnia Allah tetapi menurut kehendak syaitan. Jika adalah orang berdiri di pintu masjid sambil berteriak hendak tahu siapakah manusia yang paling hina di dunia ini, maka aku akan tampil ke muka menunjukkan diriku."

**Malik Berkata**

1. Apabila aku tahu keadaan dunia yang fana ini, aku pun tidak peduli tentang pandangan dunia terhadap diriku dan perbuatanku.

2. Janganlah bersahabat dengan orang yang mana persahabatan itu tidak akan menolongmu selepas

mati kelak.

3. Firman Allah dalam Quran, "Ingatlah Aku dan Aku akan ingat padamu."
4. Firman Allah dalam Quran, "Aku akan jawab seruanmu dan terima doamu."

## 5. MUHAMMAD IBN WASI'

Seorang bertanya kepada beliau, "Bagaimana kamu?" Ibn Wasi' menjawab, "Apa hendak kamu tanya kepada orang yang tempoh hidupnya makin lama makin kurang, tetapi dosanya makin lama makin bertambah."

## 6. HABIB AL-'AJMI

Suatu hari seorang tetamu sedang memakan sedikit makanan yang dihidangkan oleh 'Ajmi. Pada ketika itu datanglah seorang pengemis 'Ajmi pun terus mengambil makanan itu dan memberi pengemis tersebut. Tetamu itu (Hasan Al-Basri) terperanjat melihat kelakuan 'Ajmi itu, dan berkata, "Kamu patutlah tahu sedikit sebanyak tentang adat sopan." 'Ajmi diam sebentar. Hasan terkejut apabila tiba-tiba datang seorang perempuan membawa hidangan yang lazat. Kedua-duanya pun makan. Kemudian 'Ajmi berkata, "Hasan, kamu adalah orang baik. Kamu hendaklah menambah kukuhkan imanmu kepada Allah (iaitu sesuatu yang diberi dengan nama Allah akan mendapat ganjaran berlipat ganda)."

Suatu ketika Hasan pergi bertemu Habib Al-'Ajmi di waktu asar. Hasan mendengar 'Ajmi membaca bacaan dalam sembahyang dengan tidak betul bacaannya.

Hasan tidak mahu sembahyang bersama beliau, lalu sembahyang berasingan. Pada malam itu Hasan bermimpi bahawa Allah berkata kepadanya, "Hasan, jikalau kamu menjadi makmum dalam sembahyang dengan 'Ajmi itu, kamu akan dapat keredhaanKu, dan sembahyang yang itu adalah lebih berfaedah dari sembahyang yang kamu telah lakukan sepanjang hidupmu. Kamu salahkan salah sebutan bacaannya tetapi kamu tidak tahu kesucian dan keikhlasan hatinya. Ketahuilah Kami lebih mementingkan hati yang suci bukan hanya menyebut bacaan yang betul."

**Habib Al-'Ajmi Berkata**

1. Allah sendiri memelihara mereka yang mengabdikan diri kepadaNya.
2. Dengki dan cinta kepada dunia mestilah disingkirkan dari hati orang yang betul-betul menuju Allah.

Hasan: 'Ajmi (murid Hasan), bagaimana kamu boleh sampai ke peringkat kerohanian yang tinggi itu?

'Ajmi: Dengan membersihkan hati melalui sembahyang; dan bukan dengan menghitamkan kertas melalui tulisan. Mendengar itu, Hasan berkata, "Sayang! Pengajaranku menguntungkan orang lain, bukan diriku!"

Habib Al-'Ajmi menangis teresak-esak bila mendengar orang membaca Quran. Orang bertanya: "Jika kamu tidak tahu maksud bacaan Quran itu, kenama kamu menangis?" Beliau menjawab, "Meskipun aku ini orang Iran tetapi hatiku Arab."

## 7. ABU HAZIM AL-MAKKI

Abu Hazim berkata, "Perkara yang telah ditakdirkan untukku pasti aku dapat walaupun aku lari daripadanya, dan perkara yang telah ditakdirkan bukan untukku pasti tidak dapat walaupun aku bersusah payah untuk mendapatnya."

## 8. RABI'ATUL-ADAWIYYAH AL-BASRIYYAH

Ibubapa Rabi'atul-adawiyyah adalah orang miskin. Hinggakan dalam rumah mereka tidak ada minyak untuk memasang lampu dan tidak ada kain untuk membalut badan beliau.

Beliau ialah anak yang keempat. Ibunya menyuruh ayahnya meminjam minyak dari jiran. Tetapi bapa beliau telah membuat keputusan tidak akan meminta kepada sesiapa kecuali kepada Allah. Bapa itu pun pergilah berpura-pura ke rumah jiran dan perlahan-lahan mengetuk pintu rumah itu agar tidak didengar oleh orang dalam rumah itu. Kemudian dia pun pulang dengan tangan kosong. Katanya orang dalam rumah itu tidak mahu membuka pintu. Pada malam itu si bapa bermimpi yang ia bertemu dengan Nabi. Nabi berkata kepadanya, "Anak perempuanmu yang baru lahir itu adalah seorang yang dikasihi Allah, dan akan memimpin banyak orang Islam ke jalan yang benar. Kamu hendaklah pergi berjumpa amir Basrah dan beri dia sepucuk surat yang bertulis – kamu hendaklah berselawat kepada Nabi seratus kali tiap-tiap malam dan empat ratus kali tiap-tiap malam Jumaat. Tetapi oleh kerana kamu tidak mematuhi peraturan pada hari Khamis sudah, maka sebagai dendanya kamu hendaklah membayar kepada pembawa surat ini empat ratus dinar".

Bapa Rabi'atul-'adawiyyah pun terus jaga dari tidur dan pergi berjumpa dengan amir tersebut, dengan airmata kesukaan mengalir di pipinya. Amir sungguh berasa gembira membaca surat itu dan faham bahawa beliau ada dalam perhatian Nabi. Amir pun memberi sedekah kepada fakir miskin sebanyak seribu dinar dan dengan gembira memberi bapa Rabi'atul-'adawiyyah sebanyak empat ratus dinar. Amir itu meminta supaya bapa Rabi'atul-'adawiyah selalu mengunjungi beliau apabila hendakkan sesuatu kerana beliau sungguh berasa bertuah dengan kedatangan orang yang hampir dengan Allah.

Selepas bapanya meninggal dunia, Basrah dilanda oleh kebuluran. Rabi'atul-'adawiyyah berpisah dari adik-beradiknya. Satu ketika kafilah yang beliau tumpangi itu telah diserang oleh penyamun. Ketua penyamun itu menangkap Rabi'atul-'adawiyah untuk dijadikan barang rampasan untuk dijual ke pasar sebagai abdi. Maka lepaslah ia ke tangan tuan yang baru.

Suatu hari, tatkala beliau pergi ke satu tempat atas suruhan tuannya, beliau telah dikejar oleh orang jahat. Beliau lari. Tetapi malang, kakinya tergelincir dan jatuh. Tangannya patah. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah! Aku ini orang yatim dan abdi. Sekarang tanganku pula patah. Tetapi aku tidak peduli segala itu asalkan Kau redha denganku. Tetapi nyatakanlah keredhaanMu itu padaku." Tatkala itu terdengarlah suatu suara, "Tak mengapa semua penderitaanmu itu. Di hari akhirat kelak kamu akan ditempatkan di peringkat yang tinggi hinggakan malaikat pun kehairanan melihatmu." Kemudian pergilah ia semula kepada tuannya. Selepas peristiwa itu, tiap-tiap malam ia menghabiskan masa dengan beribadat kepada Allah, selepas melakukan kerja-kerjanya. Beliau berpuasa berhari-hari.

Suatu hari, tuannya terdengar suara rayuan Rabi'atul-'adawiyyah di tengah malam yang berdoa kepada Allah: "Tuhanku! Engkau lebih tahu bagaimana aku cenderung benar hendak melakukan perintah-perintahMu dan menghambakan diriku dengan sepenuh jiwa, wahai cahaya mataku. Jikalau aku bebas, aku habiskan seluruh masa malam dan siang dengan melakukan ibadat kepadaMu. Tetapi apa yang boleh aku buat kerana Kau jadikan aku hamba kepada manusia."

Di lihat oleh tuannya itu suatu pelita yang bercahaya terang tergantung di awang-awangan, dalam bilik Rabi'atul-'adawiyyah itu, dan cahaya itu meliputi seluruh biliknya. Sebentar itu juga tuannya berasa adalah berdosa jika tidak membebaskan orang yang begitu hampir dengan Tuhannya. Sebaliknya tuan itu pula ingin menjadi khadam kepada Rabi'atul-'adawiyyah.

Besoknya, Rabi'atul-'adawiyyah pun dipanggil oleh tuannya dan diberitahunya tentang keputusannya hendak menjadi khadam itu dan Rabi'atul-'adawiyah bolehlah menjadi tuan rumah atau pun jika ia tidak sudi bolehlah ia meninggalkan rumah itu. Rabi'atul-'adawiyyah berkata bahawa ia ingin mengasingkan dirinya dan meninggalkan rumah itu. Tuannya bersetuju. Rabi'atul-'adawiyyah pun pergi.

Suatu masa Rabi'atul-'adawiyyah pergi naik haji ke Makkah. Dibawanya barang-barangnya atas seekor keldai yang telah tua. Keldai itu mati di tengah jalan. Rakan-rakannya bersetuju hendak membawa barang-barangnya itu. Tetapi beliau enggan kerana katanya dia naik haji bukan di bawah perlindungan sesiapa. Hanya perlindungan Allah s.w.t. Beliau pun tinggal seorang diri di situ. Rabi'atul-'adawiyyah terus berdoa, "Oh tuhan sekalian alam, aku ini keseorangan, lemah dan tidak berdaya. Engkau juga yang menyuruhku pergi mengunjungi Ka'abah dan sekarang Engkau matikan keldaiku, dan membiarkan aku keseorangan di tengah jalan." Serta merta dengan tidak disangka-sangka keldai itu pun hidup semula. Diletaknya barang-barangnya di atas keldai itu dan terus menuju Makkah. Apabila hampir ke Ka'abah, beliau pun duduk dan berdoa, "Aku ini hanya sekepal tanah, dan Ka'abah itu rumah yang kuat. Maksudku ialah Engkau temui aku sebarang perantaraan." Terdengar suara berkata, "Rabi'atul-'adawiyyah, patutkah Aku tunggangbalikkan dunia ini kerana mu agar darah semua makhluk ini direkodkan dalam namamu dalam suratan takdir? Tidakkah kamu tahu Nabi Musa pun ada hendak melihatKu? Aku sinarkan cahayaKu sedikit sahaja dan dia jatuh pengsan, dan Gunung Sinai runtuh menjadi tanah hitam."

Suatu ketika yang lain, semasa Rabi'atul-'adawiyyah menuju Ka'abah, dan sedang melalui hutan, dilihatnya Ka'abah datang mempelawanya. Melihatkan itu, beliau berkata, "Apa hendakku buat dengan Ka'abah ini; aku hendak bertemu dengan tuan Ka'abah (Allah) itu sendiri. Bukankah Allah juga berfirman iaitu orang yang selangkah menuju Dia, maka Dia akan menuju orang itu dengan tujuh langkah? Aku tidak mahu hanya melihat Ka'abah, aku mahu Allah."

Pada masa itu juga, Ibrahim Adham sedang dalam perjalanan juga ke Ka'abah. Sudah menjadi amalan beliau mengerjakan sembahyang pada setiap langkah dalam perjalanan itu. Maka oleh itu, beliau mengambil masa empat belas tahun baru sampai ke Ka'abah. Apabila sampai didapatinya Ka'abah tidak ada. Beliau sangat merasa hampa. Terdengar olehnya satu suara yang berkata, "Ka'abah itu telah pergi melawat Rabi'atul-'adawiyyah". Apabila Ka'abah itu telah kembali ke tempatnya dan Rabi'atul-'adawiyyah sedang menongkat badannya yang tua itu kepada tongkatnya, maka Ibrahim pun pergi bertemu dengan Rabi'atul-'adawiyyah dan berkata, "Rabi'atul-'adawiyyah, kenapa kamu dengan perbuatanmu yang ganjil itu membuat haru-biru di dunia ini?" Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Saya tidak membuat satu apa pun sedemikian itu; tetapi kamu dengan sikap ria (untuk mendapat publisiti) pergi ke Ka'abah mengambil masa empat belas tahun." Ibrahim mengaku yang ia sembahyang setiap langkah dalam perjalannya. Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Kamu isi perjalananmu itu dengan sembahyang, tetapi aku mengisinya dengan perasaan tawaduk dan khusyuk."

Tahun kemudiannya, lagi sekali Rabi'atul-'adawiyyah pergi ke Ka'abah. Beliau berdoa, "Oh Tuhan! Perlihatkanlah diriMu padaku." Beliau pun berguling-guling di atas tanah dalam perjalanan itu. Terdengar suara, "Rabi'atul-'adawiyyah, hati-hatilah, jika Aku perlihatkan diriKu kepadamu, kamu akan jadi abu." Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Aku tidak berdaya memandang keagungan dan kebesaranMu, kurniakanlah kepadaku kefakiran (zahid) yang mulia di sisiMu." Terdengar lagi suara berkata, "Kamu tidak sesuai dengan itu. Kemuliaan seperti itu dikhaskan untuk lelaki yang memfanakan diri mereka semasa hidup mereka kerana Aku dan antara mereka dan Aku tidak ada renggang walau sebesar rambut pun, Aku bawa orang-orang demikian sangat hampir kepadaKu dan kemudian Aku jauhkan mereka, apabila mereka berusaha untuk mencapai Aku. Rabi'atul-'adawiyyah, antara kamu dan Aku ada lagi tujuh puluh hijab atau tirai. Hijab ini mestilah dibuang dulu dan kemudian dengan hati yang suci berhadaplah kepadaKu. Sia-sia sahaja kamu meminta pangkat fakir dari Aku."

Kemudian suara itu menyuruh Rabi'atul-'adawiyyah melihat ke hadapan. Dilihatnya semua pandangan telah berubah. Dilihatnya perkara yang luar biasa. Di awang-awangan ternampak lautan darah yang berombak kencang. Terdengar suara lagi, "Rabi'atul-'adawiyyah, inilah darah yang mengalir dari mata mereka yang mencintai Kami (Tuhan) dan tidak mahu berpisah dengan Kami. Meskipun mereka dicuba dan diduga, namun mereka tidak berganjak seinci pun dari jalan Kami dan tidak pula meminta sesuatu dari Kami. Dalam langkah permulaan dalam perjalanan itu, mereka mengatasi semua nafsu dan cita-cita yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Mereka beruzlah (memencilkan diri) dari dunia hingga tidak ada siapa yang mengetahui mereka. Begitulah mereka itu tidak mahu publisiti (disebar kepada umum) dalam dunia ini." Mendengar itu, Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Tuhanku! Biarkan aku tinggal di Ka'abah. Ini pun tidak diberi kepada beliau. Beliau dibenarkan kembali ke Basrah, dan menghabiskan umurnya di situ dengan sembahyang dan memencilkan diri dari orang ramai.

Suatu hari Rabi'atul-'adawiyyah sedang duduk di rumahnya menunggu ketibaan seorang darwisy untuk makan bersamanya dengan maksud untuk melayan darwisy itu, Rabi'atul-'adawiyyah meletakkan dua buku roti yang dibuatnya itu di hadapan darwisy itu. Darwisy itu terkejut kerana tidak ada lagi makanan untuk Rabi'atul-'adawiyyah. Tidak lama kemudian, dilihatnya seorang perempuan membawa sehidang roti dan memberinya kepada Rabi'atul-'adawiyyah menyatakan tuannya menyuruh dia membawa roti itu kepada Rabi'atul-'adawiyyah, Rabi'atul-'adawiyyah bertanya berapa ketul roti yang dibawanya itu. Perempuan itu menjawab, "Lapan belas." Rabi'atul-'adawiyyah tidak mahu menerima roti itu dan disuruhnya kembalikan kepada tuannya. Perempuan itu pergi. Kemudian datang semula. Rabi'atul-'adawiyyah menerima roti itu selepas diberitahu bahawa ada dua puluh ketul roti dibawa perempuan itu. Darwisy itu bertanya kenapa Rabi'atul-'adawiyyah enggan menerima dan kemudian menerima pula. Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Allah berfirman dalam Quran iaitu: Orang yang memberi dengan nama Allah maka Dia akan beri ganjaran sepuluh kali ganda. Oleh itu, saya terima hadiah apabila suruhan dalam Quran itu dilaksanakan."

Suatu hari Rabi'atul-'adawiyyah sedang menyediakan makanan. Beliau teringat yang beliau tidak ada sayur. Tiba-tiba jatuh bawang dari bumbung. Disepaknya bawang itu sambil berkata, "Syaitan! Pergi jahannam dengan tipu helahmu. Adakah Allah mempunyai kedai bawang?" Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Aku tidak pernah meminta dari sesiapa kecuali dari Allah, dan aku tidak terima sesuatu melainkan dari Allah."

Suatu hari, Hasan Al-Basri melihat Rabi'atul-'adawiyyah dikelilingi oleh binatang liar yang memandangnya dengan kasih sayang. Bila Hasan Al-Basri pergi menujunya, binatang itu lari, Hasan bertanya, "Kenapa binatang itu lari?" Sebagai jawapan, Rabi'atul-'adawiyyah bertanya, "Apa kamu makan hari ini?" Hasan menjawab, "Daging." Rabi'atul-'adawiyyah berkata: "Oleh kerana kamu makan daging, mereka pun lari, aku hanya memakan roti kering."

Suatu hari Rabi'atul-'adawiyyah pergi berjumpa Hasan Al-Basri. Beliau sedang menangis teresak-esak kerana bercerai (lupa) kepada Allah. Oleh kerana hebatnya tangisan beliau itu, hingga airmatanya mengalir di longkang rumahnya. Melihatkan itu, Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Janganlah tunjukkan perasaan sedemikian ini supaya batinmu penuh dengan cinta Allah dan hatimu tenggelam dalamnya dan kamu tidak akan mendapati di mana tempatnya."

Dengan penuh kehendak untuk mendapat publisiti, suatu hari, Hasan yang sedang melihat Rabi'atul-'adawiyyah dalam satu perhimpunan aulia Allah, terus pergi bertemu dengan Rabi'atul-'adawiyyah dan berkata, "Rabi'atul-'adawiyyah, marilah kita meninggalkan perhimpunan ini dan marilah kita duduk di atas air tasik sana dan berbincang hal-hal kerohanian di sana". Beliau berkata dengan niat hendak menunjukkan keramatnya kepada orang lain yang ia dapat menguasai air, (seperti Nabi 'Isa boleh berjalan di atas air). Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Hasan, buangkanlah perkara yang sia-sia itu. Jika kamu hendak benar memisahkan diri dari perhimpunan aulia Allah, maka kenapa kita tidak terbang sahaja dan berbincang di udara?" Rabi'atul-'adawiyyah berkata begini kerana beliau ada kuasa berbuat demikian tetapi Hasan tidak ada berkuasa seperti itu. Hasan meminta maaf. Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Ketahuilah bahawa apa yang kamu boleh buat, ikan pun boleh buat, dan jika aku boleh terbang, lalat pun boleh terbang. Buatlah suatu yang lebih dari perkara yang luarbiasa itu. Carilah ianya dalam ketaatan dan sopan santun terhadap Allah."

Seorang hamba Allah bertanya kepada Rabi'atul-'adawiyyah tentang perkara kahwin. Beliau menjawab, "Orang yang berkahwin itu ialah orang yang ada dirinya. Tetapi aku bukan menguasai badan dan nyawaku sendiri. Aku ini kepunyaan Tuhanku. Pintalah kepada Allah jika mahu mengahwini aku."

Hasan Al-basri bertanya kepada Rabi'atul-'adawiyyah bagaimana beliau mencapai ke taraf kerohanian yang tinggi itu. Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Aku hilang (fana) dalam mengenang Allah."

Beliau ditanya, "Dari mana kamu datang?"

Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Aku datang dari Allah dan kembali kepada Allah."

Rabi'atul-'adawiyyah pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan baginda bertanya kepadanya sama ada beliau pernah mengingatnya sebagai sahabat. Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Siapa yang tidak kenal kepada tuan? Tetapi apakan dayaku. Cinta kepada Allah telah memenuhi seluruhku, hinggakan tidak ada ruang untuk cinta kepadamu atau benci kepada syaitan."

Orang bertanya kepada Rabi'atul-'adawiyyah, "Adakah kamu lihat Tuhan yang kamu sembah itu?"

Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Jika aku tidak lihat Dia, aku tidak akan menyembahNya."

Rabi'atul-'adawiyyah sentiasa menangis kerana Allah. Orang bertanya kepadanya sebab beliau menangis. Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Aku takut berpisah walau sedetik pun dengan Tuhan dan tidak boleh hidup tanpa Dia. Aku takut Tuhan akan berkata kepadaku tatkala menghembuskan nafas terakhir – jauhkan dia dariKu kerana dia tidak layak kepada di majlisKu."

Allah suka dengan hambaNya yang bersyukur apabila ia berusaha sepertimana ia bersyukur tatkala menerima kurniaNya (iaitu ia menyedari yang ia tidak sanggup berusaha untuk Allah tanpa pertolongan dan kurniaan Allah).

Seorang bertanya kepada Rabi'atul-'adawiyyah. "Adakah Allah menerima taubat orang yang membuat dosa?"

Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Itu hanya apabila Allah mengurniakan kuasaNya kepada pembuat dosa itu yang ia digesa untuk mengakui dosanya dan ingin bertaubat. Hanya dengan itu, Allah akan menerima taubatnya kerana dosa yang telah dilakukannya."

Salih Al-Qazwini selalu mengajar muridnya, "Siapa yang selalu mengetuk pintu rumah seseorang akhirnya satu hari pintu itu pasti akan dibuka untuknya". Satu hari Rabi'atul-'adawiyyah mendengar beliau bercakap demikian. Rabi'atul-'adawiyyah pun berkata kepada Salih, "Berapa lama kamu hendak berkata demikian menggunakan perkataan untuk masa depan (Future tense) iaitu 'Akan dibuka?' Adakah pintu itu pernah tertutup? Pintu itu sentiasa terbuka". Salih mengakui kebenarannya itu.

Seorang hamba Allah berteriak, "Aduh sakitnya!" Rabi'atul-'adawiyyah bertemu dengan orang itu dan berkata, "Oh! Bukannya sakit." Orang itu bertanya kenapa beliau berkata begitu. Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Kerana sakit itu adalah satu nikmat bagi orang yang sangat mulia di sisi Allah. Mereka merasa seronok menanggung sakit itu."

Suatu hari Rabi'atul-'adawiyyah sedang melihat orang sedang berjalan dengan kepalanya berbalut. Beliau bertanya kenapa kepalanya dibalut. Orang itu menjawab mengatakan ia sakit kepala. Rabi'atul-'adawiyyah bertanya, "Berapa umurmu?" Jawab orang itu, "Tiga puluh," Rabi'atul-'adawiyyah bertanya lagi, "Hingga hari ini bagaimana keadaanmu?" Kata orang itu, "Sihat-sihat sahaja." Rabi'atul-'adawiyyah pula berkata, "Selama tiga puluh tahun Allah menyihatkan kamu, tetapi kamu tidak mengibarkan bendera pada badanmu untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah, dan agar manusia bertanya kenapa kamu gembira sekali, dan setelah mengetahui kurniaan Tuhan kepadamu, mereka akan memuji Allah. Sebaliknya kamu, setelah mendapat sakit sedikit, membalut kepalamu dan pergi ke sana ke mari menunjukkan sakitmu dan kekasaran Tuhan terhadapmu. Kenapa kamu berlaku sehina itu!"

Suatu hari khadamnya berkata, "Puan, keluarlah dan mari kita melihat keindahan kejadian Tuhan di musim bunga ini". Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Duduklah dalam rumah seperti aku berseorangan dan melihat yang menjadikan. Aku lihat Dia dan bukan kejadianNya."

Suatu hari, orang bertanya kepada Rabi'atul-'adawiyyah kenapa beliau tidak menyimpan pisau dalam rumahnya. Beliau menjawab, "Memotong itu adalah kerja pisau. Aku takut pisau itu akan memotong pertalian aku dengan Allah yang ku cintai."

Suatu masa Rabi'atul-'adawiyyah berpuasa selama lapan hari. Pada hari terakhir, beliau merasa lapar sedikit. Datang seorang hamba Allah membawa minuman yang manis dalam sebuah cawan. Rabi'atul-'adawiyyah ambil minuman itu dan meletakkannya di atas lantai di satu penjuru rumahnya itu. Beliau pun pergi hendak memasang lampu. Datang seekor kucing lalu menumpahkan minuman dalan cawan itu. Melihat itu, terfikirlah Rabi'atul-'adawiyyah hendak minum air sahaja malam itu. Tatkala ia hendak mencari bekas air (tempayan), lampu pun padam. Bekas air itu jatuh dan pecah dan airnya bertaburan di atas lantai. Rabi'atul-'adawiyyah pun mengeluh sambil berkata, "Tuhanku! Kenapa kau lakukan begini padaku?"

Terdengar suara berkata, "Rabi'atul-'adawiyyah, jika kamu hendakkan kurnia dunia, Aku boleh berikan padamu, tetapi akan menarik balik darimu seksaan dan kesakitan yang Aku beri padamu. Kurnia dunia dan seksaan Aku tidak boleh duduk bersama-sama dalam satu hati. Rabi'atul-'adawiyyah, kamu hendak satu perkara dan Aku hendak satu perkara lain. Dua kehendak yang berlainan tidak boleh duduk bersama dalam satu hati."

Dengan serta merta beliau pun membuangkan kehendak kepada keperluan hidup ini, seperti orang yang telah tidak berkehendakkan lagi perkara-perkara dunia ini semasa nyawa hendak bercerai dengan badan.

Tiap-tiap pagi beliau berdoa, "Tuhan! Penuhilah masaku dengan menyembah dan mengingatMu agar orang lain tidak mengajakku dengan kerja-kerja lain."

Rabi'atul-'adawiyyah ditanya, "Kenapa kamu sentiasa menangis-nangis?"

Beliau menjawab, "Kerana ubat penyakit ini ialah berdampingan dengan Tuhan."

"Kenapa kamu memakai pakaian koyak dan kotor?" Beliau ditanya lagi, "Kamu ada kawan yang kaya, dan dia boleh memberimu pakaian baru." Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Aku berasa malu meminta perkara dunia dari sesiapa pun yang bukan milik mereka kerana perkara-perkara itu adalah amanah Allah kepada mereka, dan Allah jua yang memiliki segala-galanya."

Orang berkata, "Rabi'atul-'adawiyyah, Tuhan mengurniakan ilmu dan kenabian kepada lelaki, dan tidak pernah kepada perempuan, tentu kamu tidak dapat mencapai pangkat kewalian yang tinggi itu (kerana perempuan). Oleh itu apakah faedahnya usaha kamu menuju ke taraf tersebut?"

Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Apa yang kamu kata itu benar, tetapi cubalah katakan kepadaku siapakah perempuannya yang telah mencapai taraf kehampiran dengan Allah dan lalu berkata, 'Akulah yang hak.' Di samping itu tidak ada orang kasi yang perempuan. Hanya didapati dalam kaum lelaki sahaja."

Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Seorang perempuan yang sentiasa bersembahyang kerana Allah adalah lelaki dan bukan perempuan."

Satu hari Rabi'atul-'adawiyyah jatuh sakit. Orang bertanya kepadanya sebab ia sakit. Beliau berkata, "Hatiku cenderung hendak mencapai syurga, satu hari yang lampau. Kerana itu, Allah jatuhkan sakit ini sementara sebagai hukuman."

Hasan Al-Basri datang berjumpa Rabi'atul-'adawiyyah yang sedang sakit. Di pintu rumah beliau itu, Hasan bertemu dengan Amir Al-Basri yang sedang duduk dengan sebuah beg mengandungi wang. Amir itu menangis. Apabila ditanya kenapa beliau menangis, beliau menjawab, "Aku hendak menghadiahkan wang kepada Rabi'atul-'adawiyyah, tetapi aku tahu dia tidak akan menerimanya. Kerana itulah aku menangis. Bolehkah kamu menjadi pengantara dan meminta dia menerima hadiahku ini?" Hasan pun pergilah membawa wang itu kepada Rabi'atul-'adawiyyah dan meminta beliau menerima wang itu. Tetapi Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Oleh kerana aku telah kenal Allah, maka aku tidak lagi mahu bersembang dengan manusia dan tidak menerima hadiah dari mereka dan juga tidak mahu memberi apa-apa kepada mereka. Di samping itu aku tidak tahu sama ada wang itu didapatinya secara halal atau haram."

Sufyan Al-Thauri berkata, "Kenapa kamu tidak memohon kepada Allah untuk menyembuhkan kamu?" Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Kenapa aku merungut pula kerana itu hadiah Allah bagiku. Bukankah salah jika tidak mahu menerima hadiah Tuhan? Adakah bersahabat namanya jika kehendak sahabat itu tidak kita turuti?"

Malik bin Dinar pergi mengunjungi Rabi'atul-'adawiyyah satu hari. Dilihatnya dalam rumah Rabi'atul-

'adawiyyah satu balang yang pecah dan mengandungi air untuk minum dan mengambil wuduk, satu bata sebagai bantal dan tikar yang buruk sebagai alas tempat tidur. Malik berkata, "Jika kamu izinkan, boleh aku suruh seorang kawanku yang kaya memberimu semua keperluan harian." Rabi'atul-'adawiyyah menjawab, "Adakah satu Tuhan yang menanggung aku, dan Tuhan lain pula yang menanggung kawanmu itu? Jika tidak, adakah Tuhan lupa kepadaku kerana aku miskin dan ingat kepada kawanmu itu kerana ia kaya? Sebenarnya Allah itu tidak lupa kepada siapa pun. Kita tidak perlu memberi ingat kepada Tuhan itu. Dia lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Dia yang memberi kurnia dan Dia juga yang menahan kurnia itu."

Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Orang yang cinta kepada Allah itu hilang dalam melihat Allah hingga kesedaran kepada yang lain lenyap darinya, dan Dia tidak boleh membezakan mana sakit dan mana senang."

Seorang wali Allah datang dan merungut tentang dunia. Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Nampaknya kamu sangat cinta kepada dunia, kerana orang yang bercakap tentang sesuatu perkara itu tentulah dia cenderung kepada perkara tersebut."

Satu hari, Sufyan Al-Thauri pergi berjumpa Rabi'atul-'adawiyyah. Rabi'atul-'adawiyyah menghabiskan masa malam itu dengan sembahyang. Apabila sampai pagi, beliau berkata, "Pujian bagi Allah yang telah memberikan kita dapat sembahyang sepanjang malam. Untuk tanda kesyukuran, marilah kita puasa pula sepanjang hari ini."

Rabi'atul-'adawiyyah selalu berdoa demikian. "Tuhanku! Apa sahaja yang Engkau kurnia kepadaku berkenaan dunia, berikanlah kepada musuhku; dan apa saja kebaikan yang Engkau hendak kurnia kepadaku berkenaan akhirat, berikanlah kepada orang-orang yang beriman; kerana aku hanya hendakkan Engkau kerana Engkau. Biarlah aku tidak dapat syurga atau neraka. Aku hendak pandangan Engkau padaku sahaja."

Sufyan Al-Thauri menghabiskan masa sepanjang malam bercakap-cakap tentang ibadat kepada Allah dengan Rabi'atul-'adawiyyah. Di pagi hari Al-Thauri berkata, "Kita telah menghabiskan masa malam tadi dengan sebaik-baiknya." Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Tidak, kita habiskan masa dengan sia-sia, kerana sepanjang percakapan itu kamu berkata perkara-perkara yang memuaskan hatiku sahaja dan aku pula memikirkan perkara yang kamu sukai pula. Masa itu kita buang tanpa mengenang Allah. Adalah lebih baik jika aku duduk seorang diri dan menghabiskan masa malam itu dengan mengenang Allah."

Rabi'atul-'adawiyyah berkata, "Doaku padaMu ialah sepanjang hayatku berilah aku dapat mengingatMu dan apabila mati kelak berilah aku dapat memandangMu."

## 9. FUDHAIL BIN 'IYADH

Apabila Harun Al-Rasyid cuba hendak membayar hutangnya kepada beliau sekiranya ada hutang. Fudhail menjawab, "Aku hanya berhutang kepada Allah. Penyembahanku padaNya tidak secukup apa yang dikurniaNya padaku. Di samping itu Allah memberi kurnia kepadaku hingga aku tidak perlu berhutang kepada sesiapa."

Fudhail enggan menjumpai setengah daripada saudara-maranya, kerana katanya, "Tidakkah kamu ada kerja yang lebih baik lagi daripada melawat aku ini, dan dengan itu membuangkan masa kamu dan masa aku sahaja?"

### Fudhail Berkata

1. Di hari kiamat banyak orang kaya terbelenggu dan pemegang-pemegang jawatan dunia ini akan mengalami kesusahan, kerana mereka akan dibicarakan tentang perbuatan mereka. Oleh itu, bersedialah menjawab soalan terhadap perbuatan kamu pada hari itu.
2. Itulah kasihnya Allah, orang-orang yang berdosa itu tidak dibalas Allah sekarang tetapi ditangguhNya.
3. Orang yang dikasihi Allah itu ditimpaNya kesusahan dan orang yang dimurkaiNya itu dikurniaNya kesenangan.
4. Sebagaimana tidak mungkin menangis di syurga, maka begitulah pula tidak mungkin ketawa di dunia ini. Syurga itu bukan tempat menangis, dan dunia ini bukan tempat ketawa.
5. Allah berkata, "Apabila hambaKu mengingat Aku, Aku akan mengingat dia; bila dia lupa kepadaKu, Aku akan lupa kepadanya."
6. Selama tiga puluh tahun aku tidak pernah tersenyum.

7. Aku ingin jatuh sakit agar dapat aku bersama Allah dan terselamat dalam sembahyang jemaah.

Satu hari anak Fudhail yang sedang diribanya itu bertanya kepada Fudhail, "Bapa, kasihkah bapa padaku?" Kata Fudhail, "Ya." Kemudian anak itu bertanya, "Adakah bapa cinta kepada Allah juga?" "Ya", kata Fudhail. Anak itu berkata, "Bapa, dua cinta tidak boleh terletak dalam satu hati." Fudhail menganggap peringatan itu sebenarnya datang dari Allah. Beliau pun mengangkat anak itu dari ribanya, dan selepas itu tidak mahu lagi mencintai anaknya. Beliau menghabiskan masanya dengan beribadat kepada Allah.

## 10. IBRAHIM BIN ADHAM

Sebelum menjadi seorang sufi, Ibrahim ialah raja di Balkh. Beliau sangat kaya. Suatu malam, tatkala ia sedang tidur di istana, beliau terdengar bunyi langkah orang sedang berjalan di atas atap istananya. Beliau terjaga dan bertempik. "Siapakah di atas atap itu?" Terdengar jawapan, "Bukan orang asing, tetapi ialah orang yang engkau ketahui." Kami mencari unta kami yang kehilangan di sini." Raja itu pun berkata, "Wahai orang asing, bagaimana kamu sangka unta kamu boleh dijumpai di sini?" Suara itu menjawab, "Seperti kamu menyangka bahawa Allah itu ada di istana ini dan memakai pakaian raja." Kemudian, perasaan takut kepada Allah pun menguasai raja itu.

Beberapa hari kemudian, satu lagi peringatan Tuhan datang kepada beliau semasa beliau duduk di balai penghadapan. Peringatan itu ialah seorang hamba Allah yang datang menuju kepada raja itu. Orang itu gagah dan agung rupanya. Tiada siapa hadirin yang berani menegur orang yang datang itu. Orang itu terus menuju raja dan memandang keliling. Raja Ibrahim bertanya apakah yang hendak dicari. Orang itu menjawab, "Aku hendak mencari tempat yang sesuai untuk duduk di kafilah ini." Ibrahim berkata, "Tapi di sini tidak ada kafilah. Ini istanaku." Orang yang ganjil itu menjawab, "Siapa punya istana ini sebelum tuanku?" Jawab Ibrahim, "Bapaku." Orang itu bertanya lagi, "Sebelum bapamu!" Ibrahim menjawab, "Datukku." Orang itu berkata, "Apakah yang tuan panggil tempat ini, yang di dalamnya seseorang itu duduk sementara waktu, kemudian pergi, dan diambil alih oleh orang lain pula?" Orang itu pun ghaib. Ibrahim berdoa kepada Tuhan agar ia diberitahu siapakah orang yang ganjil itu. Beliau mendapat tahu bahawa orang yang ganjil itu ialah Khidr. Serta merta Raja Ibrahim pun berasa takut kepada Allah.

Tidak lama kemudian, suatu hari, Ibrahim pergi berburu dengan pengikut-pengikutnya, sedang mengejar seekor rusa yang cantik, dia dan kudanya telah terpisah dari pengikut-pengikutnya itu, lalu sesat di tengah belantara. Di situ terdengar olehnya suara, "Ibrahim, jagalah sebelum nyawa bercerai dengan badan." Suara itu berulang-ulang berkata demikian. Ibrahim berasa ketakutan dan terus pengsan. Apabila sedar semula, dilihatnya rusa itu ada di sisinya. Ibrahim terus hendak memanah rusa itu. Sebelum anak panah itu melancar, rusa itu menghambur menuju Ibrahim dan bercakap, "Aku hendak memburumu, bukan aku yang engkau buru. Engkau tidak boleh bunuh aku. Adakah Allah menjadikan kamu untuk membuat apa yang engkau lakukan ini? Tidakkah ada kerja lain yang lebih baik lagi?" Perkataan ini terdengar oleh pengikut-pengikut Ibrahim. Mendengarkan suara itu, Ibrahim pun takut. Iman pun mula bertambah tebal dalam hatinya. Ia terus bertaubat. Air matanya mengalir dan membasahi pakaiannya, terasa olehnya selama ini ia telah mensia-siakan hidupnya.

Ibrahim terus masuk ke dalam hutan. Pakaiannya ditukarnya dan dipakainya pakaian gembala kambing. Kasutnya dibuang. Beliau pun berjalan berkaki ayam ke dalam hutan itu. Sepanjang masa ia menangis terkenangkan dosa yang telah dilakukannya. Dijumpainya satu gua. Ia pun terus masuk ke gua itu dan tinggal di situ selama sembilan tahun. Hanya pada hari Jumaat sahaja ia keluar mencari kayu api dan menjualnya ke pasar. Hasil jualan itu digunakannya dan yang berlebihan disedekahnya kepada orang-orang fakir yang ada di sekitar tempat itu. Lama-kelamaan orang pun tahu hal dirinya dan ramailah orang ingin hendak berjumpa dengan beliau. Oleh kerana beliau tidak suka dikunjungi orang ramai, beliau pun meninggalkan tempat itu dan pergi ke Mekah.

Syeikh Abu Said, setelah meninggalkan kerajaan dan menjadi sufi juga telah melawat gua tempat Ibrahim mengasingkan diri itu. Didapatinya gua itu masih ada berbau wangi meskipun Ibrahim telah lama meninggalkan gua itu.

Rahsia tentang nama Allah yang terbesar (اسم الله الأ عظم) telah dikurniakan kepadanya oleh Ilyas, saudara Khwajah Khidr, yang melantiknya sebagai guru kerohanian.

Satu hari tatkala Ibrahim melalui tempat sunyi yang luas beliau jumpa tujuh puluh orang sufi yang memakai selimut. Enam puluh sembilan orang daripada mereka itu telah mati berlumuran darah. Yang seorang itu tinggal nyawa-nyawa ikan sahaja lagi. Ibrahim bertanya kepada sufi yang masih hidup itu. Ia berkata, "Sungguh susah benar jalan kerohanian ini. Berhati-hatilah berjalan. Sediakan untukmu sebekas air dan tempat berlindung dari panas matahari. Jangan berjauhan dan jangan pergi terlalu hampir. Jaga-jagalah jangan keluar dari mematuhi perintah-perintah Allah. Ketahuilah bahawa kami ini adalah sekumpulan orang-orang sufi. Kami telah bersumpah dengan Allah untuk berdiam diri dan tidak berkata-kata kepada siapa juga, tidak takut selain Allah, dan mengekalkan diam dan gerak kami menurut tujuan kerohanian kami, dan tidak memandang kecuali kepada Allah. Tetapi bila kami sampai ke Mekah, di sana Khidr bertemu dengan kami. Kami sukacita benar, kami sungguh berterima kasih kerana usaha kami telah membuahkan hasil kerana berkat berjumpa dengan beliau itu. Selepas sahaja kami berkata begitu terdengar suara berkata, "Kamu semua pembohong dan memecah sumpahmu. Adakah ini keputusanmu? Kamu semua melupakan Aku, yang menjadikan, dan kamu suka menjumpai makhluk. Kerana kesalahan ini, nyawa kamu semua akan dicabut."

Sambung orang itu lagi, "Orang yang terlantar itu semuanya terbakar dalam cinta Allah. Ibrahim, buatlah keputusan sekarang sama ada engkau hendak meneruskan perjalanan (menuju Allah) atau berhenti sahaja di tempat lama." Ibrahim bertanya, "Katakan kepadaku, bagaimana engkau tidak pula mati dan engkau masih ada bernafas lagi?" Jawab orang itu, "Mereka itu sebenarnya telah masuk dalam perjalanan itu, tetapi aku hanya baru masuk dan masih mentah lagi." Setelah berkata demikian, orang itu pun menghembuskan nafasnya yang akhir.

Semasa Ibrahim menjadi raja dahulu, beliau ada seorang anak. Setelah anak itu dewasa dan mendapat tahu bapanya ada di Mekah, maka anak itu bersama ibunya dan empat ratus orang rakyatnya pergi ke Mekah hendak berjumpa dengan bapanya itu. Setelah sampai di Mekah, mereka bertanya kepada murid-murid Ibrahim di mana beliau sekarang berada. Kata mereka Ibrahim telah pergi ke hutan mengambil kayu api untuk dijual dan hasil jualan itu digunakannya untuk dirinya dan murid-muridnya. Anak itu pun terus menuju hutan mencari bapanya. Alangkah tercengangnya anak itu melihat bapanya terbongkok-bongkok membawa kayu api yang berat di belakangnya. Si anak menangis melihat keadaan bapanya dan terus mengikuti bapanya itu beberapa jauh tanpa terlihat mata si bapa. Setelah sampai ke pasar, bapanya itu pun berteriak, "Orang yang mencari duit dengan halal, marilah beli kayu api yang dicari secara halal ini." Datang seorang hamba Allah membeli kayu itu dan sebagai tukaran dengan kayu itu diberinya beberapa buku roti. Diterimanya roti itu dan dibawanya kembali ke tempatnya dan diberinya kepada murid-muridnya. Sambil mereka makan roti itu, Ibrahim sedang duduk menyembah Allah. Apabila mereka telah habis makan, Ibrahim dengan murid-muridnya itu pun bertawaf mengelilingi Ka'abah. (Murid-murid itu diberi amaran supaya jangan melihat belia-belia yang lawa atau duduk bersama-sama mereka).

Tatkala Ibrahim mengelilingi Ka'abah itu, anaknya pun pergi berjumpanya. Dengan tidak sengaja, beliau terpandang anaknya. Murid-muridnya tercengang kenapa beliau sendiri melanggar larangan itu. Murid-muridnya bertanya kenapa Ibrahim melihat anak muda itu pada hal beliau sendiri melarang mereka berbuat demikian. Ibrahim berkata, "Sebenarnya sebelum aku menjadi orang sufi dahulu, aku adalah seorang raja dan mempunyai anak, dan rupa anak itu serupa dengan dia (anaknya) yang nampak di sana itu. Rasaku dia itu adalah anakku."

Seorang murid beliau pergi mencari anak itu dan menemuinya sedang mengaji Quran, sambil air matanya mengalir membasahi pipinya. Murid Ibrahim itu bertanya siapakah anak itu. Anak raja Ibrahim itu pun menjawab, "Aku ini anak raja Balkh. Bapaku menjadi seorang sufi dan sekarang aku hendak mencari dia (Ia terus menangis). Kelmarin aku nampak dia tetapi aku tidak mahu berjumpa dengannya sebab khuatir dia akan menyembunyikan dirinya. Nama bapaku ialah Ibrahim bin Adham."

Murid itu membawa anak raja itu serta ibunya pergi berjumpa Ibrahim. Apabila ternampak sahaja Ibrahim, isterinya itu pun berteriak, "Dialah sultanku." Permaisuri, anaknya dan murid-murid Ibrahim pun bercucuran air mata. Anak itu menangis hingga pengsan. Apabila sedar, anak itu pun memberi salam kepada bapanya. Bapa itu pun memeluk anaknya dan bertanya kepada anak itu apakah ugamanya. Anak itu menjawab bahawa ia adalah orang Islam. "Tahukah kamu Quran?" Tanya Ibrahim. "Ya." Kata anaknya. Tatkala Ibrahim berdiri hendak pergi, anaknya terus memeluk beliau dan permaisuri itu merasa sedih kerana perjumpaan yang sebentar benar itu. Ibrahim diam. Kemudian ia berdoa, "Aku cinta kepadaMu ya Allah, tidak kepada yang lain." Sebentar itu juga anak itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam pelukan bapanya. Murid-murid Ibrahim terkejut melihat peristiwa itu dan bertanya kepada beliau apakah maksud peristiwa itu. Ibrahim menjawab, "Apabila aku mula-mula memeluk anakku itu, perasaan cinta timbul padaku. Tiba-tiba terdengar suara berkata, 'Ibrahim, engkau mengaku cinta seluruhnya kepadaKu, tetapi kenapa engkau cinta pula kepada yang lain? Engkau larang murid-muridmu melihat belia-belia tetapi engkau sendiri bercakap-cakap dengan isteri dan anak kau. Buatlah pilihan: Sama ada cinta kepadaKu sahaja atau anak dan isterimu. Dengan segera aku berdoa, 'Dengarlah rayuanku, wahai Tuhan, oleh kerana cinta kepada anak menarik perhatianku daripadaMu dan tidak mengingatMu walau sedetik pun, maka lebih baiklah Engkau cabut nyawaku atau nyawanya'". Tuhan kabulkan doa Ibrahim, lalu nyawa anaknya itu pun diambil Allah.

Ada orang bertanya kepada Ibrahim, suatu hari, "Kenapa tuan membuang kerajaan tuan?" Ibrahim menjawab, "Satu hari sedang aku duduk di kaus dan cermin ada terletak di hadapanku, maka aku pun ternampak dalam cermin itu bahawa akhirnya aku akan ke kubur dan tinggal keseorangan tanpa rakan di dalam kubur itu. Aku teringat juga bahawa aku tidak mengerjakan amal salih untuk bekal ke akhirat. Hari akhirat itu kelak aku tidak dapat berdalih-dalih dan berbohong di hadapan hakim yang maha adil dan tahu segalanya. Dari semenjak ketika itu, maka aku pun terasa berat benar tanggungan untuk menjadi raja."

"Tetapi kenapa engkau meninggalkan Khurasan?" Kata mereka bertanya, Ibrahim menjawab, "Kerana orang di sana mengenal siapa aku dan mereka akan bertanya tentang keadaanku dan ini akan mengganggu ibadatku kepada Allah."

Seorang sufi berkata kepada Ibrahim suatu hari, "Orang yang beristeri adalah menaiki sampan (meninggalkan tanah keras dan tidak tahu di mana ia akan dicampakkan oleh ombak laut) dan bila seorang anak lahir, sampan itu karam."

Suatu hari, seorang derwisy (sufi) bertengkar dengan seorang derwisy yang lain, Ibrahim berkata, "Tidak berguna kamu menjadi orang derwisy. Oleh kerana kamu mendapatinya tanpa bayaran, kamu tidak menghargainya." Derwisy itu berkata, "Adakah tuan membayar harga yang tinggi untuk menjadi seorang derwisy?" Dengan hormat Ibrahim menjawab, "Ya, aku tinggalkan kerajaan Balkh dan namun begitu aku anggap bayaran itu pun masih murah. Dibanding dengan kerajaan itu, ianya mahal juga harganya, wahai saudara!"

Suatu hari, seorang hamba Allah menghadiahkan seribu dinar kepada Ibrahim. Beliau enggan menerimanya sambil berkata, "Saya tidak menerima hadiah pengemis." Orang itu berkata bahawa ia adalah orang kaya dan bukan pengemis. Ibrahim bertanya kepadanya, "Adakah tuan inginkan banyak harta atau pun puas hati dengan harta yang ada itu?" Orang itu menjawab, "Tentu sekali saya hendak cari lagi harta." Ibrahim berkata, "Dengan itu tuan lebih miskin dari saya, kerana saya puas hati dengan kemiskinanku dan tidak perlu mencari harta lagi."

Ada tiga hijab atau tirai yang mendinding kita memandang wajah Allah dan hijab ini apabila dibuka, seorang itu dapat memandang wajah Allah. Yang tiga itu ialah:

1. Tidak berasa gembira walaupun kekayaan dunia dan akhirat dikurniakan kepadamu.
2. Tidak merasa kesal walaupun kerajaanmu dilucutkan darimu.
3. Tidak berasa megah walaupun kamu dipuji.

"Jika kamu berada di majlis aulia dan menjadi seorang daripada mereka, kamu tidak akan hiraukan apa sahaja perkara dunia atau akhirat dan hatimu tidak tertumpu kepada yang lain kecuali Allah. Perhatian kamu hanya kepada Allah sahaja dan akan diberi rezeki yang baik. Berjagalah waktu malam dan selalu berpuasa. Makanan haram mengelakkan kamu dari merasai pengalaman kerohanian, kerana iblis ada dalam makanan itu." Demikian nasihat Ibrahim kepada seorang yang sedang dalam perjalanan (suluk) menuju Allah.

Ibrahim selalu berkata, "Ilmu, jika tidak disertai dengan iman adalah tidak berfaedah."

Seorang bertanya kepada Ibrahim, "Kenapa tuan tidak tidur malam?" Ibrahim menjawab, "Bagaimana saya hendak tidur malam kerana air mataku sentiasa bercucuran?"

Apabila Ibrahim hendak menghabiskan sembahyangnya dengan penuh khusuk beliau akan menutupkan mukanya dengan tapak tangannya, kerana beliau khuatir Allah tidak menerima sembahyangnya dan melemparkan kembali ke mukanya.

Seorang hamba Allah yang kerjanya mencari upah untuk nafkah hidup untuk keluarganya, pada suatu hari tidak dapat upah langsung. Oleh itu, dengan sedih pulanglah ia ke rumah dan terfikirlah ia yang anaknya tidak dapat makan pada malam itu. Dalam perjalanan pulang hamba Allah itu bertemu dengan Ibrahim dan berkata, "Tuan sangat gembira tetapi saya sangat sedih." Ibrahim menjawab, "Mari kita bertukar. Saya beri kamu gembiraku dan kamu beri saya sedihmu." Dengan itu terbukalah dalam hati orang itu tentang keagungan cinta dan dendam kepada Allah.

Seorang bertanya kepada Ibrahim apakah kerja beliau. Ibrahim menjawab, "Saya serahkan segala kerja dunia untuk ahli dunia. Semasa saya dalam dunia ini, saya hanya mengenang Allah dan sentiasa dalam mengenang Allah, hinggalah saya kembali ke pangkuan Tuhan. Semasa bercerai nyawa dengan badan, saya pinta supaya, dapat memandang Allah. Orang yang sentiasa menyembah Allah tidak akan bekerja untuk yang lain."

Orang bertanya kepada Ibrahim, "Adakah tuan pernah mengalami perasaan gembira dalam hidup tuan?" Ibrahim menjawab, "Dalam hidupku sebagai seorang derwisy, dua kali saya merasa gembira. Satu kali ialah di satu masa saya dengan rambut menggerbang dan pakaian compang-camping sedang duduk dalam sebuah perahu. Di kala itu datang seorang tukang lawak yang memperli saya dan menampar saya. Saya sungguh suka dengan peristiwa itu kerana dengan itu diriku terasa terhina. Di satu masa lagi ialah suatu masa saya tertidur dalam sebuah masjid kerana terlalu penat. Datang orang menarik kaki saya dan mencampak saya melalui tangga, dengan marahnya. Saya jatuh dari atas hingga ke bawah tangga. Kepala saya cedera dan kaki saya patah. Tetapi pada setiap anak tangga tempat saya terjatuh itu, pengalaman kerajaan kerohanian jatuh ke dalam perasaan hati saya. Apabila sampai ke bawah, saya berasa sedih kerana tidak ada anak tangga lagi, dan tidaklah saya dapat lagi merasai pengalaman seperti itu seterusnya."

Ibrahim berkata, "Suatu hari, seorang pelawak memperli saya di khalayak ramai. Saya katakan kepada diriku, kamu ini tidak berguna lagi."

"Apabila kutu masuk ke dalam pakaianku dan menggigit badanku, saya berkata kepada diriku supaya jangan sedih kerana tidak memakai pakaian raja yang saya pakai dahulu."

Ada orang bertanya kepada Ibrahim, "Dari mana tuan mendapat makanan?" Beliau menjawab, "Tanyalah kepada Dia yang memberiku makan. Tanyalah Allah kerana saya tidak ada masa menjawab pertanyaan yang remeh itu."

Ibrahim berkata, "Suatu masa saya telah membeli seorang abdi. Saya tanya namanya. Dia menjawab, 'Panggillah saya apa saja yang tuan suka'. Saya tanya padanya apa hendak makan. Dia menjawab, 'Apa sahaja yang hendak diberi.' Saya tanya pakaian yang dia hendak pakai. Jawabnya, 'Apa sahaja yang hendak diberi.' Saya tanya kepadanya apa kerja yang ia hendak buat. Dijawabnya demikian juga. Saya tanya apa pula kehendaknya. Dia menjawab, 'Bahawa dia itu hanya seorang hamba abdi, dan hamba abdi tidak ada kehendak yang lain dari kehendak tuannya.' Saya pun terfikir, sekiranya saya hamba Allah sejati tentulah saya menyerah bulat-bulat kepada Allah seperti hamba ini.

Ibrahim berkata, "Sekiranya seseorang itu tidak sanggup berpisah dengan manusia dan anak-anaknya, dan tidak sanggup tidur seperti anjing sesat di timbunan najis pada malam hari, maka dia tidak layak masuk golongan aulia."

Suatu hari, sekumpulan aulia sedang duduk berbicara tentang kerohanian. Ibrahim pergi ke majlis mereka itu. Dengan segera mereka halau Ibrahim kerana ada bau kerajaan pada pakaiannya.

Ibrahim berkata, "Buangkan dunia dan bersahabatlah dengan Allah. Inilah nasihatku. Lepaskan ikatan dengan harta dan ikatkan lidahmu. Jangan cakap banyak dan banyakkan sedekah."

Ibrahim berkata, "Kamu tidak dapat masuk dalam golongan aulia Allah sekiranya kamu tidak sanggup menukar tidurmu dengan jaga, kekayaan dengan kemiskinan, kemuliaan dengan kehinaan, usaha dengan pemberian."

Kata Ibrahim lagi bahawa enam perkara ini jika dipatuhi, maka bolehlah seseorang itu menjadi wali Allah:

1. Jika kamu melakukan dosa kepada Allah, janganlah makan rezekiNya.
2. Jika kamu ingin melakukan dosa, keluarlah dari kerajaanNya.

3. Lakukan dosa di tempat yang Dia tidak dapat melihat kamu.
4. Semasa hendak mati, pintalah tangguh kepada malaikat maut untuk kamu bertaubat pada masa itu.
5. Jangan biarkan Munkar dan Nakir datang kepadamu dan bertanya tentang amalanmu yang telah lalu.
6. Apabila kamu hendak dicampakkan ke neraka, jangan kamu mahu.'

Jika kamu tidak sanggup melakukan perkara di atas itu, maka bersumpahlah kamu tidak akan berbuat dosa langsung.

Pernah Ibrahim ditanya apakah sebab doa tidak dimakbulkan Tuhan. Kamu tidak akan berbuat dosa langsung.

Pernah Ibrahim ditanya apakah sebab doa tidak dimakbulkan Tuhan. Ibrahim menjawab, sebabnya ialah:

1. Kamu kenal Allah tetapi kamu tidak patuh kepada perintahNya.
2. Kamu kaji Quran, tetapi kamu tidak patuh kepada pengajarannya.
3. Kamu terima kurnia Allah, tetapi kamu tidak bersyukur.
4. Kamu tidak bertindak untuk menghindarkan neraka dan masuk ke syurga.
5. Kamu tahu syaitan itu musuhmu, tetapi kamu tidak lawan dia.

6. Kamu tahu mati pasti sampai, tetapi kamu tidak bersedia menghadapinya.
7. Kamu hantar mayat ibu bapamu ke kubur, tetapi kamu tidak ambil pengajaran daripadanya (kamu anggap kamu tidak akan mati).
8. Kamu tahu kamu itu banyak salah, tetapi masih juga kamu mencari kesalahan orang lain.

Semasa naik haji ke Mekah, Ibrahim tidak mendapat makanan. Suatu hari syaitan datang kepadanya dan berkata, "Inikah ganjarannya kamu meninggalkan kerajaanmu, dan menyembah Allah, tetapi kamu kelaparan kerana hendak pergi naik haji?" Ibrahim berdoa kepada Allah, "Kenapa Tuhanku hantarkan musuh ini kepada sahabatMu?" Terdengar suara berkata, "Buangkan wang yang ada dalam sakumu itu." Dibuangkannya wang yang dibubuhnya dalam sakunya secara tidak sengaja itu. Serta merta syaitan itu lari dan beliau diberi kekuatan oleh Allah.

Seorang hamba Allah, tanpa mengetahui siapa Ibrahim, telah menggaji Ibrahim untuk menjaga kebunnya. Satu hari, tuannya itu menyuruh Ibrahim memetik buah delima yang manis. Ibrahim pun mengambil beberapa buah tetapi semuanya masam. Oleh itu, tuannya itu pun berkata, "Kamu telah berbulan-bulan bekerja di kebunku tetapi kamu tidak juga tahu membezakan mana buah manis dan mana buah masam." Ibrahim menjawab, "Aku hanya digaji untuk menjaga buah-buahan itu, bukan untuk merasainya." Tuan kebun itu berkata, "Jadi, kamu ini Ibrahim?" Ibrahim pun menghilang dari situ.

Ibrahim berkata, "Saya terlihat malaikat Jibril dalam mimpiku. Dia ada sebuah kitab di tangannya. Saya tanya kepadanya apa isi kitab itu. Katanya dia mencatit dalam kitab itu nama-nama aulia Allah. Saya berkata kepadanya, "Tidakkah tuan masukkan namaku dalam kitab itu?' Malaikat itu menjawab, 'Ibrahim, kamu bukan wali Allah'. Saya menjawab, 'Benar, tetapi sekurang-kurangnya saya ini seorang sahabat kepada aulia Allah.' Jibril pun diam sebentar. Kemudian ia berkata, 'Saya telah terima perintah dari Allah untuk mencatitkan namamu dalam senarai paling atas dalam kitab ini, kerana dalam perjalanan kerohanian, harapan itu timbul dari tidak ada harapan.'"

Satu hari, semasa melintas sebuah belantara, Ibrahim bertemu dengan seorang askar dan askar itu bertanya kepada beliau jalan menuju ke bandar. Ibrahim menunjukkan askar itu jalan ke kubur. Askar itu marah lalu memukul kepala Ibrahim dan mencederakannya. Ibrahim diikatnya dengan tali dan ditariknya ke bandar. Orang berkata bahawa yang ditarik itu ialah Sultan Ibrahim. Askar itu berkata, "Tapi, dia menunjukkan padaku jalan yang salah." Ibrahim menjawab, "Bandar ialah tempat di mana penduduknya bertambah. Penduduk kubur itu bertambah. Tetapi penduduk bandar berkurangan apabila ada orang mati. Bukankah tanah perkuburan itu sebenarnya bandar yang sedang membesar?" Apabila askar itu kenal bahawa Ibrahim ialah seorang wali Allah, dia pun menundukkan badannya tanda hormat. Ibrahim berkata, "Dengan sebab engkau telah berkasar denganku, saya telah dijadikan sebagai seorang penghuni syurga. Oleh itu, saya berdoa kepada Allah supaya memberimu syurga kerana budi baikmu terhadapku."

Seorang pemabuk melintas di hadapan Ibrahim dengan mabuk yang amat sangat. Mukanya berlumuran debu. Ibrahim terus membersihkan mulut orang itu dan berkata, "Mulut yang digunakan untuk menyebut nama Allah mestilah sentiasa bersih." Setelah sedar orang itu pun berasa malu dan bertaubat tidak mahu minum lagi. Pada malam itu Ibrahim bermimpi bahawa malaikat membawa khabar kepadanya iaitu oleh kerana beliau telah membersihkan mulut orang pemabuk itu, maka Allah telah membersihkan hatinya dari semua dosa sebagai ganjaran.

Suatu ketika Ibrahim menyeberang sungai dengan perahu. Datanglah ribut. Orang ramai ketakutan. Ibrahim mengambil Quran dari sakunya dan berkata, "Jika perahu ini karam, Quran ini akan hilang. Ini tidak boleh jadi." Terdengar suara berkata, "Kami tidak biarkan perahu ini karam."

Suatu hari orang bertanya kepada Ibrahim kenapa beliau meninggalkan kerajaan Balkh. Ibrahim pada masa itu sedang duduk di tebing sungai. Beliau pun mencampakkan jarum ke dalam air dan meminta ikan membawa jarum itu ke darat. Tiba-tiba datanglah beribu-ribu ekor ikan membawa jarum emas. Tetapi Ibrahim hendakkan jarumnya juga. Datanglah seekor ikan kecil membawa jarum Ibrahim itu. Ibrahim pun berkata kepada orang yang bertanya itu, "Inilah kurniaan yang paling kecil kepadaku dari Allah kerana aku meninggalkan kerajaan Balkh."

## 11. BISYAR AL-HAFI

Bisyar Al-Hafi berkata, "Kosongkan rumahmu, lebih kosong dari kubur, agar kamu tidak terasa susah meninggalkan dunia."

Setelah meninggal dunia, seorang wali Allah terlihat Al-Hafi dalam mimpinya, dan beliau bertanya kepada Al-Hafi bagaimana keadaanya di hadrat Allah. Al-Hafi menjawab, "Tuhan, berpura-pura marah, berkata, 'Al-Hafi, kenapa kamu takut sangat-sangat kepadaKu di dunia dulu? Tidakkah kamu tahu Aku ini pengasih dan penyayang. Sekarang makanlah makanan yang lazat ini, kerana di dunia kamu berpuasa keranaku. Minumlah minuman yang paling nyaman kerana di dunia kamu tidak minum ini, kerana dengan makan dan minum itu masamu terbuang dan ibadatmu terganggu."

## 12. DZU'N-NUN AL-MISRI

Beliau ini ialah seorang handal dalam bidang kerohanian ini dan termasyhur kerana warak, salih dan ibadatnya. Penduduk Mesir banyak yang menganggap beliau sebagai tukang bidaah dan beliau ditentang oleh orang-orang yang anti kepada beliau.

Bagaimana beliau termasuk dalam bidang kerohanian atau kesufian ini, adalah diceritakan seperti berikut: Ada seorang hamba Allah memberitahu beliau bahawa seorang wali Allah yang besar telah menggantungkan dirinya tunggang balik pada sepohon pokok. Beliau pun pergi berjumpa orang yang menggantung diri itu dan bertanya kenapa beliau menyeksa dirinya seperti itu.

Kedengaran orang yang menggantung diri itu berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai badanku! Selagi kamu tidak patuh kepada rohaniku aku akan hukum kamu hingga mati." Dzu'n-Nun menangis melihat perkara itu. Orang yang menggantung diri itu mendengar kata Dzu'n-Nun dan terus orang itu berkata, "siapakah orang yang berdosa itu yang menangis dan kasihan kepadaku?" Dzu'n-Nun pergi ke depan orang itu dan memberi salam dan bertanya kenapa ia menyeksa badannya. Orang itu menjawab, "Badanku tidak diam dalam ibadatku kepada Allah; oleh itu, aku hukum dia." Dzu'n-Nun berkata, "Saya sangka tuan telah membunuh orang atau membuat dosa yang besar." Beliau berkata, "Tidak ada dosa yang paling besar daripada berkawan dengan ahli dunia kerana semua dosa terbit dari berkawan dengan mereka itu." Dzu'n-Nun berkata, "Tuan benar-benar wali Allah yang salih". Orang itu berkata, "Jika kamu hendak bertemu dengan wali Allah yang salih, pergilah ke bukit sana."

Dzu'n-Nun pergi ke bukit yang dikatakan oleh orang itu. Di situ dijumpainya seorang darwisy (sufi) dan sebelah kakinya bercerai dari badannya. Kaki yang bercerai itu tergelimpang di depan pintu dan telah busuk di makan ulat. Darwisy tersebut sedang duduk mengenang Allah di biliknya. Dzu'n-Nun bertanya apakah maksud perkara ganjil yang dilihatnya itu. Darwisy atau wali itu menjawab, "Satu hari aku duduk di bilikku. Sedang duduk itu aku terdengar bunyi kaki seorang gadis melangkah. Gadis itu sedang berjalan di situ. Di waktu itu timbullah nafsu jantina di hatiku. Aku pun bangun melihat dia. Tiba-tiba terdengar suara berkata, "Tidakkah engkau malu menghambakan diri kepada syaitan, setelah engkau menghambakan dirimu kepadaKu, semenjak 30 tahun yang silam?" Suara ketuhanan itu menyindir aku. Oleh itu, kakiku yang telah melangkah bendul kerana tujuan yang jahat tadi pun aku potong."

Orang itu bertanya kepada Dzu'n-Nun kenapa beliau mahu berjumpa dia yang berdosa itu. Katanya lagi, jika hendak bertemu dengan wali Allah yang sebenarnya, Dzu'n-Nun hendaklah naik lagi ke atas bukit itu dan akan dijumpai di situ seorang yang benar-benar wali Allah. Oleh kerana Dzu'n-Nun tidak mahu hendak naik lagi ke atas, maka beliau pun meminta orang itu menceritakan tentang wali Allah yang dimaksudkan itu. Orang itu berkata, "Telah bertahun-tahun lamanya wali Allah itu tinggal di atas bukit itu. Semasa ia tinggal di situ, suatu hari, datanglah seorang hamba Allah melihatnya dan berkata bahawa carilah nafkah sendiri. Semenjak itu wali itu pun tidak mahu meminta sesuatu dari manusia lagi. Kadang-kadang dia tidak makan langsung. Tetapi lama-kelamaan, dengan kehendak Allah, dia diberi rezeki oleh Allah melalui lebah yang memberinya makan madu. Lebah-lebah itu datang menggugurkan madunya untuk dia. Itulah yang dimakannya dan menghilangkan lapar dan dahaga." Dzu'n-Nun sungguh terpesona mendengar cerita ganjil itu.

Semasa beliau turun bukit tersebut, Dzu'n-Nun lihat seekor burung buta bertenggek atas dahan pohon. Terlintas di hatinya hendak tahu bagaimana burung itu dapat makan. Tiba-tiba burung itu turun ke tanah dan mematuk tanah itu dengan muncungnya. Setelah tanah itu digalinya maka di situ dilihatnya ada jagung dan besen emas mengandungi air. Itulah yang dimakan burung itu.

Kemudian tanah itu balik seperti biasa semula. Burung itu pun balik terbang ke dahan pokok itu.

Selepas peristiwa itu, Dzu'n-Nun pun bertambah yakin bahawa siapa yang sentiasa mengenang Allah, dia akan diberi Allah rezeki dan dipelihara oleh Allah, dan dia tidak akan berlindung kepada yang lain selain Allah. Semenjak itu Dzu'n-Nun tidak lagi menghiraukan hal-hal keduniaan, dan terus menyebut nama Allah sentiasa dan menjalankan amalan-amalan kerohanian.

Suatu hari, Dzu'n-Nun sampai ke suatu terusan. Dia mengambil wuduk di situ. Dilihatnya hampir dengan terusan itu ada sebuah istana yang indah dan di langkan (serambi gantung) istana itu terdiri seorang perempuan cantik. Dzu'n-Nun meminta perempuan itu bercakap. Kata perempuan itu, "Bila saya lihat tuan dari jauh, saya sangkakan tuan gila. Bila tuan hampir saya lihat tuan ini seorang yang alim. Apabila tuan datang hampir lagi, saya anggap tuan ini seorang yang bercahaya jiwanya. Tetapi bila tuan bercakap kepada saya, maka saya pun menganggap tuan bukan gila, bukan alim dan bukan jiwa yang bercahaya." Dzu'n-Nun bertanya kenapa dia berkata begitu. Perempuan itu menjawab, "Jika tuan gila tentu tuan tidak berwuduk, jika tuan orang alim, tuan tidak akan melihat saya, jika tuan jiwa yang bercahaya, tuan tidak akan melihat kepada yang lain kecuali Allah." Setelah berkata demikian, perempuan itu pun ghaib. Dzu'n-Nun menganggap peristiwa itu sebenarnya adalah kerana kehendak Allah jua.

Suatu hari, adik perempuan Dzu'n-Nun terdengar beliau mengaji Quran dan ayat itu mengatakan bahawa Allah memberi rezeki kepada bani Israel. Dengan itu, perempuan itu pun mula sembahyang dan bersumpah tidak akan bangun hingga makanan tiba di hadapannya dari Allah. Tiba-tiba datanglah makanan dari langit. Dia pun bangun dan terus pergi ke belantara. Semenjak dari itu tidaklah kedengaran berita adik perempuan Dzu'n-Nun itu lagi.

"Satu hari, saya pergi ke sebuah bukit," kata Dzu'n-Nun, "di situ saya lihat banyak orang sakit sedang duduk menunggu seorang wali Allah yang tinggal di sebuah gua yang berhampiran. Wali itu keluar melihat dunia hanya setahun sekali. Setelah keluar dia pun memandang ke langit dan kemudian menghembuskan nafasnya kepada pesakit-pesakit itu. Orang sakit itu pun akan sembuh kembali. Saya pun menunggu ketibaannya. Apabila ia keluar, saya lihat mukanya bersinar. Meskipun ia telah tua, namun rupanya itu sangat hebat. Dia pun memandang ke langit. Orang-orang sakit itu pun datang kepadanya seorang lepas seorang. Dia akan menghembus orang-orang sakit itu dan sakit mereka itu pun sembuh. Setelah habis upacara itu, saya pun pergi bertemu dengannya. Sebelum ia masuk ke tempatnya, saya sempat memegang pakaiannya, dan berkata kepadanya, "Tuan telah menyembuhkan penyakit manusia. Saya ini sakit rohani. Harap tuan sembuhkan sakit saya ini." Dia menjawab, 'Dzu'n-Nun, jauh dariku dan jangan pegang pakaianku. Tinggalkan aku. Jika tidak, Allah akan membebani aku untuk menjagamu dan kamu menjagaku dan hilang dari sesama antara kita.'" Selepas berkata demikian, dia pun terus pergi masuk ke dalam guanya.

Dzu'n-Nun pernah berkata, "Saya berdakwah selama 30 tahun tetapi hanya seorang sahaja yang mengambil faedah dari pengajaran saya. Beliau itu ialah seorang putera raja. Satu hari beliau melintas di masjid tempat saya memberi syarahan dan didengarnya saya berkata, "Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang melawan orang yang lebih kuat daripadanya.' Putera itu bertanya kepada saya maksud ucapan itu. Kata saya, "Ianya bermaksud bahawa orang itu bodoh jika ia hendak melawan Tuhan.' Beliau pun pergi. Besoknya dia datang kembali dan bertanya kepada saya jalan untuk menuju Allah. Saya katakan kepada beliau, 'Ada dua jalan. Satu panjang dan satu pendek. Jalan yang panjang itu memerlukan kita supaya meninggalkan dunia, meninggalkan hawa-nafsu dan menghindarkan dosa. Jalan yang pendek itu ialah meninggalkan apa sahaja selain Allah.' Beliau berkata, 'Saya mahu jalan yang pendek itu.' Selepas berkata demikian, beliau pun menanggalkan pakaian rajanya dan memakai pakaian yang kasar dan terus pergi ke hutan dan di sana ia mendapat nur ketuhanan."

Dzu'n-Nun berkata, "Aulia Allah tidak pernah tamak kepada wang."

Katanya lagi, "Orang yang tidak dalam keredhaan Allah takut menjadi fakir."

Dzu'n-Nun berkata bahawa enam perkara yang merosakkan kerohanian seseorang."

1. Malas hendak melakukan perkara yang berkebajikan.
2. Menurut nasihat syaitan.
3. Tidak memikirkan yang mati itu sentiasa menunggu.

4. Berhenti berusaha untuk mencari keredhaan Tuhan dengan maksud untuk mencari keredhaan makhluk.
5. Menghindarkan diri daripada terjatuh kepada perangkap hawa-nafsu dan menghindarkan diri daripada keluar dari jalan orang-orang yang salih adalah menurut dan hidup secara Nabi dan sahabat-sahabatnya.
6. Menyatakan kesalahan-kesalahan aulia Allah dengan niat untuk menurut jalan yang sesat, dan tidak mahu menyebut amal salih mereka.

Dzu'n-Nun berkata, "Siapa yang cintakan makhluk, Allah tidak cinta kepadanya."

Dzu'n-Nun berkata, "Memencilkan diri itu adalah guru yang paling baik menuju jalan kerohanian."

Dzu'n-Nun berkata, "Apabila orang berdosa itu benar-benar bertaubat maka dosanya akan diampunkan."

Allah berfirman, "Siapa yang benar-benar menghambakan diri kepadaKu maka Aku jadi telinga, lidah dan matanya."

Dzu'n-Nun berkata, "Makanan jiwaku ialah mengenang Allah."

**Dzu'n-Nun Berkata**

1. Muzik kerohanian (samak) adalah ubat bagi semua hawa nafsu. Siapa yang mendengarnya dengan ikhlas akan dapat jalan menuju Allah; barangsiapa yang mendengarnya untuk

memuaskan hawa-nafsu sendiri, dia adalah tukang bidaah.

2. Tawakal kepada Allah bererti membuang segala cara dan usaha.
3. Mengasihi aulia Allah adalah mengasihi Allah.
4. Tanda datangnya cinta Allah ialah apabila cinta kepada makhluk hilang.
5. Sebesar zarah iman adalah lebih baik dari kekayaan dunia, kerana ia membawa kepada keselamatan.
6. Tanda orang yang beriman itu ialah dia menentang perkara keduniaan dan tidak pernah memuji makhluk.
7. Orang yang kasih kepada makhluk adalah pengikut Fir'aun. Orang yang hampir dengan Allah tidak pernah meminta tolong kepada makhluk.
8. Siapa yang berkata dia pernah melihat Allah adalah sebenarnya dia tidak pernah melihat Allah. Siapa yang pernah memandang Allah akan menutup mulutnya.
9. Seseorang itu bukan sebenarnya murid yang betul sekiranya ia tidak taat kepada guru walaupun lebih dari Tuhan sendiri.
10. Sentiasalah bersedia untuk mati dan pungut bekalan untuk jalan ke akhirat itu.

11. Perhitungkanlah amalanmu sebelum kamu diperhitungkan di hari akhirat.
12. Orang yang menutup mulutnya akan terselamat.
13. Apakah gunanya dunia jika itu menyebabkan kamu lupakan Allah.
14. Janganlah benci kepada orang yang berdosa itu, kerana kamu tidak tahu sebelum ia meninggal dunia, mungkin ia bertaubat dan Allah terima taubatnya dan meninggikan darjatnya.
15. Jangan sesal perkara yang lalu, dan jangan risau perkara yang akan datang. Gunakan sepenuhnya masa kini (hidup dalam mengenang Allah).

Semasa hendak menghembuskan nafas terakhir, Dzu'n-Nun telah ditanya apa yang beliau hendak. Beliau menjawab, "Saya hendak tahu waktu mati saya sebelum saya menghembuskan nafas terakhir ini." Kemudian dia pun berkata, "Takut kepada Allah menyebabkan aku sakit; Rindu hendak bertemu denganNya telah membakarku; Cinta telah membunuhku; Dan Allah menghidupkanku."

Pada masa itu, Husain bin Yusuf tiba dan meminta pengajaran dari beliau. Dzu'n-Nun berkata, "Janganlah bercakap denganku waktu ini kerana aku berada di Lembah Yang Menakjubkan, dan melihat rahmat dan kurnia Allah sedang menghujani aku," dan selepas itu ia pun kembali ke rahmatullah.

Pada masa ia menghembuskan nafas terakhir itu, orang nampak tangan ghaib menulis dahinya dalam huruf Arab, perkataan, "Dia ini kekasih Allah. Dalam cinta Allah ia mati. Dia mati dibunuh oleh pedang Allah."

Semasa mayatnya dibawa ke kubur, burung-burung berterbangan mengembangkan sayapnya untuk melindungi jemaahnya dari panas matahari. Jari beliau nampak keluar dari jenazahnya tatkala kedengaran azan dari masjid yang berhampiran. Orang tercengang. Mereka sangkakan beliau masih hidup. Tetapi ternyata ia telah mati. Tetapi jarinya masih terangkat juga selepas mayatnya diturunkan ke dalam liang lahad.

Selepas matinya, barulah orang ramai mengetahui bahawa beliau itu bukanlah tukang bidaah, tetapi sebenarnya ialah seorang wali Allah yang besar.

## 13. ABU YAZID AL-BISTAMI

Semasa kecilnya, sedang Abu Yazid Al-Bistami membaca Quran, beliau terbaca ayat yang maksudnya, "Khidmatilah ibu bapamu dan Tuhanmu". Beliau pun terus pergi berjumpa ibunya dan menceritakan ayat yang dibaca itu, dan katanya, "Oleh kerana saya tidak mungkin mengkhidmati dua perkara dalam masa yang sama, maka ibu mintalah kebenaran dari Tuhan sama ada untuk berkhidmat kepadamu saja atau kepada Allah sahaja." Ibunya menjawab, "Aku lepaskan kamu dari khidmat kepadaku dan aku serahkan kamu kepada Allah." Semenjak itu dia pun menghabiskan masanya berriadah (berlatih dalam bidang kerohanian) dan bermujahadah dengan aulia Allah. Beliau telah bercampur dan belajar dari seratus tujuh belas orang aulia Allah yang salih.

Seorang daripada guru Abu Yazid bernama Imam Ja'far. Guru ini menyuruh beliau membawa sebuah buku yang terletak di almari dalam biliknya. Abu

Yazid bertanya kepadanya di mana letaknya almari itu. Gurunya berkata, "Kamu telah bertahun-tahun lamanya bersama aku tetapi kamu tidak tahu tempat almari itu." Abu Yazid menjawab, "Selama ini aku tidak pernah memandang ke atas atau ke bawah dalam bilik itu." Gurunya berkata, dengan hati yang puas, "Kamu telah cukup maju, dan kembalilah ke Bistam, di sana kamu akan menjadi maju dan masyhur lagi dalam bidang kesufian atau kerohanian ini."

Tatkala Abu Yazid pergi ke Madinah, ramai orang yang sama pergi bersama beliau. Beliau berdoa kepada Allah supaya beliau ditinggalkan berseorangan dan orang lain itu jangan pergi bersama beliau. Doanya dimakbulkan Allah.

Suatu hari sedang ia berjalan di lorong yang penuh dengan orang ramai beliau dalam fananya telah berteriak, "Aku Allah, kenapa kamu semua tidak menyembah aku?" Orang menganggap dia gila. Pengikut-pengikutnya meninggalkan beliau. Selepas itu beliau ternampak sebuah tengkorak yang padanya tertulis perkataan ini, "Aku tidak mempunyai telinga untuk mendengar perkataanNya, tidak ada mata untuk melihat cahaya keindahanNya, dan tidak ada lidah untuk memujiNya." Abu Yazid bertempik lalu pengsan. Apabila sedar, beliau terus mencium tengkorak itu dan berkata bahawa tengkorak itu ialah tengkorak orang sufi yang telah fana seluruhnya dalam mengingati Allah.

Pernah Abu Yazid berkata, "Orang yang tidak merasa lazat dalam menyembah Allah, akan menghabiskan masanya dalam hal-hal keduniaan. Tetapi orang yang lazat dalam mengenang Allah menasihatkan mereka yang ingin menuju Allah supaya menghindarkan makhluk. Bersama dengan orang ramai itu adalah membuat seseorang lupakan Allah."

Telah menjadi kebiasaan kepada Abu Yazid iaitu apabila ia hendak masuk ke masjid, ia akan berhenti di pintu masjid itu beberapa ketika dan menangis. Apabila orang bertanya kenapa beliau berlaku demikian, Abu Yazid menjawab bahawa ketika itu ia menganggap dirinya lebih kotor daripada perempuan yang sedang haid dan khuatir masjid itu akan kotor apabila beliau masuk ke dalam.

Suatu masa, Abu Yazid pergi ke Mekah. Dalam perjalanan, beliau berjumpa seorang dari Zanj. Orang itu berkata kepada beliau, "Tuan telah tinggalkan Allah di Bistam dan sekarang hendak pergi ke Mekah." Mendengarkan itu, Abu Yazid kembali ke Bistam, tempat tinggalnya itu.

Di ketika yang lain pula, sedang Abu Yazid dalam perjalanan ke Mekah, beliau bertemu dengan seorang yang miskin. Orang itu bertanya kepadanya berapakah wang yang ada pada beliau itu. Abu Yazid berkata dia ada dua ratus dinar. Orang itu meminta wang itu kerana katanya anaknya sedang kelaparan dan menyuruh Abu Yazid berjalan mengelilinginya tujuh kali, dan jika berbuat demikian, Abu Yazid akan dapat banyak manfaat. Abu Yazid mematuhi kehendak orang itu. Selepas beliau melakukan perkara itu, beliau bertambah maju dan bersinar lagi pengalaman kerohaniannya. Kata-kata beliau pun makin tinggi maksudnya hingga payah orang lain hendak memahaminya. Ramai pula orang yang menuduhnya sesat dan dihalau dari Bistam. Pada ketika itu beliau berkata, "Itulah tempat yang paling baik dan penduduknya yang paling jahat ialah Abu Yazid."

Dalam penyembahannya terhadap Allah, Abu Yazid menutup semua lubang dan liang pada dinding biliknya agar suara di luar tidak kedengaran, maka dengan itu tidak ada yang mengganggu fikirannya untuk menerima ilham-ilham dari Allah.

'Isa Al-Bistami pernah berkata, "Saya telah tinggal bersama Abu Yazid selama tiga puluh tahun dan tidak pernah mendengar dia bercakap. Dia duduk dengan kepalanya antara dua lututnya. Kadangkala ia mengangkat kepalanya, mengeluh dan kembali berbuat seperti semula lagi."

Pernah dalam keadaan dzauk (mabuk Allah) Abu Yazid berteriak, "Lihatlah keagungan dan kemuliaanku." Apabila ia sedar, murid-murid beliau bertanya kenapa ia berkata yang bukan-bukan yang menyalahi Quran. Beliau menjawab, "Saya tidak tahu apa yang saya kata. Jika saya berkata lagi, pancunglah saya dengan pedang." Pada kali kedua pula, dalam keadaan dzauk, beliau berucap begitu juga, dan murid-muridnya berlari hendak memancungnya dengan pedang. Tetapi mereka lihat beratus-ratus Abu Yazid di situ dan mereka tidak tahu yang mana Abu Yazid sebenarnya. Mereka pun memancung semua lembaga yang nampak itu tetapi pada perasaan mereka hanya memancung angin sahaja. Setelah Abu Yazid sedar, mereka bertanya kepadanya tentang perkara yang ganjil itu. Mereka dapati Abu Yazid tidak luka langsung dan semua lembaga yang banyak itu menyerap ke dalam tubuh Abu Yazid. Abu Yazid menjawab, "Abu Yazid sebenarnya itu ialah yang kamu semua lihat di hadapan kamu ini; Abu Yazid yang kamu lihat dulu sebentar tadi bukanlah Abu Yazid ini dan begitu juga lembaga-lembaga itu bukannya Abu Yazid."

Suatu ketika sedang memegang buah apel, Abu Yazid berkata, "Alangkah baiknya!" Terdengar suara ketuhanan berseru, "Tidakkah engkau malu memuji apel padahal pujian itu adalah untukKu sahaja?" Sebagai hukuman, beliau tidak mengalami keseronokan dalam sembahyang selama empat puluh hari. Beliau membuat keputusan tidak mahu makan buah-buahan di Bistam.

Abu Yazid menjalankan riadah (latihan kerohanian dalam bidang kesufian) di masjid yang sama selama empat puluh tahun penuh.

Abu Yazid berkata, "Selama tiga puluh tahun saya mencari Tuhan, tetapi apabila saya fikir dan pandang dengan teliti, saya dapati pada hakikatnya Allah yang mencari dan saya yang dicari."

Abu Yazid berkata, "Selama tiga puluh tahun lamanya saya mengamalkan membasuh mulut tiga kali sebelum saya duduk menyebut nama Allah."

Mereka bertanya kepada Abu Yazid, "Apakah yang pada pendapat kamu yang menjadi penghalang besar dalam menuju Allah?" Beliau menjawab, "Tanpa kehendakNya sangat susah untuk menghadapkan hati kepadaNya, dan jika dengan kehendakNya senang sahaja berjalan menuju Dia itu."

Abu Tarab Al-Bakhsyi selalu menasihatkan murid-muridnya supaya melawat Abu Yazid kerana beliau itu jauh lebih tinggi darjatnya, dan dengan selintas pandangnya pun telah cukup memberi manfaat kepada pelawat tadi. Seorang daripada murid Abu Tarab enggan melawat Abu Yazid kerana katanya, "Saya melihat Tuhan Abu Yazid itu tiap-tiap hari. Apa manfaatnya yang dapat dia beri kepada saya?" Abu Tarab berkata, "Hingga kini kamu melihat Tuhan menurut pandanganmu sahaja. Dengan Abu Yazid kamu akan melihat Tuhan sebagai mana Ia sepatutnya dilihat. Pandangan itu ada berperingkat-peringkat. Adakah kamu tahu bahawa di akhirat kelak Allah akan menunjukkan lebih sinarnya kepada Nabi dan kurang sedikit kepada yang lain?" Maka barulah murid itu mahu bersama gurunya pergi melawat Abu Yazid. Apabila sampai ke rumah Abu Yazid mereka dapati beliau telah pergi mengambil air. Mereka pergi ke tempat Abu Yazid mengambil air. Sesampai sahaja, murid itu pun melihat Abu Yazid. Tak semena-mena dia pun bertempik, jatuh pengsan dan lalu mati. Guru itu bertanya kepada Abu Yazid, "Kenapa ini, Abu Yazid, dengan sekilas pandang sahaja tuan telah membunuh muridku?" Abu Yazid menjawab, "Muridmu itu sangat tinggi dan maju darjatnya. Hanya satu tingkat sahaja lagi untuknya sampai ke sinaran yang terakhir itu. Setelah dia memandang saya, dia pun sampai ke tingkat yang tinggi itu. Dia pun menyaksikan tingkatan yang terakhir itu. Tetapi oleh kerana badannya tidak sanggup menahan keadaan tingkatan yang tinggi itu, maka dia pun mati. Ingatkah tuan cerita Zaliha dan dayang-dayangnya, apabila mereka melihat kecantikan Yusuf (Nabi) mereka terpesona dan dengan tidak sedar mereka terpotong jari-jari mereka dengan pisau yang ada di tangan mereka itu. Kerana tersangat terpesona dengan kecantikan Nabi Yusuf, mereka tidak sedar terhadap badan mereka lagi."

Yahya bin Ma'adh Ar-Razi pernah menulis kepada Abu Yazid demikian, "Apakah pendapat tuan tentang seorang (iaitu dirinya) yang telah meminum dari piala yang kekal dan sangat mabuk hingga kesannya sampai ke tempat yang kekal?"

Abu Yazid menjawab, "Ada seorang (iaitu dirinya sendiri) yang meminum tiap-tiap hari air dari dua dunia (dunia ini dan akhirat) tetapi masih juga hendak minum lagi."

Ar-Razi mengirim pula satu lagi perutusan yang berbunyi, "Saya ingin hendak menyampaikan sesuatu kepada tuan dan akan saya sampaikan bila kita berdua duduk di syurga kelak, dan saya juga akan mengirim kepada tuan sepotong kuih yang dihiasi dengan air syurga untuk tuan memakannya."

Abu Yazid menjawab, "Di mana sahaja Allah itu dikenang, maka di situ syurga, dan semua percakapan di situ adalah lebih bernilai daripada rahsia yang paling besar yang diceritakan di bawah pokok di syurga. Berkenaan kuih itu, saya tidak mahu memakannya kerana saya tidak tahu sama ada tepung yang dengannya kuih itu dibuat benar-benar didapati secara halal. Saya syak-wasangka terhadap kebersihannya."

Setelah menerima jawapan itu, Ar-Razi pergi ke tempat Abu Yazid tetapi beliau tidak ada di rumah. Ditunggunya sehingga malam tetapi beliau belum juga pulang. Besoknya beliau dapati Abu Yazid di tanah perkuburan sedang tegak di atas jari kakinya dan sedang sembahyang. Begitulah beliau tegak sepanjang malam. Setelah selesai sembahyang, beliau dengar Abu Yazid berdoa, "Aku berlindung kepadaMu, ya Allah, dan aku ingin tahu rahsia di sebalik peringkat tinggi yang aku alami malam tadi."

Ar-Razi mengucap salam kepada Abu Yazid dan bertanya apakah pengalaman beliau malam itu. Abu Yazid menjawab, "Tuhan hendak memberi dua puluh kurniaan kepadaku tetapi aku enggan menerimanya kerana semuanya itu jadi hijab antara Dia dan aku." Ar-Razi berkata, "Kenapa tuan tidak minta makrifat (pengenalan kepada Allah)?" Abu Yazid bertempik dan berkata, "Jangan, aku rasa malu meminta itu kerana aku tidak mahu kenal Dia. Dia yang sebenarnya mengenal diriNya. Aku tidak mahu campurtangan dalam keesaanNya. Saya harap jangan ada orang yang hina seperti saya ini hendak campurtangan dalam majlis Tuhan yang esa itu. Adalah jadi harapan Tuhan bahawa jangan ada yang lain kecuali Dia jua yang patut mengenal diriNya."

Ar-Razi meminta Abu Yazid supaya membahagikan sedikit pengalamannya itu. Abu Yazid berkata, "Ingatlah, jika sekiranya kebajikan yang dilimpahi Allah kepada Adam, kesucian malaikat Jibrail, kemuliaan Ibrahim, rindu dendam Musa dan cinta Nabi Muhammad dikurniakan kepadamu, maka janganlah kamu suka, kerana semuanya itu adalah hijab. Carilah Dia dari Dia sahaja, maka yang lain itu semuanya kamu dapat."

Apabila Abu Yazid telah tua, datanglah seorang hamba Allah mengirim kepadanya sebuah kusyen untuk tempat duduk. Beliau enggan menerimanya dan berkata, "Orang yang ada di sisinya kusyen kurniaan dan rahmat Allah tidak perlu kepada kusyen yang rendah mutunya, dan juga saya tidak mahu menerima apa-apa dari makhluk."

Suatu hari, tatkala Abu Yazid sedang berjalan di satu lorong, maka datang seekor anjing. Beliau menarik pakaiannya ke atas sedikit agar tidak tersinggung oleh anjing itu. Anjing itu pun berkata dalam bahasa manusia, "Jika aku kering, sia-sia menyinggung aku, dan jika aku basah, tuan boleh cuci pakaian itu dengan air. Tetapi benci yang ada di dalam hatimu terhadap aku tidak dapat dibasuh dengan air dari tujuh batang sungai. Dosa batin itu payah hendak dibasuh." Abu Yazid berkata, "Wahai anjing, kamu ini sangat bijak, marilah tinggal denganku seketika." Anjing itu menjawab, "Tidak, kita berdua tidak boleh tinggal bersama kerana aku ini dihina oleh dunia tetapi tuan dipuji oleh dunia. Di samping itu, aku tidak menyimpan makanan untuk besok tetapi tuan menyimpan makanan untuk setahun." Abu Yazid berkata, "Sekiranya aku tidak sesuai dan layak tinggal dengan anjing, bagaimana pula aku hendak hampir dengan Tuhan dan duduk di majlisNya. Puji-pujian bagi Tuhan yang menghinakan aku dan mengajar orang-orang melalui perkara-perkara yang kecil."

Apabila seorang hamba Allah bertanya kepada Abu Yazid kenapa dia tidak maju dalam bidang kerohanian setelah duduk bersama beliau beberapa lama. Abu Yazid menjawab, "Kerana nafsu amarahmu tidak kamu kontrol, dan kamu tidak buangkan kemuliaan seperti kamu buangkan kehinaan. Anggaplah keduanya sama."

Abu Yazid berkata, "Jangan uji Tuhan dengan sebuku dua roti."

Abu Yazid berkata, "Hendaklah engkau rasai dirimu itu sebagai kosong."

Ada orang bertanya kepada Abu Yazid, "Kenapa tuan tinggal lama di satu tempat? Tidakkah tuan tahu air yang lama berada di situ tempat itu akan jadi kotor dan berubah warnanya?" Abu Yazid menjawab, "Kenapa kamu tidak jadi sungai?"

Suatu malam Abu Yazid merasa tidak senang dalam sembahyangnya. Beliau bertanya kepada khadamnya apakah yang salah dalam rumah itu. Khadam itu menjawab bahawa ada sejambak anggur dalam rumah itu. Abu Yazid meminta supaya anggur itu dibuang. Dengan serta merta gangguan itu hilang dan beliau pun merasa lazat dalam sembahyang.

Seorang hamba Allah menyuruh seorang majusi memeluk agama Islam. Dia menjawab iaitu sekiranya Islam sebagaimana yang diharapkan oleh Abu Yazid itu maka dia tidak sanggup menjadi Muslim dan sekiranya Islam sebagaimana yang diamalkan oleh beliau itu, maka dia tidak percaya dengannya.

Seorang wali Allah mendengar suara ketuhanan berkata. "Tiap-tiap orang memohon kurniaan dunia menurut kehendak masing-masing, tetapi Abu Yazid memohon Aku dari Aku."

Abu Yazid berkata, "Aku mohon rahmatNya dari Pemberi Rahmat dan bukan memohon mukjizat (keramat)."

Abu Yazid sembahyang di belakang seorang imam. Selepas sembahyang, imam itu bertanya kepada Abu Yazid, "Nampaknya tuan tidak mempunyai apa-apa pekerjaan. Bagaimana tuan dapat nafkah?" Abu Yazid menjawab, "Sebelum saya menjawab pertanyaan tuan, lebih baik tuan keluar dari tempat imam dalam sembahyang ini, kerana barangsiapa yang tidak tahu bahawa yang memberi rezeki itu adalah Allah dan tidak kenal kepada Allah itu, maka dia tidak layak menjadi imam dalam sembahyang."

Orang bertanya kepada Abu Yazid kenapa beliau tidak memimpin orang ke jalan kerohanian itu. Beliau menjawab, "Bagaimana saya hendak pinta kepada Allah supaya menerima seseorang yang telah dilontar dari majlis Allah oleh Allah sendiri."

Seorang bertanya kepada Abu Yazid, "Bagaimana tuan habiskan masa pagimu?" Abu Yazid menjawab, "Diri saya telah hilang (fana) dalam mengenang Allah hingga saya tidak tahu malam dan siang."

Satu hari, Abu Yazid mendengar suara ketuhanan berkata, "Kami telah mempunyai banyak penyembahan dalam perbendaharaan Kami dan banyak perhambaan dalam simpanan Kami yang dipersembahkan kepada Kami oleh hamba-hamba Kami, maka oleh itu berilah Kami apa yang Kami tidak ada dalam perbendaharaan dan simpanan Kami itu." Abu Yazid bertanya apakah kekurangan yang ada pada Allah. Tibalah jawapan, "Ketaatan, kedaifan, kesopanan dan kesengsaraan. Kami kasihkan semua ini. Siapa yang mempersembahkan perkara-perkara tersebut kepada Kami, maka Kami akan bawa dia hampir kepada Kami."

Abu Yazid berkata, "Apa sahaja yang saya dapat adalah kerana kurniaan Allah dan bukan kerana usaha dan amalan kerohanianku."

Satu hari, seorang murid Abu Yazid berkata, "Aku hairan melihat hamba Allah yang kenal Allah tetapi tidak menyembahNya". Abu Yazid berkata, "Aku pula hairan kenapa hamba yang sudah kenal Allah itu menyembah Dia pula (iaitu, kenapa berada dalam diri sendiri dan tidak masuk ke dalam mabuk Allah (dzauk) dan hapus segala yang lain kecuali Allah! Bagaimana seseorang yang telah fana dalam Allah itu hendak menyembahNya pula)?"

Abu Yazid berkata satu hari, "Mula-mula saya pergi ke Mekah, saya melawat rumahNya (Kaabah). Di masa yang lain, saya melihat pula Tuan Rumah itu (Allah). Bila saya ke Mekah kali yang ketiga, saya tidak nampak langsung Kaabah itu. Setiap kali keadaan kerohanian itu meningkat maju dan juga pengalaman kerohanian."

Suatu hari seorang hamba Allah mengetuk pintu rumah Abu Yazid. Beliau tanya kepada orang yang mengetuk itu siapa hendak dicarinya. Orang itu menjawab, "Saya hendak bertemu dengan Abu Yazid." Abu Yazid menjawab, "Saya pun hendak bertemu dengan Abu Yazid semenjak tiga puluh tahun yang lalu tetapi belum lagi bertemu dengannya."

Seorang murid telah berkhidmat dengan Abu Yazid selama tiga puluh tahun. Dalam tempoh yang tersebut, setiap kali Abu Yazid berjumpa dengan murid itu beliau bertanya siapa namanya. Setelah diberitahu beliau pun memanggil nama itu. Kemudian barulah disuruh murid itu membuat sesuatu kerja. Satu hari, murid itu bertanya, "Tuan, kenapa tuan memain-mainkan saya? Saya telah bekerja dengan tuan semenjak tiga puluh tahun yang lalu, tetapi tuan masih tidak ingat nama saya." Abu

Yazid yang sentiasa tenggelam dalam mengenang Allah, berkata, "Oleh kerana nama Allah itu telah meliputi seluruh sudut hatiku, maka saya tidak ingat nama lain kecuali nama Allah."

Abu Yazid pernah berkata, "Telah bertahun-tahun lamanya saya ingin hendak menyembahkan sembahyangku kepada Allah yang boleh diterimaNya, tetapi hingga kini saya masih belum juga berjaya."

"Dengan sembahyang bersungguh-sungguh selama lebih dari empat puluh tahun, maka hijab itu pun terbuka. Dengan tawaduk saya pun memohon kepada Allah menunjukkan jalan (menuju Allah). Saya terdengar suara ketuhanan berkata, 'Kamu tidak dapat memasuk jalan itu hingga kamu buangkan segalanya, walaupun tempayan pecah dan selimut koyak yang ada di samping kamu itu.' Dengan segera saya buangkan segala itu. Jalan itu pun ditunjukkan kepada saya. Saya diperintahkan supaya berkata kepada mereka yang ingin menurut jalan itu bahawa mereka tidak dapat menempuh jalan tersebut sehingga mereka membuangkan segalanya seperti yang saya lakukan."

Ada seorang hamba Allah yang mengintip kerja-kerja harian yang dilakukan oleh Abu Yazid dan bagaimana beliau sembahyang. Tiba-tiba Abu Yazid menyebut nama Allah dan terus pengsan. Setelah sedar, Abu Yazid ditanya apa telah terjadi kepadanya. Abu Yazid menjawab, "Apabila saya menyebut nama Allah, saya telah masuk ke langit. Di situ saya lihat naga besar dengan mulut terbuka hendak menelan saya. Saya tanya kepada naga itu di mana saya boleh melihat Tuhan kerana Quran menyatakan Tuhan berada di langit. Maka tiba-tiba saya terdengar suara berkata, 'Allah itu berada dalam hati-hati yang remuk di dalam dunia,' dan ayat Quran pun terdengar yang berbunyi, 'Allah itu berada dalam hati-hati yang taat dan tidak takabbur.' Apabila saya mencapai ke hampiran dengan Allah saya terdengar lagi suara ketuhanan itu berkata, 'Pintalah apa kamu hendak'. Saya menjawab, 'Saya pinta apa yang Kamu ingin lakukan kepada saya.' Lagi sekali suara itu berkata, 'Fanakan dirimu agar kamu baqa bersamaKu.' Saya pun tunduk taat kepada perintah itu."

Apabila seseorang meminta Abu Yazid berdoa kepada Allah memohon agar kehendaknya dikabulkan, Abu Yazid akan berdoa demikian, "Dia ini adalah makhlukMu, Kamu yang menjadikan dia. Kamu tahu keadaannya sebenarnya. Siapa pula aku ini hendak menjadi pengantara antara Kamu dan dia?"

Suatu hari Abu Yazid sedang berjalan. Datang seorang hamba Allah dari belakang menurut beliau. Dia meletakkan tapak kakinya di tempat bekas tapak kaki Abu Yazid setiap langkah dan berkata bahawa dia menurut jalan Abu Yazid selangkah demi selangkah. Kemudian orang itu pun meminta sebahagian daripada baju kulit beliau untuk dipakai agar dia dapat maju dalam bidang kerohanian. Abu Yazid berkata, "Jangankan bajuku yang kamu pakai, bahkan jika kulitku aku seliatkan dan beri padamu, kamu tidak akan dapat maju dalam bidang kerohanian ini, sehinggalah kamu mengamalkan dengan jaya segala amalan kerohanian yang aku lakukan."

Satu hari, seorang yang mabuk dalam Allah berteriak, "Allah, lihat aku." Abu Yazid mencelah, "Apakah kelayakan kamu itu, maka kamu minta Allah melihatmu?" Orang itu menjawab, "Apabila Allah melihatku, segala kelayakan akan berada padaku." Abu Yazid menghargai jawapan orang itu.

Abu Yazid berkata, "Kelazatan berdampingan dengan Allah itu tidak akan aku tukarkan dengan kerajaan dunia."

Abu Yazid pernah berkata:

1. Aku ini hamba Allah, kenapa pula kehendakku mendahului kehendakNya.
2. Aku bersyarah selama 40 tahun. Tidak seorang pun yang dapat maju melalui syarahanku itu, kecuali Allah menghendakinya supaya orang itu maju dalam bidang kerohanian itu tanpa syarahanku.
3. Siapa yang dikasihi Allah, dia akan diberi penderitaan.
4. Bersama dengan orang-orang salih itu adalah lebih baik dari melakukan amal salih. Bersama dengan syaitan itu adalah lebih hina dari melakukan perbuatan yang keji.
5. Jangan bergantung dengan usahamu, tetapi bergantunglah dengan rahmat Allah.
6. Anggaplah kekuatan hidupmu itu hanya untuk hari ini, tidak lebih dari itu.
7. Kasih kepada Allah menyebabkan kamu lupakan dunia ini dan akhirat.
8. Berpuasa itu mendatangkan rahmat.

Soal jawab dengan Abu Yazid:

Soalan : Bagaimana hendak mencapai Allah?

Jawapan : Janganlah pandang dunia. Jangan mendengar cakap-cakap keduniaan. Jangan bercakap dengan orang-orang keduniaan.

Soalan : Kenapa syarahan orang lain tidak seronok seperti syarahan tuan?

Jawapan : Saya mengeluarkan yang jati, tetapi mereka yang bercampur aduk. Orang lain mengatakan Dia dan 'aku', tetapi saya berkata Dia sahaja.

Soalan : Kenapa orang naik haji ini tidak mencapai kedamaian?

Jawapan : Kerana yang dicari itu terletak di satu tempat. Dia sedia dan berdiri sendiri, kenapa pula mencariNya dengan melalui perjalanan?

Soalan :Berapa umur tuan?

Jawapan : Empat tahun, kerana hanya semenjak empat tahun yang lalu saya melihat Tuhan. Tujuh puluh tahun yang terdahulu itu sia-sia sahaja dengan cakap-cakap kosong dan saya tidak kira itu sebagai umur saya.

Soalan : Siapakah wali Allah?

Jawapan : Orang yang cinta kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain.

Soalan : Apakah yang patut kita awasi dalam latihan kerohanian kita?

Jawapan : Tumpukan pandanganmu pada Allah sahaja dan bukan kepada usaha dan lakukan kerohanian yang kamu buat itu.

Soalan : Bagaimana kita boleh mencapai Allah?

Jawapan : Buangkan diri (ego) kamu, di situ terletak jalan menuju Allah. Barangsiapa yang melenyapkan (fana) dirinya dalam Allah, maka didapatinya bahawa Allah itu segala-galanya.

Abu Yazid sendiri menceritakan apa yang dicapainya dalam bidang kerohanian ini demikian:

"Apabila Allah melepas dan memisahkan saya dari semua makhluk dan kurniaNya saya dengan sinaranNya dan diberinya saya tahu rahsia-rahsiaNya, maka terlihatlah oleh saya Allah itu dengan mata hatiku. Apabila saya bandingkan nur (cahaya) Allah dengan diriku, maka terasa hina dan tidak bernilainya saya. Di hadapan kesucianNya, saya adalah tidak suci."

"Saya dapati bahawa hanya dengan adanya kurniaan Allah untuk memberi daya upaya kepada kita untuk melakukan latihan kerohanian itu sahaja, maka kita dapat melakukannya; oleh itu pada hakikatnya ialah Allah jua."

"Apabila Allah memfanakan saya dan membawa saya baqa denganNya dan membuka hijab yang mendinding saya dengan Dia, maka saya pun dapat memandangNya dan ketika itu hancur leburlah pancainderaku dan tidak dapat hendak berkata apa-apa. Hijab diri (ego) tersingkap dan saya berada di keadaan itu beberapa lama tanpa pertolongan sebarang pancaindera. Kemudian Allah kurniakan saya mata ketuhanan dan telinga ketuhanan, dan saya dapati segala-galanya adalah di dalam Dia jua."

"Saya memohon supaya berada dalam Dia. Saya pun diperintahkan supaya keluar dari bidang syariat."

"Dalam Dia itu, saya pinta kepadaNya dan bermohon kepadaNya agar Dia berada di sampingku dan jauh dari manusia dan hal-hal keduniaan, dan apa sahaja selain Dia. Allah pun mengurniakan kepadaku rahmatNya dan masuklah saya ke dalam bidang tauhid, dan di situ saya diberitahu bahawa semenjak peristiwa itu, kehendak saya adalah kehendak Dia jua."

"Saya pun masuk ke dalam satu kehidupan yang tidak ada mati-mati lagi dan wujud saya adalah kekal."

"Kemudian, suara ketuhanan memberitahu saya bahawa makhluk ingin hendak melihat saya. Saya menjawab, 'Aku hendak melihat Engkau sahaja, tidak mahu melihat yang lain. Tetapi sekiranya sudah kehendakMu supaya makhluk melihatku, maka aku patuh kepada perintahMu. Saya berdoa agar Engkau kurniakan kepadaku wahdaniyat (keesaanMu), agar apabila makhluk melihatku akan menumpukan pandangan mereka kepada kejadianMu dan kepadaMu, dan aku tidak menjadi pengantara antara Engkau dengan kejadian (makhluk) Engkau.' Allah perkenankan doaku. Semenjak itu, dalam keadaan itu, makhluk nampak oleh saya."

"Saya keluar selangkah dari bendul ketuhanan itu tetapi saya berasa lemah lalu jatuh. Terdengar suara ketuhanan berkata, "Bawa kembali kekasihKu kepada Aku, kerana dia tidak dapat hidup tanpa Aku dan tidak dapat bergerak selangkah pun tanpa Aku.'"

Doa Abu Yazid:

Buangkanlah hijab antara aku dan Engkau agar wujudku tidak berpisah dari wujudMu. Oh Tuhan! Kemiskinan dan puasa telah membawaku hampir kepadaMu. Aku tahu Engkau sahaja melalui rahmatMu.

Setelah Abu yazid meninggal dunia, seorang wali Allah bermimpi melihat Abu Yazid lalu bertanya kepadanya, "Abu Yazid, bagaimana Munkar dan Nakir melayanmu?" Abu Yazid menjawab, "Mereka bertanya siapakah Tuhanku. Jawabku 'Allah dan tanya kepada Dia, jika aku berkata aku ini hambaNya dan Dia tidak kenal kepadaku sebagai hambaNya, apakah gunanya cakapku ini?"

Apabila ditanya kepadanya apakah tasauf, beliau menjawab, "Buangkan keseronokan dan tuntutlah usaha. Inilah tasauf.'

## 14. 'ABDULLAH BIN AL-MUBARAK

Beliau ini ada mempunyai hamba. Dia berjanji akan membebaskan hamba ini jika dia dibayar seratus dinar. Hamba itu pun membayarnya beransur-ansur tiap-tiap hari. Satu hari sahabat Abdullah memberitahu beliau. "Hambamu itu pergi ke kubur tiap-tiap hari mencuri kain kapan dan menjualnya ke pasar. Dari hasil jualan itu dibayarnya kepada tuan." Beliau marah dan satu malam pergilah ia ke kubur mengintai apakah benar yang dikatakan oleh sahabatnya itu. Di sana dilihatnya hamba itu memakai kain yang kasar dan gelang besi di lehernya. Hamba itu masuk ke dalam kubur dan menangis merayu dan berdoa sehingga pagi. Kemudian pergi ke masjid. Abdullah menurut hamba itu tanpa diketahuinya. Hamba itu berdoa, "Oh Tuhan! Tidak lama lagi saya akan membayar pendapatan harianku kepada tuan badanku ini." Tiba-tiba satu cahaya datang hampir dengannya. Cahaya itu datang ke tapak tangannya dan menjadi wang. Semasa beliau hendak bangun pergi mengirim wang itu kepada Abdullah, maka Abdullah pun keluar dari tempat sembunyinya dan memanggil hambanya itu, lalu berkata, "Dari hari ini marilah kita bertukar. Engkau jadi tuan dan aku jadi hamba." Hamba itu pun berdoa dan berkata, "Sekarang rahsia telah terbuka, saya tidak mahu hidup lagi." Dengan serta-merta hamba itu pun meninggal dunia. Beliau pun dikebumikan oleh tuannya dengan pakaian yang kasar itu. Pada malam itu, Abdullah bermimpi Nabi Muhammad dan lain-lain aulia datang bertemu dengannya, lalu berkata, "Abdullah bin Al-Mubarak, adakah patut kamu kebumikan orang yang kami kasihi dengan pakaian kasar itu?"

Abdullah bin Al-Mubarak berkata:

1. Orang yang bekerja kerana Allah itu tidak akan pernah terseksa.
2. Pencilkan diri dari manusia.
3. Orang yang melakukan sesuatu hari ini dan itu dilakukan oleh orang bodoh tiga hari kemudian, adalah orang yang bijak.

Apabila hampir hendak meninggal dunia, Abdullah membahagi-bahagikan harta-bendanya kepada orang-orang miskin.

Apabila ditanya apakah yang ditinggalkannya untuk tiga orang anak perempuannya yang masih hidup itu, Abdullah menjawab, "Allah."

## 15. SUFYAN AL-THAURI

Selama tiga puluh tahun beliau ini tidak tidur. Masa tersebut dihabiskannya dengan sembahyang.

Seorang muda tidak mampu hendak pergi ke Mekah dan beliau mengeluh tentang perkara ini. Al-Thauri berkata kepadanya, "Saya telah pergi naik haji ke Mekah empat kali, dan saya sedia menukar kebajikan yang saya dapat dengan naik haji itu dengan apa yang engkau keluhkan itu." Orang muda itu bersetuju dan pertukaran dilangsungkan. Kedua-dua pihak itu suka hati. Pada satu malam, Al-Thauri mendengar suara, "Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat beruntung. Kamu beli sesuatu itu sangat murah dan jika kamu bahagi-bahagikan itu kepada alam, maka semua dalam alam akan jadi sangat kaya."

### Al-Thauri Berkata

1. Janganlah jualkan persahabatanmu dengan Allah kerana hendakkan persahabatan dengan dunia dan isinya.
2. Aku takut menerima sesuatu dari sesiapa kerana hatiku mungkin jatuh cinta kepada orang itu. Aku hanya inginkan hidup bersama Allah.

3. Dosa dengan manusia itu lebih besar dari dosa dengan Allah.
4. Bagi ahli dunia, tidur itu lebih baik dari berjaga kerana dengan tidur itu mereka tidak membincangkan hal-hal keduniaan.

Seorang bertanya kepada Al-Thauri, "Jika seseorang itu pergi berkhalwat (memencilkan dirinya kerana Allah), apakah hendak dimakannya?" Beliau menjawab, "Orang yang takut kepada Allah tidak khuatir kepada apa sahaja kegiatan keduniaan."

## 16. ABU SYAQIQ AL-BALKHI

Abu Syaqiq berkata, "Jangan cari makanan di Kaabah."

Seorang tuan berkata kepada Syaqiq, "Saya datang hendak bertaubat. Haraplah doakan supaya Allah terima taubatku ini." Syaqiq menjawab, "Tuan telah terlambat." Orang itu menjawab, "Bukankah saya datang cepat, kerana bukankah Allah berfirman bahawa orang yang bertaubat hampir mati pun akan diterima taubatnya, dan sekarang saya datang sebelum saya mati." Syaqiq berkata, "Tuan memang benar." Lalu permintaan orang itu diterimanya.

### Syaqiq Berkata

1. Sembilan bahagian daripada ibadat itu ialah merasa takut kepada Allah dan menjauhkan dunia, dan satu bahagian ialah dengan menutup mulut.

2. Mati itu pasti akan tiba. Oleh itu bersedialah menghadapinya.
3. Jangan tangguhkan memohon taubat kerana hendakkan kurniaan dan panjang umur.
4. Hendaklah bergantung lebih dengan janji-janji Allah daripada janji-janji manusia.

## 17. IMAM AHMAD BIN HANBAL

Seorang murid beliau tinggal semalam bersama beliau. Hanbal meletakkan satu jag air di sisi tempat tidurnya dan pergi sembahyang keseluruhan malam itu. Apabila pagi beliau pergi kepada muridnya itu dan didapatinya air masih penuh dalam jag itu. Beliau bertanya kenapa air itu tidak digunakan. Murid itu menjawab, "Saya gunakan untuk apa?" Imam itu menjawab, "Untuk mengambil wuduk dan kemudian sembahyang sepanjang malam. Nampaknya kamu tidak amalkan apa yang kamu pelajari dariku."

## 18. DAUD AL-TA'I

Beliau tidak mengunyah makanannya tetapi direndamnya dalam air dan menelannya. Apabila ditanya kenapa beliau berbuat begitu, beliau menjawab, "Untuk menjimatkan masa, kerana masa itu saya gunakan membaca ayat-ayat Quran."

Daud Al-Ta'i tidak mengalih bekas airnya dari cahaya matahari kerana itu akan membuang masanya dengan meminum air sejuk, maka dengan itu membuang masanya untuk mengenang Allah.

Daud tinggal di rumah yang buruk. Orang berkata, "Tuan, atap rumah itu telah lapuk dan bila-bila masa sahaja akan jatuh menimpa tuan." Beliau menjawab, "Saya tidak ada masa melihat atap itu, dan juga saya telah membuat keputusan tidak akan membina rumah seumur hidup saya." Setelah beliau meninggal dunia, atap itu pun roboh tidak lama kemudian.

Beliau ditanya, "Tuan, kenapa tuan tidak sikat janggut?" Beliau menjawab, "Saya tidak ada masa menyikat janggut kerana masaku penuh dengan mengenang Allah."

Apabila beliau dipinta memberi nasihat, beliau berkata, "Jauhkan diri dari ahli-ahli dunia, dan ketahuilah sia-sia berbual kosong dan sia-sia juga melihat perkara-perkara yang tidak diperlui."

Apabila beliau membasuh pakaiannya, beliau berkata, "Sekiranya aku dapat membasuh hatiku seperti ini."

## 19. HARITH AL-MUHASIBI

Al-Muhasibi Mengajarkan

1. Sebuku roti kering cukup untuk orang darwisy (sufi).
2. Takut kepada Allah menimbulkan rindu kepadaNya dan mendapat rahmatNya.
3. Makan kenyang itu mengaburkan cermin hati.
4. Jangan banyak cakap, puasa, jauhkan diri dari

berkawan dengan ahli-ahli dunia adalah perlu dalam perjalanan (menuju Allah).

5. Tasauf ialah sabar dalam segala kesusahan dan meninggalkan yang lain kecuali Allah.
6. Menumpukan perhatian kepada hal-hal keduniaan akan menghalang menuju makrifat.
7. Perhati dan tangisi tentang akhir hayat.
8. Orang yang berkahwin, banyak cakap, dan banyak berjalan, ialah orang dunia.
9. Keluhan yang merendahkan diri dari seorang sufi itu adalah lebih baik dari 100 tahun beribadat.
10. Apabila mata batin itu terbuka, maka mata zahir tertutup.
11. Orang yang cinta kepada dunia tidak akan merasa Allah. Di pandangan Allah, dunia ini tidak berharga lebih dari seekor nyamuk.

## 20. MUHAMMAD BIN AL-SAMAK

Apabila ditanya kenapa beliau tidak kahwin, Al-Samak menjawab, "Aku tidak ada kekuatan untuk melawan dua iblis."

## 21. SUHAIL BIN ABDULLAH AL-TUSTARI

Suhail berkata, "Satu hari, di belantara, saya bertemu dengan seorang perempuan tua yang nampaknya sangat miskin. Apabila saya beri dia wang, beliau enggan menerima dan mengangkat tangannya dan terus berdoa. Tak semena-mena datang wang emas ke tangannya. Dengan tersenyum, orang tua itu berkata, 'Tuan ambil wang dari saku tuan, tetapi saya dapat wang dari Kuasa Maha Ghaib.'" Setelah berkata demikian, orang tua itu pun hilang.

"Apabila saya pergi ke Mekah, saya nampak orang tua itu di sisi Kaabah. Semasa saya bertawaf, saya lihat Kaabah itu bertawaf mengelilingi orang tua itu. Saya bertanya kepadanya kenapa perkara ganjil ini terjadi. Beliau menjawab, 'Orang yang datang mengunjungi Kaabah mestilah bertawaf mengelilingi Kaabah, tetapi orang yang datang ke Kaabah dengan memfanakan diri dan alam, Kaabah itu yang bertawaf mengelilinginya.'"

"Mencari kebesaran atau takut kepada kedarwisyan adalah bahaya kepada hidup kerohanian," demikian kata Suhail.

Suhail berkata, "Tiap-tiap hari Allah menghantar kepada kita perutusan yang berbunyi, "Wahai hambaKu! Aku rindu hendak bertemu denganmu, tetapi kamu tidak ingat kepadaKu. Aku ajak kamu datang kepadaKu, tetapi kamu berpaling ke lain. Aku hindarkan bala bahaya dari perjalananmu, tetapi kamu terus juga melakukan dosa dan maksiat. Alangkah zalimnya kamu!' Apakah jawab tuan di hadapan Allah di akhirat kelak?"

Suhail berkata, "Pada orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, maka Allah akan jagakan dia bila sampai waktu sembahyang sekiranya ia tertidur."

## 22.MA'RUF AL-KARKHI

Semasa dalam perjalanan menuju Mekah, seorang hamba Allah kerana tersilap telah membelakangkan kiblat semasa sembahyang. Setelah dia sedar ditanyanya kepada Al-Karkhi, "Kenapa tuan tidak betulkan saya dalam sembahyang tadi?" Karkhi menjawab, "Seorang darwisy tidak berhak masuk campur dengan hal-hal kerohanian orang lain, begitu juga dengan hal-hal keduniaan."

Satu hari, Al-Kharkhi tidak dapat berwuduk pada hal waktu sembahyang telah sampai. Oleh kerana tiada air, beliau pun bertayamum. Orang berkata, "Tuan, sungai Dijlah tidak jauh dari sini, kenapa tuan tidak berwuduk di sana"? Beliau menjawab, "Bagaimanapun dekatnya, saya tidak tahu sama ada saya akan sampai ke air itu."

Al-Kharkhi berkata, "Orang yang membuangkan cinta kepada dunia akan dapat merasai cinta Allah dan mencapai cinta itu."

## 23. SIRRI AL-SAQTI

Beliau tidak merasai manisan selama empat puluh tahun meskipun beliau inginkan manisan itu tiap-tiap hari.

Tiap-tiap hari beliau melihat cermin beberapa kali kerana khuatir mukanya bertambah hitam oleh dosanya.

Beliau selalu menasihatkan orang bahawa tempoh beribadat itu ialah sebaik-baiknya di masa muda, dan hendaklah jauhkan diri dari jiran-jiran yang kaya dan orang alim yang menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan wang.

Katanya orang yang kenal Allah itu akan membuang dunia. Bersahabat dengan dunia itu merosakkan kerohanian.

Kata beliau lagi, "Ingat Allah dan buangkan dunia – itulah jalan kerohanian. Hiduplah di dunia ini untuk bekal ke akhirat. Ketahuilah bahawa orang cinta kepada Allah itu tidak tamak kepada dunia."

Sirri Al-Saqti bertanya kepada seorang wali Allah, suatu hari, "Apa nama tuan?" Beliau menjawab, "Itu." Ditanya lagi, "Apa tuan makan?" Jawabnya, "Itu." Segala soalan dijawabnya serupa itu juga. Al-Saqti bertanya, "Apa maksudmu dengan 'Itu?'" Jawab wali Allah itu, "Aku maksudkan Allah s.w.t." Setelah mendengar nama Allah, Al-Saqti menjerit dan terus meninggal dunia.

Murid Al-Saqti iaitu Junaid pernah ditanya, "Apakah cinta?" Junaid menjawab, "Ada orang kata cinta itu ialah menurut kehendak Allah, yang lain pula berkata cinta itu ialah menurut perintah Allah." Al-Saqti cuba menyeliatkan kulit tangannya, tetapi tangannya sangat kurus. Kemudian beliau berkata, "Jika saya katakan bahawa cinta itu membawa saya kepada sesuatu keadaan yang boleh mengeringkan darah dan dagingku, maka apa yang saya katakan tentang cinta ini tidaklah salah." Setelah berkata demikian, beliau pun pengsan dan mukanya berseri-seri seperti cahaya matahari. Apabila Al-Saqti sedar, beliau berkata, "Orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu jika dipancung, tidak akan merasai sakit. Pada mulanya saya tidak kenal cinta, tetapi Allah kurniakan kepadaku perasaan itu dan saya dapat rasai sedikit cinta itu sekarang."

Apabila murid-murid meminta supaya Al-Saqti mendoakan mereka supaya Allah beri ilmu, Al-Saqti memohon supaya mereka diberi ilmu yang mereka tidak perlu lagi menambah ilmu itu dan beliau tidak dikacau lagi apabila beliau sedang mengenang Allah.

Satu hari, semasa Al-Saqti memberi syarahan, khalifah pun datang dengan segala kebesarannya. Pada masa itu Al-Saqti sedang berkata, "Makhluk yang paling dimuliakan Allah ialah manusia, namun begitu manusia melakukan banyak dosa". Khalifah kembali ke istananya. Pada malam itu khalifah tidak tidur kerana terkenangkan balasan Allah di akhirat kelak. Besoknya, baginda buangkan pakaian kerajaan dan memakai pakaian darwisy. Baginda terus berjumpa Al-Saqti dan berkata bahawa syarahan beliau itu telah mempengaruhinya dan menyebabkan baginda ingin membuangkan segala hal keduniaan dan ingin memencilkan diri untuk menuju jalan Allah. Baginda meminta Al-Saqti menunjukkan jalan itu.

Al-Saqti memberitahu baginda bahawa ada dua jalan menuju Allah itu. Pertama ialah apa yang diperintahkan oleh Quran seperti sembahyang lima waktu sehari semalam, memberi zakat, membaca Quran dan lain-lain perintah ugama. Jalan yang kedua ialah jalan yang lebih dekat, iaitu membuangkan hal-hal keduniaan dan menghabiskan masa beribadat kepada Allah, tidak meminta kepada makhluk dan tidak menerima daripada mereka terima pemberian Allah dan meminta kepada Dia sahaja.

Setelah mendengar itu, khalifah itu pun terus pergi ke belantara. Ibunya menangis dan merungut yang Al-

Saqti menyebabkan anaknya jadi darwisy dan sekarang tidak diketahui di mana dia. Kata Al-Saqti janganlah risau, dia akan kembali tidak lama lagi. Setelah khalifah yang jadi darwisy itu kembali ke tempat Al-Saqti, beliau pun menjemput ibu dan anak isteri khalifah itu bertemu dengannya. Melihatkan keadaan khalifah yang telah jadi darwisy itu, mereka semuanya menangis, dan memujuknya supaya menjadi khalifah semula. Khalifah itu pun cuba hendak lagi kerana enggan menurut kata mereka. Isterinya meminta supaya dibawa anaknya seorang bersamanya. Khalifah itu pun menanggalkan pakaian indah anaknya itu dan memakainya pakaian kasar darwisy. Apabila ibu kanak-kanak itu melihat pakaian yang buruk itu, maka disambarnya anaknya kembali dan terus mereka kembali ke istana, dengan meninggalkan khalifah yang telah jadi darwisy itu kembali ke hutan belantara.

Beberapa hari kemudian, ada orang memberi khabar kepada Al-Saqti menyatakan khalifah itu tidak lama lagi akan meninggal dunia dan beliau meminta Al-Saqti bertemu dengannya. Al-Saqti sampai ke tempat perkuburan di mana dilihatnya khalifah itu terbaring di atas tanah. Al-Saqti terus duduk dan meletakkan kepala khalifah itu di ribanya. Khalifah itu berkata, "Tuan terlambat sedikit." Setelah menyebut nama Allah, baginda pun mati. Semasa Al-Saqti pulang ke desanya untuk mengambil alat-alat untuk menguburkan baginda itu, di tengah jalan bertemulah beliau dengan ramai orang membawa alat-alat yang diperlui itu. Mereka berkata bahawa mereka telah terdengar suara ketuhanan yang menyuruh mereka membawa alat-alat itu dan menyembahyangkan baginda sebagai hamba kecintaan Allah yang baru sahaja meninggal dunia.

Al-Saqti pernah berkata, "Apabila doktor itu sendiri sakit, kepada siapa kita hendak berubat? Apabila Khidr terhuyung-hayang dalam perjalanan, kepada siapa kita harapkan bimbingan?"

## 24. AHMAD BIN KHIDHRAWIYAH

Suatu hari dalam bulan puasa, beliau mempelawa seorang kaya untuk berbuka puasa bersama beliau. Dijamunya orang kaya itu dengan roti kering. Setelah kembali ke rumah, orang kaya itu pun mengirim kepada beliau seribu dinar sebagai hadiah. Beliau enggan menerimanya dan berkata, "Aku tidak mahu tukarkan kesufianku dengan kekayaan dunia atau akhirat."

Ahmad berkata, "Orang yang mencari Dia akan menemui Dia. Cinta Allah itu memerlukan kita membuang dunia dan hal-ehwalnya. Hati dan jiwa sentiasa dalam mengenang Allah sahaja."

## 25. ABU TURAB AN-NAKHSYABI

Abu Turab berkata, "Pada satu malam saya berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang manusia yang tinggi, ganjil dan liar keadaannya. Saya berasa takut. Dia bertanya kepada saya, "Siapa kamu, Muslim atau kafir?" Saya menjawab, 'Saya seorang Muslim.' Dia berkata, "Tetapi orang Muslim tidak takut kepada yang lain kecuali Allah.'"

Kemudian tiba seorang yang hendak naik haji tanpa membawa alat kelengkapan di hadapan saya. Abu Turab berkata, "Saya bertanya kepadanya kenapa dalam perjalanan yang jauh menempuh hutan belantara itu dia tidak membawa alat kelengkapan. Dia menjawab, 'Apabila Allah ada di sampingku sentiasa, maka aku tidak perlu bekalan apa-apa.' Saya minta kepadanya nasihat. Dia berkata, 'Cinta kepada barang keduniaan menghalang seseorang untuk sampai ke makrifatullah. Aku tidak pinta apa-apa kepada Allah tetapi redha dengan kehendakNya. Aku ini hamba dan tidak mempunyai apa-apa kehendak sendiri.'"

## 26. YAHYA BIN MA'ADZ AR-RAZI

Saudara beliau menulis kepadanya, "Aku pinta tiga perkara dari Allah. Dia telah kurnia dua daripadanya kepada saya, iaitu, aku telah dapat tempat kediaman di Mekah, dan seorang hamba perempuan untukku. Hamba ini mengambil air untukku berwuduk. Satu lagi belum dapat, iaitu hendak bertemu denganmu."

Sebagai jawapan Yahya menulis, "Seseorang itu hendaklah suci dan meningkat tinggi kerohaniannya agar di mana sahaja ia tinggal tempat itu menjadi suci seperti Mekah. Orang yang menjadi hamba kepada orang yang lain hendaklah jangan menyimpan hamba. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah tidak ingat kepada yang lain. Kerana abang ingat saya, abang telah lupa Allah. Ingatlah Allah sentiasa dan lupakan anak-anak, saudara-mara dan lain-lain. Apabila abang bertemu dengan Allah, tidak perlu abang ingat saya. Jika tidak bertemu dengan Dia, apakah gunanya abang berjumpa dengan saya?"

Yahya berkata, "Hidup dunia ini umpama tidur dan hidup akhirat itu umpama jaga. Jika seseorang itu menangis semasa mimpinya, ia akan ketawa apabila ia jaga. Begitu juga, orang yang menangis dalam dunia ini kerana takutkan Allah akan senyum di akhirat."

Yahya berjalan bersama seorang rakannya melalui sebuah kampung. Rakannya berkata, "Alangkah cantiknya kampung ini!" Yahya berkata, "Ada yang lebih cantik dari kampung ini, iaitu hati yang cinta kepada Allah hinggakan tidak ada masa mengenang yang lain kecuali Allah."

Satu hari lampu di bilik Yahya tiba-tiba padam. Beliau pun menangis. Apabila ditanya kenapa beliau menangis, beliau menjawab, "Memandangkan lampu itu padam, aku khuatir di suatu hari nanti kerana nafsu keduniaan, lampu imanku pula padam."

### Yahya Berkata

1. Mati itu ibarat jambatan, yang menyambung hamba dengan Tuhan yang dicintainya.

2. Iman yang seketika itu akan membasuh dosa dua ratus tahun.

3. Oleh kerana orang yang cinta Allah itu hanya melakukan dosa apabila dia berada dalam dirinya, bagaimana pula ia bertanggungjawab tentang dosa itu?

4. Jika mati itu ada dijual di pasar, orang cinta Allah akan membeli mati itu.

5. Kurangkan berjumpa dengan ahli dunia dan banyakkan menyembah Allah.

6. Orang yang jadi kaya melalui berkat menyebut nama Allah adalah orang yang sebenarnya kaya. Orang yang kaya melalui usaha sentiasa miskin.

7. Dunia ini tempat ibadat.

8. Seketika rindu kepada Allah adalah lebih berharga dari dunia ini.

9. Dunia ini kedai syaitan, takutlah kepadanya. Ianya adalah minuman yang diberi oleh syaitan, janganlah rasainya.

10. Barangsiapa makan banyak akan jadi mangsa hawa-nafsu. Di perut yang lapar itu terletak rahmat Allah dan sinarNya.

11. Berhati-hatilah supaya jangan makan bersama orang kaya.

12. Hati 'abid (orang yang menghambakan diri kepada Allah sahaja) tenang di empat tempat ini, dan tidak di tempat lain; iaitu semasa berseorangan, dalam masjid, di kubur dan di hutan.

13. Penghalang paling besar bagi mereka yang baru dalam perjalanan ialah bercampur dengan ahli dunia.

14. Jika tiga perkara ini dibuang, seseorang itu akan mencapai mutu kerohanian yang tinggi, iaitu: membuang keinginan hendak pangkat dan

kemuliaan, membuang keinginan hawa-nafsu, dan membuang hal-hal keduniaan.

15. Rahsia untuk berjaya dalam Perjalanan Kerohanian ialah tawakkal kepada Allah dan palingkan wajah dari dunia.
16. Redha dengan Allah dan Allah akan redha denganmu.

Allah berkata kepada hambaNya, "Janganlah merungut tentang Aku; tidak cukupkah untuk kamu bahawa kedua alam ini kepunyaanKu dan Aku ini kepunyaan kamu?" Dalam mengumpulkan dunia, manusia itu terpaksa melalui kehinaan dan kekecewaan, tetapi dalam mengumpulkan faedah kerana mengenang Allah, manusia dapat kemuliaan di sisiNya. Keinginan kepada dunia menjadi hijab antara hamba dengan Tuhan.

### Doa Yahya bin Ma'adz Ar-Razi

1. Ya Allah! Aku ini berdosa dan mengharapkan rahmat dan keampunanMu, kerana Kamu maha pengampun dan aku penuh berdosa. Ya Allah! Apabila Fir'aun menjadi kafir dan mengaku Tuhan, Kamu suruh Nabi Musa melayannya dengan lemah lembut. Dosa yang begitu besar pun dilakukan oleh Fir'aun, namun Kamu suruh juga agar dia dilayan dengan baik. Oleh itu, ampunkanlah aku yang tidak mempunyai apa-apa kecuali pakaian yang kasar dan koyak rabak. Itu pun aku tidak mengatakan kepunyaanku dan bersedia untuk membuangnya jika dikehendaki. Bagaimana pula seseorang itu putus harap

dengan rahmatmu pada hal rahmatmu itu amat luasnya? Tuhan! Kebajikan yang paling tinggi dalam dunia ini ialah menyuburkan iman terhadapMu dan nasib baik iman itu terjatuh kepadaku. Berilah kepadaku agar aku dapat melihatMu.

2. Oh Tuhan! Kurniakanlah hasil kebajikan yang telah aku lakukan, kepada orang-orang salih yang menuntutnya, dan kurniakanlah kepada orang-orang kafir dalam dunia ini bahagian dunia yang diuntukkan kepadaku. Bagi diriku aku tidak ingin apa-apa kecuali ingatanMu kepadaku selama aku masih hidup di dunia, dan pandanganMu kepadaku bila aku mati.

3. Ya Allah! Aku ini berdosa tiap-tiap hari. Engkau pengampun. Ampunkanlah dosaku. Apabila aku ingatkan kelemahanku, takutlah aku kepadaMu, oh Tuhan! Tetapi aku jadi berani apabila aku melihat rahmat dan keampunanMu.

4. Ya Allah! Aku ini berdosa. Bagaimana aku hendak ingat kepadaMu? Engkau maha pengampun. Bagaimana aku tidak ingat kepadaMu, Oh Tuhan yang pengasih dan penyayang.

5. Ya Allah! Sahabatku yang paling ikrab dalam hidupku di dunia ini ialah rasa harapku kepada keampunanMu; dan hadiah paling berharga dariMu kepadaku ialah mengingatMu dan sentiasa menyebut namaMu.

6. Oh Tuhan! Amalanku itu bukanlah bertujuan hendak masuk ke syurga, tetapi aku takut azab neraka. Oleh itu, kurniakanlah kepadaku rahmatMu dan jadikan aku ini berani.

## 27. SYAH BIN SYUJA' AL-KIRMANI

Selama empat puluh tahun beliau tidak tidur. Apabila beliau rasa mengantuk beliau ambil garam dan dibubuh dalam matanya. Pada suatu hari, beliau tertidur. Dalam tidur itu terlihat olehnya Allah. Beliau berkata, "Oh Tuhanku! Aku cariMu selama ini tanpa tidur, tetapi Engkau datang dalam tidurku." Suara ketuhanan itu berkata, "Inilah hasil dari engkau berjaga selama empat puluh tahun itu." Semenjak itu beliau ingin tidur dan berharap mendapat pandangan itu lagi. Dia sangat suka tidur. Bahkan katanya jika seluruh dunia ini kepunyaannya, hendak rasanya menukarnya dengan tidur sebentar tidur (agar dapat 'memandang Allah'). Beliau selalu menyanyi demikian – "Kita ini ibarat daging yang dipanggang kepada besi pemanggang. Sekejap dipusing ke sebelah sana dan sekejap lagi ke sebelah sini untuk dipanggang."

## 28. YUSUF BIN AL-HUSAIN AR-RAZI

Seorang gadis Arab yang hartawan dan rupawan telah jatuh cinta dengan Yusuf bin Al-Husain. Suatu malam gadis itu dengan diam-diam pergi ke tempat Yusuf. Oleh kerana Yusuf tidak mahu bertemu dengan gadis itu, maka Yusuf pun lari dari situ. Apabila beliau tidur malam itu, beliau telah bermimpi melihat Nabi Yusuf sedang duduk di atas kerusi yang indah dan dikelilingi oleh malaikat. Setelah melihat Yusuf bin Al-Husain, Nabi Yusuf pun berdiri dan memeluk beliau dan mempelawakan beliau duduk di sampingnya. Nabi Yusuf berkata, "Allah telah memberi salamNya kepadamu. Allah juga memberitahu kepadaku demikian: 'Yusuf, bila Ratu Zaliha datang kepadamu dengan niat yang jahat, kamu berdoa kepadaKu supaya dilindungi dari niat jahatnya itu. Tetapi lihatlah Yusuf bin Al-Husain ini, kerana takutkan kemurkaanKu dia lari dari gadis yang hendak menemuinya itu. Dia patut dipuji. Pergilah berjumpa dengannya'. Oleh itu, saya pun pergi berjumpa denganmu. Saya sampaikan kepadamu salam sejahtera Tuhan dan nama kamu akan direkodkan dalam senarai hamba-hamba Tuhan yang sejati. Sekarang pergilah kamu berjumpa dengan Dhun-Nun Al-Misri agar kamu disyafaatinya dan akan menyampaikan kepada kamu nama Allah yang teragung (اسم الله الا عظم).

Yusuf pun pergi ke tempat Dhun-Nun dan berkhidmat kepadanya selama setahun. Apabila Dhun-Nun bertanya kepadanya apa yang ia mahu. Yusuf hanya berkata tidak ada apa-apa selain dari hendak berkhidmat selama setahun lagi. Dhun-Nun membenarkan. Setelah cukup tempohnya, Dhun-Nun menyuruh Yusuf membuat satu permintaan lagi. Yusuf berkata bahawa beliau ingin diijazahkan dengan nama Allah oleh Dhun-Nun. Dhun-Nun tidak berkata apa-apa. Yusuf terus berkhidmat dengan Dhun-Nun. Suatu hari Dhun-Nun menyuruh Yusuf membawa sebuah mangkuk yang telah dibungkus dengan kain untuk diberi kepada seorang sufi di seberang sungai sana. Bungkus itu tidak boleh dibuka. Yusuf menurut sahaja dan terus pergi. Kata Dhun-Nun, sufi di seberang sungai itu akan mengijazahkan Yusuf.

Sedang menyeberang sungai itu, Yusuf dengar bunyi dalam mangkuk itu. Kerana pelik mendengar bunyi itu, Yusuf membuka bungkusan itu. Dengan serta-merta keluarlah seekor tikus dari dalam mangkuk itu dan jatuh ke dalam sungai (Sungai Nil) dan dihanyutkan oleh air.

Apabila sampai ke seberang sungai itu, mangkuk itu diberinya kepada sufi tersebut dan beliau memohon supaya diijazahkan. Sufi itu menjawab, "Kamu tidak boleh memelihara seekor tikus yang diamanahkan kepada kamu. Bagaimanakah kamu boleh memelihara rahsia nama Allah yang teragung? Kamu telah gagal dalam ujian ini."

Yusuf dukacita dan terus pulang berjuma dengan Dhun-Nun dan menceritakan hal itu semuanya. Dhun-Nun berkata, "Saya telah memohon kepada Allah semasa kamu tinggal bersamaku tiga tahun di sini untuk mengijazahkan kamu. Saya memohon tidak kurang dari tujuh puluh kali. Tetapi tidak dibenarkan. Kamu sendiri tahu yang kamu telah gagal dalam ujian. Oleh itu, pulanglah ke negerimu. Tidak lama lagi kamu akan diberi ijazah di sana."

Yusuf memohon supaya diajar lagi. Dhun-Nun berkata, "Lupakanlah semua yang telah kamu pelajari itu. Agar hijab itu boleh disingkap. Selanjutnya, lupakanlah saya ini dan janganlah sebut nama saya pada sesiapa sebagai gurumu." Yusuf berkata, "Saya tidak layak menurut kedua-dua arahan tuan itu." Kemudian Dhun-Nun berkata, "Oleh itu, mulalah mengajar orang ramai dengan syarahan-syarahan, tetapi ingatlah bahawa kamu jangan sekali-sekali mendirikan (mengisbatkan) dirimu (ego)." Yusuf bersetuju menerima nasihat itu. Tetapi sedikit benar orang yang mahu mendengar syarahannya. Satu hari, langsung tidak ada orang yang mendengar syarahannya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang perempuan tua kepada beliau dan berkata, "Kamu telah berjanji kepada Dhun-Nun untuk memberi syarahan tiap-tiap hari dan jangan mengisbatkan dirimu (jangan letakkan dirimu antara Tuhan dengan manusia). Sekarang kamu berdiam diri sahaja. Bukankah ini telah mungkir janji?" Barulah Yusuf mengetahui kesalahannya. Semenjak itu beliau terus memberi syarahan tiap-tiap hari selama lima puluh tahun. Tidak peduli sama ada orang hadir atau tidak.

Satu hari, dalam mimpi, Ibrahim Al-Khawas dan seorang sufi murid Yusuf telah mendengar suara berkata menyuruh mereka pergi bertemu Yusuf bin Al-Husain dan memberitahunya bahawa beliau telah terkeluar dari majlis ketuhanan. Apabila jaga dari tidur murid itu enggan menyampaikan perintah suara itu kepada Yusuf. Besoknya murid itu bermimpi serupa itu juga. Ia enggan juga memberitahu Yusuf. Kali yang ketiganya suara itu berkata, "Jika kamu tidak turut perintah ini, kamu akan dihukum dengan berat." Akhirnya dengan terpaksa murid itu pergi berjumpa Yusuf. Murid itu tegak tanpa berkata-kata di hadapan gurunya. Yusuf melihatkan keadaan itu, berkata, "Bacalah syair yang indah kepadaku." Murid itu menurut. Mendengar itu, Yusuf menangis dan mengalir airmatanya. Beliau berkata, "Orang memanggilku kafir. Hingga sekarang bacaan Quran tidak menghancurkan hatiku. Tetapi dengan syairmu itu, aku menangis. Oleh itu benarlah Allah mengatakan aku ini telah terkeluar dari majlis ketuhanan." Setelah mendengar kata Yusuf, maka murid itu pun lari ke dalam hutan dan bertemu dengan

Khidr yang berkata kepada murid itu. "Pedang Allah telah mencederakan Yusuf dan syurgalah tempatnya. Seseorang itu hendaklah mencapai perasaan cinta seperti cinta beliau dan mencapai peringkat seperti peringkat beliau. Orang yang hatinya tertumpu kepada Allah tidak akan melihat lagi harta kekayaan dunia."

Yusuf berkata, "Allah sendiri meminta kepada hamba-hambaNya supaya menumpukan perhatian kepadaNya sahaja. Dia sendiri meminta hambaNya menumpukan dirinya kepadaNya sahaja. Begitulah Allah itu sangat berharapkan agar manusia kembali kepadaNya."

Seorang saudagar dari Nisabur telah meminjamkan wang kepada seorang yang tinggal jauh dari tempatnya. Beliau hendak pergi bertemu dengan orang yang berhutang itu untuk memungut hutangnya. Saudagar ini ada seorang hamba perempuan yang cantik. Beliau ingin meninggalkan perempuan ini kepada seorang yang boleh dipercayai semasa peninggalan ia pergi itu. Akhirnya ditinggalkannya hamba itu dengan seorang sufi yang salih bernama 'Uthman Hariri. Dengan bersusah payah saudagar itu meminta sufi ini menerima permintaannya. Akhirnya diterima juga oleh 'Uthman Hariri.

Satu hari, dengan tidak sengaja terpandang oleh 'Uthman akan perempuan itu. Nafsu jantinanya pun melonjak keluar. Tetapi dikontrolnya dirinya. Beliau pergi berjumpa gurunya dan meminta guru itu memberi nasihat bagaimana hendak mengkontrol hatinya itu. Guru itu menyuruh beliau pergi berjumpa Yusuf bin Al-Husain dan menerima nasihatnya. Apabila 'Uthman pergi ke tempat Yusuf, orang ramai berkata kepadanya bahawa Yusuf itu seorang kafir dan tukang bidaah. Beliau pun kembali pulang. Setelah gurunya mengetahui itu, disuruhnya juga 'Uthman pergi berjumpa Yusuf. Kali ini terkejut 'Uthman apabila sampai ke tempat Yusuf kerana ditemuinya Yusuf duduk bersama seorang pemuda yang lawa dengan setempayan arak dan sebuah mangkuk ada di hadapan mereka. Meskipun Yusuf ini bersikap sebagai wali Allah tetapi itulah yang dilakukannya. 'Uthman tidak mengerti sikap Yusuf itu. Tetapi walaubagaimanapun, 'Uthman duduk dekat Yusuf itu. Apabila Yusuf berkata-kata tentang hal-hal tasauf (kerohanian), perkataannya sangat berkesan dan berpengaruh, hingga 'Uthman sendiri pengsan dalam dzauk (mabuk Allah).

Apabila sedar semula, 'Uthman bertanya kepada Yusuf kenapa beliau pada lahirnya bersikap menyalahi kehendak ugama. Yusuf menjawab, "Pemuda ini anakku dan sedang mengaji Quran denganku. Tempayan ini berisi air untuk diminum di masa panas ini. Berkenaan soalan kenapa aku bersikap seperti ini ialah kerana aku tidak mahu sebarang saudagar menyimpankan hamba perempuanya yang cantik semasa ia pergi ke mana-mana." 'Uthman terkejut mendengar kata Yusuf itu. 'Uthman bertanya apa yang patut beliau buat sekarang dalam hal tersebut. Yusuf berkata, "Siapa yang cinta kepada Allah, ia tidak berkawan dengan dunia."

## Yusuf Mengajarkan

1. Kamu itu hamba Allah, hiduplah sebagai hamba.

2. Cinta kepada Allah itu menghapuskan semua cinta kepada makhluk.

# 29.ABU HAFS AL-HADAD

## Beliau Berkata

1. Dunia ini ialah sebuah rumah yang sentiasa ada dosa terhadap Allah.
2. Fakir itu adalah satu cara yang membawa seseorang hampir kepada Allah.
3. Janganlah bergantung kepada ibadat dan latihan kerohanianmu itu tetapi bergantunglah kepada rahmatNya.
4. Barangsiapa yang rindu kepada Allah akan melihatNya selalu.
5. Orang yang suka dipuji itu adalah sia-sia dalam sukacitanya itu.
6. Dosa itu membawa kepada bidaah.
7. Orang yang cuba mengenal Khalik melalui makhlukNya adalah buta. Sepatutnya dia mengenal makhluk melalui Khalik.
8. Berada sentiasa di ambang pintu Tuhan agar pintuNya itu terbuka kepadamu.
9. Berharaplah kepada Allah, seperti harapnya pengemis kepada sedekah orang kaya.

# 30. HAMDUN AL-QASSAR

**Beliau Berkata**

1. Syarahanku tidak akan memberi hasil dan tidak akan berkesan, jika saya cintakan dunia. Cinta kepada Allah itu lebih baik dari cinta kepada dunia.
2. Jika kamu berhutang, janganlah harap untuk membayar hutang itu melalui pertolongan makhluk, berharaplah kepada Allah dan Dia akan membayar hutangmu itu.

# 31. MANSUR BIN 'AMMAR

Satu hari beliau jumpa sekeping kertas di jalanraya. Pada kertas itu tertulis nama Allah. Oleh kerana beliau tidak mahu kertas itu dipijak-pijak oleh orang yang lalu-lalang, maka diambilnya kertas itu, dilipatnya dan ditelan. Pada malam itu, dalam mimpinya, beliau mendengar suara ketuhanan berkata, "Oleh kerana kamu menghormati nama Kami, maka Kami akan bukakan pintu ilmu kepadamu." Dengan kurniaan Tuhan, beliau jadi orang alim dan dapat memberi syarahan dengan berkesan sekali.

Seorang kaya memberi empat dirham kepada khadamnya untuk membeli barang di pasar. Dalam perjalanan beliau teringat syarahan Mansur. Beliau berkata, "Adakah orang yang mahu memberiku empat dirham sebagai tukaran empat doa untukku persembahkan kepada Allah bagi pihaknya?" Khadam itu memberi empat dirham itu kepada Mansur dan meminta beliau berdoa untuk mendapatkan empat perkara baginya. Mansur bertanya kepadanya apakah empat perkara itu. Khadam itu menjawab, "Pertama, minta saya dibebaskan; kedua, minta tuanku diberi ampun kerana dosanya; ketiga, sebagai ganti empat dirham ini saya dapat empat dirham yang lain; dan keempat, Allah beri rahmatNya kepadaku, kepada tuan dan segala hadirin di sini.

Mansur pun berdoa memohon empat perkara itu. Apabila khadam itu sampai ke rumah, tuannya marah kepadanya kerana terlambat. Tetapi apabila khadam itu menceritakan segala yang berlaku tadi, maka tuannya itu pun tidak jadi marah bahkan beliau terpengaruh oleh kata-kata khadamnya itu. Semasa itu terasalah beliau hendak taubat. Beliau pun sujud dan terus meminta ampun ke hadrat Tuhan. Kemudian, khadam itu dibebaskan dan dengan sukacitanya diberi hadiah empat ratus dirham pula. Dalam mimpinya, orang kaya itu mendengar suara ketuhanan berkata, "Kamu telah memberi khidmatmu, sekarang Kami akan beri kurnia kepadamu. Terimalah rahmat Kami kepadamu, khadammu itu, kepada Mansur bin 'Ammar dan pengikut-pengikut beliau."

### Mansur bin 'Ammar Mengajarkan Demikian

1. Barangsiapa ingin berjumpa dengan ahli dunia, akan berjauhan dengan Allah.
2. Kebersihan hati dicapai dengan empat latihan: Bercampur dengan aulia Allah, mengkaji Quran, sembahyang di waktu malam, mengeluarkan airmata pada masa sembahyang subuh.

3. "Anak-anak kamu dan harta-benda kamu adalah musuh-musuh kerohanian kamu," demikian firman Allah dalam Quran.
4. Orang yang lari dari makhluk menuju Allah adalah hamba Allah sejati.

## 32. AL-JUNAID AL-BAGHDADI

Apabila beberapa orang murid bertanya kepada guru Al-Junaid, "Bolehkah murid melampaui gurunya dalam bidang kerohanian ini"? Guru Al-Junaid berkata, "Muridku, Al-Junaid, telah mencapai ketinggian dalam bidang kerohanian lebih dari aku."

Empat puluh tahun berturut-turut lamanya Al-Junaid berjaga sepanjang malam membuat amal ibadat kepada Tuhan. Timbullah sombong dan megah pada dirinya yang dia telah mencapai ketinggian dalam bidang kerohanian itu. Terdengar olehnya suara yang memberinya amaran. "Masanya telah sampai bagimu digelar kafir." Al-Junaid menjerit, "Allah! Apakah dosaku?" Jawab suara itu, "Adakah satu dosa lain yang lebih besar daripada kamu mengisbatkan dirimu (belum lagi fanakan diri dan baqa bersama Allah)?" Beliau mengeluh dan terus sujud, lalu berkata, "Barangsiapa yang tidak mencapai fana dirinya dan baqa bersama Allah, maka semua kebaikan yang dibuatnya adalah mengandungi dosa."

Selepas itu Al-Junaid terus berlatih bersungguh-sungguh dalam bidang kerohanian ini. Orang-orang yang menentang beliau membuat kacau. Mereka pinta khalifah menghantar seorang gadis jelita bertemu dengan Al-Junaid untuk menguji Al-Junaid. Pergilah gadis itu berjumpa Al-Junaid dan cuba menggodanya. Al-Junaid mengangkatkan kepalanya dan melihat gadis itu, kemudian menundukkan kepalanya. Gadis itu terus juga membuat berbagai helah untuk menggoda Al-Junaid. Al-Junaid lagi sekali mengangkat kepalanya dan menghembus nafasnya kepada gadis itu. Dengan serta-merta gadis itu pun mati. Khalifah marah dan pergi berjumpa dengan Al-Junaid, lalu berkata, "Kenapa kamu bunuh satu daripada keindahan dunia ini?" Al-Junaid menjawab, "Bagaimana pula tuan, sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang diamanahkan dengan tugas untuk melindungi kami, cuba hendak meruntuhkan amalanku yang telah aku lakukan selama empat puluh tahun?"

## Al-Junaid Berkata

1. Apa yang aku dapat dalam bidang kerohanian adalah melalui tiga perkara: Pertama – menjauhkan dunia; kedua – puasa; ketiga – berjaga sepanjang malam.

2. Selama sepuluh tahun aku terpaksa melindungi hatiku dari sesat. Selepas itu sepuluh tahun pula kemudiannya hatiku melindungi aku. Sekarang keadaanku rasanya hati ini tidak tahu dan aku pun tidak pedulikan ia. Semenjak dua puluh tahun yang lampau, Allah berkata-kata melalui aku. Aku bukan perantara. Meskipun dunia tidak tahu hal ini. Aku hanya menceritakan kesufian yang biasa sahaja semenjak dua puluh tahun yang silam. Aku diberi amaran supaya jangan mengatakan sesuatu yang rahsia di

khalayak ramai. Pancainderaku lenyap apabila takut kepada Allah menguasai aku tetapi sedar semula bila aku berada dalam kasih sayangNya.

3. Aku ini hamba dan tidak ada kemerdekaan. Aku akan pergi bila Allah menyuruhku pergi, sama ada ke syurga atau neraka.

4. Apabila seseorang meminta beliau melihat orang itu, Al-Junaid berkata, "Semenjak dua puluh tahun yang lalu, saya cuba sepenuh hati melihat Allah, tetapi tidak berjaya; kenapa pula aku hendak melihat kamu?"

5. Satu hari, sedang beliau sakit, beliau berdoa, "Ya Allah! Sembuhkan penyakitku." Terdengar suara menjawab, "Jika kamu tidak redha dengan penyakit yang Kami kurniakan kepadamu, maka kamu bukanlah hamba Kami."

6. Guruku, Al-Saqti, memerintahkan aku memberi syarahan. Kataku aku tidak boleh berbuat demikian jika beliau ada di sampingku. Pada malam itu aku bermimpi melihat Nabi Muhammad s.a.w. dan menyuruhku memberi syarahan. Besoknya semasa aku bersiap hendak pergi berjumpa guruku menceritakan mimpi itu, aku dapati guruku ada menunggu di pintu rumahku. Beliau berkata, "Hingga sekarang kamu mahu seorang lain lagi untuk menyuruhmu memberi syarahan, jika tidak, kamu tidak mahu berbuat demikian." Aku hairan dan bertanya kenapa beliau tahu apa yang aku mimpikan. Kata guruku bahawa Allah

memberitahunya yang Dia telah mengutus nabiNya meminta Al-Junaid mula memberi syarahan di hadapan orang ramai. Semenjak itu mulalah aku bersyarah dengan syarat tidak lebih empat puluh orang pendengar berada di majlisku. Syarahanku itu sangat berkesan. Satu hari, lapan belas orang daripada empat puluh orang hadirin telah mati mendengar syarahanku. Oleh itu, aku berhentikan memberi syarahan kerana aku pula akan mati kelak.

7. Satu hari, aku pergi melawat seorang darwisy yang sakit. Beliau menangis. Aku bertanya siapakah yang memberi sakit itu dan kepada siapa dia mengadu. Darwisy itu diam. Aku tanya kepadanya apakah maksud tidak sabarnya itu. Dia mengeluh dan berkata, "Aku tidak berdaya menangis dan tidak berdaya menanggung sakit."

8. Satu hari, sedang aku memberi syarahan di hadapan orang ramai, seorang daripada mereka berkata tidak faham syarahan itu. Aku katakan kepadanya supaya meletakkan amal ibadatnya selama tujuh puluh tahun (umurnya lebih tujuh puluh tahun) itu dan tunduk dengan merendah diri, maka dapatlah faham.

9. Hati itu redha bila Allah redha.

10. Satu hari, seorang daripada pendengar syarahan ku menghadiahkan aku wang lima ratus dinar. Aku tanya kepadanya sama ada dia ada wang lagi untuknya. Katanya 'ada.' Aku tanya

kepadanya sama ada dia mahu lagi. Katanya 'ya.' Maka aku pun menyuruhnya simpan wang yang lima ratus dinar itu kerana dia lebih miskin dariku. Meskipun aku tidak ada apa-apa, aku tidak mahu apa-apa lagi. Tetapi, dia telah ada banyak wang, namun dia berkehendakkan lagi lebih banyak.

11. Satu hari, seorang pengemis berdiri di pintu rumahku. Beliau sihat nampaknya dan aku hairan kenapa dia mengemis. Beliau boleh bekerja mencari nafkah. Tidak patut pada pandanganku beliau itu mengemis. Pada malam itu aku bermimpi. Aku nampak sebuah talam bertutup dan aku disuruh makan isinya. Apabila dibuka talam itu, aku lihat mayat dalamnya. Aku berkata, "Allah! Kenapa aku disuruh makan mayat ini?" Suara kedengaran berkata, "Kenapa kamu makan mayat itu di siang hari?" Aku pun faham maksud cakap itu dan aku memohon ampun kepada Allah kerana salahku menyangka yang bukan-bukan terhadap seorang pengemis. Lepas itu aku pun pergi hendak berjumpa dengan pengemis itu. Aku jumpa dia dalam hutan. Apabila beliau melihat aku, beliau berkata, "Allah terima taubat mereka yang bertaubat segera selepas dosa itu dilakukan. Mulai sekarang, ingatlah, jangan menyangka yang bukan-bukan terhadap seseorang dan mengata seseorang di belakangnya!"

12. Di Mekah saya lihat seorang tukang cukur sedang mencukur seorang kaya. Saya berjumpa

dengannya dan menyuruh dia mencukur saya pula. Ditinggalkannya orang kaya itu dan terus mencukur saya. Setelah selesai, diberinya saya sebuah tempat duit yang mengandungi wang. Saya membuat keputusan untuk memberi tukang cukur itu semua yang diberi kepada saya itu. Tidak lama kemudian datang seorang lain menghadiahkan sebuah tempat duit yang penuh dengan wang emas. Saya hadiahkan pula kepada tukang cukur itu. Tukang cukur itu berkata, "Tidakkah tuan malu menghadiahkannya kepada saya? Tidakkah tuan tahu bahawa seseorang itu tidak mahu balasan dari pemberian yang dilakukan dengan nama Allah?"

13. Satu hari, fikiranku tidak tenang dalam sembahyang. Saya pergi ke luar rumah. Tidak jauh dari situ, saya lihat seorang darwisy duduk di atas selimut. Katanya dia telah menunggu lama untuk bertanya kepadaku. Pertanyaan itu ialah bagaimana membersihkan kalbu dari mengingini sesuatu. Saya menjawab, "Lawan kalbu itu dan jangan menyerah kalah." Beliau berkata kepada dirinya, "Wahai kalbuku, bukankah jawapan yang serupa telah aku katakan kepadamu, tetapi kamu hendakkan jawapan dari Al-Junaid juga. Kamu telah dengar jawapan beliau." Setelah beliau pergi, fikiranku pun tenang semula. Saya pun berasa senang dalam sembahyang dan tahulah saya bahawa yang menyebabkan fikiran saya tidak tenang itu ialah kerana darwisy tersebut.

14. Jika antara saya dan Allah ada sungai api, maka saya akan harungi sungai api itu, dalam cintaku kepadaNya.

15. Suhal menulis kepada saya bahawa orang yang tidur itu tidak dapat mencapai Tuhan, kerana Allah ada berfirman kepada Nabi Daud, "Orang yang mengaku cinta kepada Aku, tetapi membanyakkan tidur, maka pengakuannya itu adalah palsu."

16. Saya lihat seorang pencuri yang telah pun mati dibelenggukan. Saya tunduk kepadanya. Orang bertanya kepada saya kenapa saya melakukan perbuatan itu. Saya menjawab,"Dia patut dipuji kerana ikhlasnya dengan perbuatan yang dilakukannya itu hingga akhir hayatnya dan mengorbankan jiwanya sendiri."

17. Termaktub dalam Quran, "Siapa lagi yang akan menerima doa seseorang yang dalam kesusahan, kecuali Aku, Tuhanmu."

18. Apabila saya lihat seorang fakir yang merungut kerana tidak ada makan pada hari itu, saya pun berkata kepadanya, "Tuan merungut tentang kurnia Allah yang besar itu – fakir – dan itu adalah kurniaan paling besar dari Allah kepada auliaNya. Aulia Allah tidak merungut jika mereka ditimpa kefakiran (kemiskinan). Pergilah. Allah tidak akan membiarkan tuan tanpa makanan dan pakaian."

19. Mendengarkan syarahan saya satu hari, seorang hartawan muda telah terpengaruh benar

dengan syarahan saya, lalu beliau membahagi-bahagikan semua hartanya kepada orang-orang miskin dan bercadang hendak menghadiahkan saya seribu dinar. Semasa beliau hendak pergi berjumpa saya dengan membawa wang itu, orang berkata kepadanya, "Adakah tuan hendak melibatkan wali Allah yang besar itu dengan hal keduniaan?" Orang muda itu pun membuangkan wang itu ke dalam sungai. Kemudian beliau pergi berjumpa saya. Saya berkata kepadanya, "Tuan tidak layak berteman dengan saya, kerana tuan mengambil masa yang panjang dalam melakukan pembuangan itu pada hal boleh dilakukan dengan sekali gus, dan tidak membuang wang itu sekali gus, tetapi satu lepas satu."

20. Hatimu itu rumah Allah. Jangan biar yang lain duduk di dalamnya kecuali Allah.

21. Rindu pada Allah itu membuangkan dosa.

22. Kamu tidak mencapai baqa (kekal dengan Tuhan) sebelum melalui fana (hapus diri).

23. Orang yang takut kepada Allah tidak pernah senyum.

24. Lupa mengenang Allah lebih teruk dari azab neraka.

25. Orang yang hidupnya bergantung dengan nyawanya akan mati bila nyawa itu bercerai dengan badan. Tetapi orang yang hidupnya bergantung dengan Allah tidak akan mati.

26. Lebih baik mata itu buta jika tidak menghargai keindahan Allah. Lebih baik lidah itu bisu jika tidak menyebut nama Allah. Lebih baik telinga itu pekak, jika tidak mendengar nasihat-nasihat Allah. Lebih baik anggota badan itu mati, jika tidak melakukan suruhan Allah.

27. Orang yang bergantung kepada usahanya sendiri dalam mengenang Allah tidak akan mendapat ganjaran penuh dari ibadatnya.

28. Orang yang dicintai Allah itu akan dilorongkan Allah untuk berkawan dengan auliaNya.

29. Orang yang mengkaji sesuatu dan tidak mengkaji perkara perkahwinan tidak akan mencapai kesempurnaan.

30. Orang yang makan banyak tidak dapat melakukan ibadat.

31. Bagi murid, dunia ini masam, tetapi manis dari segi kerohanian.

32. Empat ratus orang guru agama sebulat suara berkata bahawa seseorang itu hendaklah melakukan ibadatnya dengan penuh khusuk hingga tidak terlintas dalam fikirannya yang lain, kecuali Allah.

33. Seseorang sufi itu ibarat ladang di mana baja diisi dan menghasilkan biji-bijian yang baik.

34. Membuangkan segala-galanya kecuali Allah dan 'mematikan diri' ialah kesufian.

35. Si sufi itu ialah orang yang menjadi tanpa sifat dan bertemu dengan Allah.

36. Tauhid itu ialah mengenal Allah.

37. Seseorang itu tidak mencapai cinta Allah hingga ia memfanakan dirinya. Percakapan orang-orang yang cinta kepada Allah itu pada pandangan orang-orang biasa adalah dongeng sahaja.

38. Dzauk (mabuk Allah) menghidup dan menguatkan, pandanganNya membunuhkan. Dzauk membinasakan diri (ego).

39. Satu ketika lupa kepada Allah menghapuskan seribu tahun ibadat.

40. Seribu tahun ketaatan tidak boleh menghapuskan seketika (sesaat) ketidakpatuhan kepada Allah.

41. Orang yang benar-benar ikhlas mencari Allah akan mendapatNya.

42. Iman itu membisikkan dalam hati, "Jangan cari makanan, percaya sepenuhnya bahawa Allah itu pemberi makanan kepada semua."

43. Orang yang berakal waras itu lebih baik dari sufi yang jahat hati.

44. Allah menjadikan rahmatNya sebelum menjadikan dunia.

45. Barangsiapa menyebut nama Allah akan lenyap ke dalam nama itu, dan nama itu pula akan lenyap ke dalam Allah.

46. Kesufian itu ialah lari dunia menuju Allah dan berada sentiasa dalam ibadat. Carilah kesufian itu dalam diri sendiri.

47. Si sufi itu tidak diketahui orang kecuali Allah.

48. Kejahatan paling besar ialah tamak haloba.

49. Memikirkan ayat-ayat Quran itu membawa kepada mendapat nur (cahaya) dan matlamat yang sama itu juga boleh dicapai dengan memikirkan kurniaan dan kemuliaan Allah. Quran itu menerbitkan cinta Allah kepada pembacanya. Fikirkanlah janji-janji Tuhan dan ini akan menerbitkan takwa kepada Allah.

50. Apabila seseorang itu memikirkan rahmat Allah, ia akan dapat mengelakkan dosa, kerana dia khuatir jika dia berbuat dosa, dia tidak akan diberi rahmat itu.

51. Orang yang paling agung ialah orang yang menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah dan dia redha dengan Allah.

52. Hamba Allah menyembah Allah sahaja, tidak yang lain.

53. Buangkan dunia, maka jalan menuju Allah akan dibuka kepadamu.

54. Membuangkan hawa nafsu akan membawa perdampingan dengan Tuhan.

55. Tiga perkara menjadi hijab dalam perjalanan: hawa nafsu, dunia dan makhluk. Ini hijab biasa.

Yang tidak biasa ialah: ria' (menunjuk-nunjuk ibadat), melakukan keramat (sesuatu yang luarbiasa), pura-pura ikhlas bersedekah, kerana semua ini dilakukan dengan megah dan bangga.

56. Orang yang tidak melihat Engkau, Oh Tuhan, adalah lebih baik buta agar ia tidak nampak yang lain.

57. Tidak ada sesuatu yang sangat bersimpati denganku selain Quran.

Syaitan telah masuk ke dalam hati seorang daripada murid Al-Junaid dan membisikkan bahawa murid itu telah mencapai kesempurnaan dan tidak perlu lagi berkawan dengan aulia Allah. Murid itu pun memencilkan dirinya. Dia berkata satu hari kepada orang bahawa dia telah dikunjungi oleh malaikat tiap-tiap hari dengan membawa unta yang berhias dan membawa dia melawat ke langit. Apabila Al-Junaid mendengarkan perkara ini, beliau pun tinggal semalam bersama dengan muridnya itu. Al-Junaid suruh murid itu berkata kepada malaikat yang dikatakannya datang mengunjunginya itu, "Kamu pesuruh iblis pergi jahanamlah kamu." Murid itu pun menyebut perkataan itu apabila malaikat itu datang. Apa yang dikatakannya malaikat dan unta itu pun lari dan hilang dan didapatinya dirinya duduk di atas tong sampah dan rangka-rangka bangkai binatang bertaburan di situ. Murid itu pun bertaubat dan meminta perlindungan dari Al-Junaid. Al-Junaid berkata, "Memencilkan diri bagi orang yang dalam permulaan menjalankan perjalanan (tariqat) adalah bahaya. Berdampingan dengan guru yang mursyid adalah perlu."

Satu hari, seorang murid Al-Junaid telah berkelakuan tidak senonoh. Kerana takut dihukum, dia lari ke masjid. Al-Junaid mengikutinya. Apabila melihat Al-Junaid datang, murid itu pun takut. Dia jatuh dan cedera kepalanya. Apabila darah jatuh ke tanah, darah itu menulis nama Allah pada tanah. Al-Junaid berkata bahawa tidak patut dia menunjukkan rohaniahnya seperti itu. Kanak-kanak pun boleh melakukan pertunjukkan seperti itu. Tidak cukup rasa puashati dengan menyebut nama Allah (berzikir) sahaja, tetapi hendaklah mencapai Allah itu yang menjadi matlamat atau tujuan akhir zikir tersebut. Barulah orang itu menjadi orang rohaniah, jika tidak dia masih kanak-kanak. Perkataan Al-Junaid itu sangat mempengaruhi dan mempesonakan muridnya itu, lalu murid itu pun meninggal dunia.

Seorang murid Al-Junaid tinggal di Basrah. Satu hari, fikiran jahat terlintas di hatinya. Dengan kehendak Allah mukanya jadi hitam. Setelah tiga hari barulah warna mukanya itu kembali ke asalnya. Setelah berlalu tiga hari itu, tibalah surat dari Al-Junaid kepada muridnya itu. Dalam surat itu tertulis, "Berwaspadalah menjalankan tariqat ini. Aku mengambil masa tiga hari untuk membasuh mukamu."

Satu hari, seorang murid beliau mengikuti beliau masuk ke dalam hutan. Kerana panas terik, darah keluar dari hidungnya. Murid itu berkata, "Alangkah panasnya!" Al-Junaid mengingatkan muridnya, "Kamu merungut tentang lakuan Allah. Pergi jauh dariku."

Al-Junaid ada seorang murid yang disayanginya. Murid-murid yang lain dengki kepada murid tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah, Al-Junaid memanggil mereka semuanya dan memberi tiap-tiap seorang sebilah pisau dan seekor ayam jantan. Mereka disuruh menyembelih ayam itu di tempat yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Semua murid, kecuali murid yang disayanginya itu sahaja, yang pulang membawa ayam yang telah disembelih itu. Apabila ditanya kenapa ayam itu tidak disembelih, beliau menjawab, "Tidak ada tempat yang tidak terlihat oleh Allah, oleh itu saya tidak dapat menyembelih ayam ini di tempat yang tersembunyi." Murid-murid yang lain sedar ketinggian murid yang seorang itu dan barulah mereka tunduk kepadanya.

Setelah hampir waktu Al-Junaid hendak meninggal dunia, beliau meminta orang yang berada di sampingnya membasuh tangan dan kakinya. Mereka lupa membasuh kukunya. Tetapi Al-Junaid berkata telah dibasuh. Kemudian beliau tafakkur sebentar dan menangis. Orang yang ada hadir bertanya, "Seluruh hidup tuan telah diisi dengan amal ibadat, kenapa tuan menangis?" Beliau menjawab, "Tidak pernah dalam hayatku merasa paling miskin seperti yang aku rasa sekarang ini."

Beliau pun membaca ayat-ayat Quran dan berkata kepada murid-muridnya bahawa tidak ada kawan pemberi hiburan yang lebih baik dari Quran.

Beliau berkata, "Pada masa ini seluruh ibadat dalam hidupku dahulu tergantung di awang-awangan, dan angin kencang sedang bertiup. Ianya condong ke samping. Saya tidak tahu sama ada angin ini membawaku berdampingan dengan Allah atau memisahkan saya dariNya. Saya lihat juga jambatan yang merentangi neraka dan menuju ke syurga. Saya lihat Hakim Yang Maha Besar dan juga malaikat maut. Saya tidak tahu keputusan Hakim itu dan ke mana saya hendak dibawa." Beliau terus membaca ayat-ayat Quran. Sahabat beliau menyuruh beliau menyebut nama Allah. Al-Junaid berkata dia tidak lupa nama itu dan mula mengira-ngira buah tasbihnya. Apabila sampai ke telunjuk kanannya, dia menyebut Rahman al-Rahim – beliau pun menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhir.

Mayatnya pun dimandikan. Tatkala matanya hendak dibasuh, terdengar suara berkata, "Jangan basuh mata hambaKu itu, mata itu tertutup dalam dzauk dan akan terbuka apabila Aku berkati ia dengan pandanganKu kepadanya. Jangan bukakan jari-jarinya yang tergenggam itu kerana ia menggenggam jari-jarinya semasa menyebut namaKu. Ia akan terbuka apabila Aku perintahkan." Tidak lama kemudian terbang seekor merpati ke situ dan duduk di atas keranda beliau dan merpati itu bercakap, katanya, "Bulu-bulu aku dipakukan kepada keranda ini dengan paku cinta. Jika kamu semua tidak membawa keranda ini, aku akan terbangkan ia ke langit."

Seorang wali Allah melihat dalam mimpinya wajah Al-Junaid dan dia bertanya kepada Al-Junaid bagaimana Allah melayani beliau. Al-Junaid berkata, "Allah ampunkan aku dengan rahmatNya dan bukan kerana latihan kerohanianku. Kecuali sembahyang dua rakaat yang aku lakukan di tengah malam kerana Allah, yang lain itu tidak memberi apa-apa erti kepadaku di sini."

# BAHAGIAN KEDUA

# 1. 'AMRU BIN 'UTHMAN AL-MAKKI

Beliau ini ialah seorang daripada guru Al-Junaid. Suatu hari beliau menulis sepucuk surat kepada Al-Junaid, Syibli dan Hariri, yang berbunyi, "Orang yang berani masuk ke dalam jalan kerohanian (tariqat sufi) ini ialah orang yang telah mengetahui yang dia akan menempuh dua ribu batang sungai yang amat deras airnya dan dua ribu buah gunung api sebelum ia mencapai 'kenal diri'. Barangsiapa yang tidak berani menghadapi percubaan itu, maka lebih baik jangan cuba mengatakan dirinya sebagai orang yang mencari makrifatullah."

Apabila surat dari 'Amru yang berada di Mekah itu sampai ke aulia Allah yang berada di Irak, mereka mentafsirkan bahawa dua ribu buah gunung api itu sebagai keadaan-keadaan bukan wujud yang mesti ditempuh oleh orang dalam perjalanan itu; dan dua ribu batang sungai itu sebagai wilayah wujud yang akan dimasuki, supaya sampai kepada kehampiran dengan Allah. Mendengarkan ini, Al-Junaid berkata bahawa dia hanya menempuh satu halangan itu sahaja. Hariri berkata beliau hanya baru berjalan tiga langkah sahaja. Syibli berkata bahawa mereka berdua itu telah beruntung juga kerana dia sendiri belum pun masuk ke dalam satu daripada keadaan-keadaan tersebut.

## 2. ABU SA'ID AL-KHIRAZ

Abu Sa'id Al-Khiraz berkata, "Apabila si hamba itu berpaling menghadap Allah dan mencapai kehampiran dan perdampingan denganNya, maka lupalah ia apa sahaja selain Allah bahkan dirinya sendiri pun. Jika ada orang bertanya kepadanya apakah yang ia hendak, dia akan berkata, 'Aku hanya mencari Allah, dan sekiranya tiap-tiap anggota kami diberi lidah, maka semuanya akan menyebut nama Allah, kerana setiap anggota itu telah diliputi oleh cahaya ketuhanan dan penuh mabuk kepadaNya'. Begitulah keadaannya mereka yang mencapai kehampiran yang sangat dengan Allah, hinggakan mereka tidak mahu menyebut nama Allah, kerana pada perasaan mereka nama itu sendiri telah diambil oleh Allah sendiri, dan Allah sendiri bercakap kepada mereka dan bukan orang lain."

Al-Khiraz berkata, "Satu hari saya bermimpi mellihat Nabi Muhammad dan bertanya kepada saya sama ada saya ingat kepada beliau sebagai seorang sahabat. Saya berkata kepada beliau bahawa oleh kerana cinta saya kepada Allah telah memenuhi hati saya, maka saya tidak mempunyai tempat dalam hati itu untuk mencintai orang lain."

### Al-Khiraz Mengajarkan

1. Saya berasa malu hendak menyimpan makanan untuk malam hari atau menyimpan lebih dari satu pakaian.

2. Barangsiapa yang dikasihi Allah, segala kemahuannya akan dikabulkan tanpa perlu lagi berdoa kepadaNya.

keadaan demikian itu jua beliau pun menghembuskan nafas terakhir.

## 4. ABU 'UTHMAN AL-HIRI

Satu hari, semasa masih kanak-kanak, beliau pergi ke sekolah ditemani oleh empat orang khadam. Beliau membawa tempat dakwat diperbuat daripada emas dan memakai pakaian yang indah-indah. Di tengah jalan dilihatnya seekor keldai yang luka belakangnya dan burung-burung mematuk tempat luka itu. Keldai itu hampir-hampir mati. Al-Hiri terus membuka pakaiannya dan membalut luka itu. Keldai itu memandangnya dengan perasaan terima kasih dan bermohon kepada Allah. Serta-merta rahmat Tuhan melimpahi beliau. Semasa perjalanan pulang beliau tidak sedar diri. Beliau belajar dari Ma'adz. Setelah maju sedikit dalam bidang kesufian, beliau meninggalkan harta kekayaannya dan rumahtangga dan ibubapanya. Seterusnya beliau beliau belajar dari seorang sufi agung di zamannya bernama Syaikh Syuja' Kirmani dan Abu Al-Hafs.

Beliau sangat terkenal dalam mengkontrol diri dan tidak pernah marah. Satu hari ada seorang mengajaknya dalam jamuan makan. Apabila Al-Hiri datang, beliau pun dihalau dengan kata-kata yang kasar. Kemudian beliau diajak lagi. Beliau datang tetapi dihalau lagi. Beliau pun pulang. Beliau diajak lagi. Beliau pergi tetapi dihalau pula. Beliau pulang. Tidak kurang tiga puluh kali perkara ini berlaku tetapi beliau tidak peduli. Akhirnya, orang itu menjadi murid beliau dan menghormati beliau. Murid itu bertanya bagaimana beliau dapat menahan sabar sedemikian rupa. Al-Hiri menjawab, "Sebenarnya tidak ada luarbiasa tentang perkara itu. Apa yang saya buat, anjing pun boleh buat. Apabila diajak, dia datang; apabila dihalau, dia pergi. Ini bukanlah satu tanda kewalian yang besar."

Satu hari Al-Hiri sedang berjalan. Apabila sampai di sisi sebuah rumah dengan tidak sengaja orang rumah itu membuang sebakul abu dan jatuh ke atas kepala beliau. Murid-murid beliau ingin membalas kesalahan itu. Tetapi Al-Hiri melarang mereka dan beliau terus berdoa, katanya, "Oh Tuhan! Aku ini berdosa dan patut benar api yang bernyala itu menimpai aku, tetapi Engkau dengan kasih sayang telah menjadikan abu itu sejuk. Aku bersyukur kepada Engkau kerana kasihMu itu."

Satu hari, di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang muda yang sedang mabuk dan memainkan alat muzik. Al-Hiri menangkapnya dan membawa ke rumah. Orang muda itu dimandikan dan diberi pakaian orang sufi. Kemudian Al-Hiri berdoa, "Aku telah melakukan apa yang terdaya olehku; sekarang Engkau pulalah melakukan sesuatu." Tiba-tiba dengan kurnia Allah orang itu pun mengalami 'mabuk Allah' dan mencapai taraf kerohanian yang tinggi. Bila 'Uthman Al-Maghrabi melihat ketinggian rohaniah orang muda itu, beliau pun berasa kagum. Beliau sendiri tidak mencapai taraf seperti itu setelah berlatih selama dua puluh tahun, pada hal orang muda itu mencapainya dalam seketika sahaja dengan izin Allah. Al-Hiri berkata, "Oleh itu janganlah bergantung kepada usaha sendiri tetapi carilah kurniaan Allah dengan hati yang suci." Mereka berdua membau mulut orang muda itu dan masih lagi ada bau arak.

Ada orang bertanya kepada Al-Hiri, "Tuan, lidahku menyebut Allah tetapi fikiranku melayang entah ke mana. Apa patut saya buat?" Al-Hiri menjawab, "Syukurlah kepada Allah kerana kurnianya dapat kamu menyebut nama Dia. Allah akan kurniakan pula kepada anggota-anggota yang lain jika kamu bersyukur kepada Allah."

**Al-Hiri Berkata**

1. Adalah memang keadaan cinta yang membuat kita melupakan segala yang lain kecuali Yang Dicinta.
2. Kebahagiaan di dunia ini merampas kebahagiaan di akhirat.
3. Jangan takut siapa pun atau mengharap sesuatu dari siapa pun.
4. Lebih baik membuangkan keduniaan.

## 5. ABDULLAH BIN AL-JILA

Semasa masih kanak-kanak lagi, Abdullah meminta ibubapanya mempersembahkan dirinya kepada Allah. Mereka pun berbuat demikian. Beliau pergi meninggalkan rumahnya dan mengembara mencari jalan kesufian bertahun-tahun lamanya. Kemudian beliau kembali ke rumahnya. Setelah sampai ke pintu rumah, beliau pun meminta ibubapanya membuka pintu. Tetapi ibubapanya berkata bahawa beliau telah mereka serahkan kepada Allah. Maka dengan itu kembalilah kepada Allah pula.

Abdullah berkata, "Satu ketika saya telah memandang orang Yahudi yang cantik. Akibatnya saya telah dihukum dengan lupakan Quran. Setelah betul-betul bertaubat barulah saya dapat mengingatkan Quran itu semula."

### Abdullah Berkata

1. Mencari makan menyebabkan kita lupa Tuhan dan dengan itu juga menjadikan kita sebagai pengemis yang meminta-minta kepada makhluk.
2. Apabila ditanya maksud fakir, beliau keluar dari rumahnya dan membuang wang yang ada dalam sakunya, lalu menjawab, "Seseorang itu bukan fakir jika ia ada wang dalam sakunya."

Abdullah berkata, "Semenjak empat belas tahun yang lalu telah jadi niat saya untuk mengkhatamkan bacaan Quran sekali sehari. Tetapi sekarang, meskipun empat belas tahun telah berlalu, namun saya belum pun habis membaca separuh daripadanya. Sebabnya ialah dahulu saya tidak membacanya dengan penuh kesedaran dan kebijaksanaan."

Abdullah ada berkata, "Demikianlah mabuknya Abu Yazid sehingga fana dirinya dalam tauhid, dan beliau selalu berkata dalam fananya itu, 'Aku mencari Abu Yazid semenjak tiga tahun yang lalu tetapi belum menjumpainya lagi'."

# 6. ABU MUHAMMAD ROYAM

Royam berkata, "Saya sedang berjalan di lorong bandar Baghdad. Saya berasa dahaga dan terus pergi ke sebuah rumah meminta air. Datang seorang kanak-kanak lelaki membawa air. Apabila ia melihat saya, ia berkata 'Ah! Seorang sufi minum air di siang hari.' Semenjak itu saya tidak lagi minum air di siang hari."

Satu hari, segerombolan penyamun telah menangkap sepuluh orang daripada anak-anak lelaki beliau. Mereka bunuh sembilan orang anaknya itu seorang lepas seorang. Royam hanya senyum sambil memandang ke langit. Beliau tidak melawan atau pun berdoa kepada Allah. Apabila mereka hendak membunuh anak yang kesepuluh itu, anak itu berkata, "Kenapa ayah tidak membantah terhadap pembunuhanku ini?" Royam menjawab, "Allah itulah pelaku segala perbuatan dan Dia melakukan apa sahaja yang dikehendakiNya. Aku ini siapa? Aku hanya hamba dan hamba tidak berhak mempersoalkan perbuatan Tuannya." Ketua penyamun itu terpesona oleh cakap-cakap beliau itu, lalu berkata, "Sekiranya tuan berkata demikian semenjak mula lagi, tentulah saya tidak membunuh anak-anak tuan itu." Anak yang seorang itu pun dibebaskan.

**Royam Mengajarkan**

1. Allah berfirman bahawa Dia menjadikan manusia untuk menghambakan diri kepadaNya, bukan untuk tujuan lain.
2. Tanda mencapai kehampiran dengan Allah itu ialah merasai tidak seronok memandang yang lain kecuali Allah.

3. Meninggalkan dunia itu adalah zuhud paling tinggi.
4. Allah berfirman bahawa semakin kaya orang itu semakin jauh ia dari Allah.
5. Wali Allah yang menghormati orang kaya, akan hilang satu pertiga dari kesufiannya.
6. Jauhkan diri dari majlis orang kaya-kaya seperti menjauhkan diri dari orang yang telah tidak bernyawa lagi.
7. Barangsiapa mencari perlindungan dari yang bukan Allah, akan menderita perlindungan dari yang bukan Allah, akan menderita di tangan yang bukan Allah itu lama-kelamaan.
8. Dunia ini menghalang kita dari memasuki 'yang kekal.'
9. Dalam berseorangan itu menangislah sambil berdoa kepada Allah agar hati menjadi bersih.

## 7. SAMNUN AL-MUHIB

Al-Muhib kembali dari Mekah. Penduduk Fid (sebuah tempat) meminta beliau memberi syarahan. Syarahan itu tidak membawa kesan kepada mereka. Kemudian beliau bersyarah kepada lilin. Wah! Semua lilin-lilin itu menari dalam keadaan mabuk Allah (dzauk) dan berhantukan antara satu dengan yang lain dan akhirnya semuanya binasa. Beliau puji lilin itu lebih baik dari manusia.

Satu hari, Al-Muhib sedang memberi syarahan apabila seekor burung jatuh dari udara dan menimpai kepala beliau. Burung itu jatuh ke ribanya dan kemudian ke tapak tangannya, dan akhirnya jatuh ke tanah. Darah keluar dari burung itu dan akhirnya mati.

Al-Muhib berfikir, "Kepada apa yang dicinta, mati pun dalam apa yang dicinta itu juga."

Kerana menurut hukum-hukum agama, Al-Muhib berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Beliau kasih kepada anaknya. Satu malam, dalam mimpi, beliau terlihat manusia berkumpul di bawah satu panjui-panji di hari kiamat. Dalam kumpulan itu ada juga malaikat. Apabila beliau hendak pergi menuju panji-panji itu, malaikat itu menghalau beliau, sambil berkata bahawa tempat itu adalah dikhaskan untuk kekasih-kekasih Allah. Al-Muhib menjawab, "Orang memanggil saya Al-Muhib (kekasih), dan itu tentulah nama yang dikurniai Allah. Jika tidak orang tidak akan memanggil saya demikian." Malaikat itu berkata, "Betul, dahulunya tuan adalah kekasih Allah, tetapi semenjak tuan memulakan cinta kepada anak tuan berserta dengan cinta kepada Allah, maka kemuliaan itu telah diambil kembali dari tuan." Al-Muhib berdoa, "Oleh kerana cinta kepada anak itu telah menyelewengkan aku dari Engkau, biarkanlah dia mati." Anak itu pun jatuh dari atas rumahnya. Dilihatnya anaknya itu telah meninggal dunia. Beliau bersyukur kepada Allah.

## 8. ABU MUHAMMAD AL-MURTA'ASY

Satu hari beliau berasa dahaga semasa berjalan di satu lorong di bandar Baghdad. Beliau pergi ke sebuah rumah meminta air. Seorang gadis keluar membawa air. Beliau terpesona oleh kecantikan gadis itu. Beliau berjumpa dengan bapa gadis itu dan menyata keinginannya hendak berkahwin dengan gadis tersebut. Bapa itu bersetuju dan mereka pun kahwin. Pada malam pertama selepas kahwin, beliau masuk ke bilik perempuan itu dan terus sembahyang. Selepas sembahyang, disuruhnya isterinya membawa pakaian yang biasa dipakainya sebelum kahwin dahulu. Setelah memakai pakaian itu, pakaian kahwinnya itu dibuangnya dan isterinya dicerainya. Orang bertanya kepada beliau kenapa beliau berbuat demikian. Jawab beliau, "Sebelum bertemu dengan isteri saya itu dan sedang saya sembahyang, saya terdengar suara ketuhanan berkata, 'Oleh kerana kamu telah memandang yang lain dari Aku, maka Aku buangkan pakaianmu yang biasa itu dan memakaikan pakaian pengantin. Jika kamu berterusan dengan kehidupan baru itu, Aku akan buangkan semua yang kamu capai dalam bidang kesufian ini'."

Al-Murta'asy berkata, "Ingatkan kata-kata Quran – jika kamu cinta kepada harta, anak-pinak, keluarga dan isteri, dan pekerjaan serta rumah kamu lebih dari mencintai Aku, maka kamu tidak mematuhi perintahKu."

### Al-Murta'asy Mengajarkan

1. Jangan kamu bersyukur kepada sesiapa kecuali kepada Allah kerana segala-galanya kamu terima dari Allah. Jangan kamu merayu kepada sesiapa kecuali kepada Allah.
2. Adalah lebih baik bagi aulia itu tinggal bersama dengan aulia juga.

# 9. ABU BAKAR AL-WIRAQ

Al-Wiraq sangat ingin hendak berjumpa dengan Khidr. Satu hari beliau bertemu dengan Khidr dan berbual bersamanya. Akibatnya beliau tidak khatam membaca Quran pada hari itu sebagaimana kebiasaannya. Khidr berkata, "Tuan hendakkan bersama saya, maka akibatnya tuan telah tidak bersama Allah (membaca Quran)."

Berkenaan dengan ini, Fariduddin 'Attar mengulas, "Duduk bersama dengan Khidr pun telah dianggap membuang masa oleh orang-orang yang maju dalam kesufian, bagaimana pula jika duduk bersama dengan ahli dunia."

Anak lelaki al-Wiraq, satu hari membaca Quran, dalam ayat yang maksudnya, "Satu hari akan sampai bila orang-orang muda akan jadi tua." Kerana takutkan Allah, beliau pun sakit dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Di kubur anaknya itu Al-Wiraq menangis dan berkata, "Aku membaca Quran bertahun-tahun lamanya namun tidak juga dapat mempengaruhi aku."

**Al-Wiraq Berkata**

1. Mempunyai yang sedikit itu adalah kurang untungnya daripada menemui beberapa orang yang sangat memberi faedah.
2. Iman itu memberi sinaran kepada hati.
3. Orang yang cinta kepada dunia tidak akan dapat cinta kepada Allah.
4. Huruf Z dalam perkataan ZUHUD bererti 'tarke-i-zinat', membuangkan perhiasan dan

kuasa dan kehormatan; huruf H bererti 'tark-e-hawa', membuangkan hawa nafsu, dan huruf D bererti 'tark-e-dunia', membuangkan dunia.

## 10. ABDULLAH MANAZIL

Manazil memberitahu Abu Ali Al-Thaqafi supaya sentiasa sedia untuk mati. Abu Aki berkata, "Tuan juga hendaklah bersedia." Mendengarkan itu, beliau pun baring dan meletakkan tangannya di bawah kepalanya dan berkata kepada Abu Ali Al-Thaqafi yang ia telah mati. Sebenarnya beliau pun mati. Al-Thaqafi pun sedar tentang kebesaran Manazil itu.

Ada orang bertanya kepada Manazil tentang sesuatu masalah. Beliau terangkan, tetapi orang itu mahu lagi keterangan. Beliau berkata, "Saya berasa kesal membuka mulut (kerana dengan itu tudak dapat menyebut Allah) dan sekarang kamu suruh saya buka mulut ini lagi."

### Manazil Berkata

1. Terkutuklah orang yang hanya mencari dunia sahaja.
2. Cintailah kepada Dia yang mencintai kamu dengan sebenar-benar cinta.
3. Sopan-santun yang sebenarnya itu ialah kamu rasai Allah berserta dengan kamu dan apabila bercakap kami rasai Allah itu ada di hadapan kamu.
4. Fakir itu ialah meninggalkan dunia, sentiasa mengenang Allah dan bersedia untuk akhirat.

5. Jangan megah dengan ibadatmu.
6. Orang yang menyangka dirinya telah hampir dengan Allah adalah sebenarnya jauh dari Allah.

## 11. ABU BAKAR AL-KATANI

Al-Katani berkata bahawa seorang sufi tinggal bersama beliau tetapi beliau tidak suka dengan dia. Walau bagaimanapun, dibiarkannya sahaja dan dilayannya dengan baik. Satu hari beliau pergi membawa dua ratus dirham kepada sufi itu. Dilihatnya dia sedang sembahyang. Wang itu diletakkan di bawah tikar sembahyang sufi itu sebagai hadiah. Wang itu didapatinya secara halal.

Sufi itu marah dan berkata, "Adakah tuan mahukan saya menjual fakir saya ini dengan harga dua ratus dirham pada hal telah saya beli dengan harga tujuh puluh ribu dirham (maksudnya beliau menjadi fakir setelah membuangkan harta bernilai tujuh puluh ribu dirham)? Adakah tuan mahukan saya membuang waktu seronok dalam sembahyang ini kerana hendakkan wang dua ratus dirham (maksudnya beliau hendak menyelewengkan fikirannya dari mengenang Allah dan memikirkan wang sahaja)?"

Al-Katani sedang duduk di samping seorang murid beliau. Murid itu terbaring sedang menghadapi maut. Tiba-tiba dibukanya matanya dan melihat ke Kaabah. Datang seekor unta dan menyepak matanya, lalu biji matanya itu pun terkeluar. Terdengar suara ketuhanan berkata, "Kami memberinya kurnia untuk melihat Kami. Tetapi beliau bersalah kerana membuka matanya pada masa itu dan melihat ke Kaabah (tidak melihat Tuan Kaabah itu). Maka oleh itu Kami hukum dia."

Seorang bertanya kepada Al-Katani, "Bagaimana hawa nafsu itu dibuang dari hati?" Beliau menjawab, "Dengan berdoa empat puluh kali yang berikut: "Wahai Tuhan! Tidak ada yang kekal kecuali Engkau. Hidupkanlah hatiku ini dengan sinaran nur Engkau."

**Al-Katani Berkata**

1. Apabila hamba itu berdoa, Allah bukakan pintu keampunan kepadanya.
2. Jasmani dalam dunia ini tetapi rohani diakhirat.
3. Ada bayu yang bertiup pada pagi hari dengan izin Tuhan dan bertindak sebagai rasulNya. Bayu itu membawa semua rindu hati, taubat dan tangisan hamba kerana Allah, dan mempersembahkannya ke hadrat Ilahi.

## 12. ABU ABDULLAH MUHAMMAD BIN KHAFIF

Abu Abdullah Muhammad pergi naik haji ke Mekah. Beliau hanya membawa sebuah timba dan seutas tali, guna untuk mengambil air. Semasa beliau melalui belantara dilihatnya banyak rusa sedang minum air di telaga. Apabila beliau hampir ke telaga itu, rusa-rusa itu pun lari dan air telaga itu turun ke bawah. Beliau cuba mengambil air itu tetapi tidak berjaya. Beliau berdoa meminta air itu dinaikkan sebagaimana air itu naik semasa rusa-rusa itu minum. Terdengar suara berkata, "Kami tidak mahu berbuat demikian, kerana kamu bergantung kepada timba dan tali, dan tidak bergantung kepada Kami." Dibuangnya timba dan tali itu. Tiba-tiba air itu pun naik ke atas. Beliau pun minum sepuas hati.

Setelah sampai ke Mekah, peristiwa itu diceritakannya kepada Al-Junaid. Al-Junaid menjawab, "Allah hendak menguji tawakkalmu kepadaNya. Jika tuan tunggu lama lagi, nescaya air itu akan melimpah keluar."

Abu Abdullah Muhammad berkata, "Saya mendapat tahu di Mesir ada dua orang aulia Allah, seorang belia dan seorang tua. Mereka ini duduk dalam sebuah bilik bertafakkur semenjak beberapa tahun yang lalu. Saya pergi ke tempat mereka dan memberi salam. Tetapi mereka tidak menjawab salam saya itu. Saya memberi salam kali yang kedua. Tetapi tidak juga mereka menjawab. Kali yang ketiga saya berkata, "Dengan nama Allah, saya pohonkan agar tuan terima salam saya." Dengan itu, orang muda itu mengangkatkan kepalanya dari tafakkur dan berkata, "Umur kami ini pendek dan sebahagian besarnya telah berlalu. Hanya sedikit lagi yang tinggal dan umur yang sedikit lagi ini akan kami gunakan sepenuhnya. Kami fikir tuan tidak peduli tentang mati tuan. Jika tuan pedulikan tentulah tuan tidak akan membuang masa datang kepada kami dan memberi salam." Setelah berkata demikian, orang muda itu pun menundukkan kepalanya dan terus bertafakkur.

"Pada masa itu saya sangat lapar. Tetapi mendengarkan kata-katanya itu lapar saya pun hilang. Saya duduk dengan mereka dan bersembahyang subuh dan asar dengan mereka. Selepas itu saya minta orang muda itu mengajar saya. Katanya, 'Kami ini orang hina. Tidak layak kami menasihatkan sesiapa. Sebenarnya kami yang hendakkan pengajaran'. Apabila saya suruh juga dia supaya berkata sesuatu, beliau berkata, 'Bergaullah dengan orang yang menyedarkan tuan kepada Allah, yang tidak mengajar dengan perkataan tetapi dengan amalannya menyebabkan tuan sempurna dalam kerohanian tuan'."

Abu Abdullah Muhammad berkata, "Si sufi janganlah melawat raja atau berjumpa dengan raja (jika raja itu datang kepadanya)."

## 13. ABU MUHAMMAD JARIRI

Jariri berkata, "Seorang sufi datang kepadaku satu pagi. Dia duduk di tempatku. Kemudian berwuduk. Setelah berwuduk dia sembahyang. Kemudian duduk sambil menongkatkan lututnya dan terus bertafakkur hingga petang."

"Hari itu khalifah mempelawa semua orang-orang sufi dalam satu jamuan. Saya tanya kepadanya sama ada dia mahu pergi ke jamuan itu. Katanya dia tidak ada urusan dengan khalifah tetapi jika saya yang memberi sedikit kuih kepadanya, dia akan memakannya. Saya tidak memandang tinggi terhadap sufi ini. Saya pun tidak peduli sahaja. Saya pun pergi ke jamuan itu. Apabila saya kembali, saya lihat dia masih lagi bertafakkur. Saya pergi tidur. Semasa tidur itu saya mimpi melihat Nabi Musa, Nabi Khalil dan Nabi Muhammad yang ditemani oleh sepuluh ribu aulia Allah yang besar. Mereka berdiri jauh sedikit di hadapan saya dan muka mereka tidak memandang saya. Saya tanyakan kenapa mereka berlaku demikian. Nabi Muhammad bersabda, 'Kerana kamu tidak memberi kuih itu kepada hampa Allah tersebut, maka kami semuanya tidak suka kepada kamu'."

"Saya pun sedar dari tidur dan terus pergi hendak berjumpa dengan sufi itu. Tetapi dia telah meninggalkan rumah saya. Saya turut dia. Setelah bertemu saya minta dia pulang ke rumah saya itu dan dan menerima kuih dari saya. Dia terus berkata, 'Setelah anbia dan aulia itu datang, barulah tuan hendak memberi kepadaku kuih. Tetapi masa saya meminta dahulu tuan tidak memberi'. Setelah itu dia pun menghilang diri dan hingga kini tidak bersua lagi dengannya."

Jariri berkata, "Orang yang sedikit makan boleh melakukan lebih banyak latihan kerohanian."

## 14. ABU AL-MUGHIS HUSSEIN BIN MANSUR AL-HALLAJ

Fariduddin 'Attar memulakan ceritanya tentang sufi agung ini dengan ulasannya demikian, "Alangkah sedihnya seorang sufi yang agung ini tidak difahami oleh orang-orang sezamannya. Anda boleh hormati pokok jika ia berkata Anal-haq (Akulah Yang Benar), tetapi kenapa seorang manusia yang mengucapkan kata-kata itu disalib pula. Anda patutlah tahu bahawa perkataan seperti itu adalah diucapkan oleh orang-orang sufi yang agung yang dalam keadaan mabuk Allah atau fana diri, dan mereka berucap seperti itu melalui Allah. Atau dengan lain perkataan, Allah yang bercakap melalui lidah-lidah mereka. Diri mereka itu telah 'mati'."

Al-Syibli berkata bahawa meskipun beliau sendiri dan Abu Al-Mughis Hussein mengeluarkan kata-kata yang sama, tetapi beliau dibiarkan begitu sahaja kerana orang menyangkanya gila, tetapi Abu Al-Mughis Hussein disalib kerana orang menganggap dia bukan gila dan bijak pula.

Abu Al-Mughis Hussein tinggal di tempat bernama Tustar semasa berumur enam bleas tahun dan tinggal di situ selama dua tahun. Kemudian beliau pergi ke satu tempat bernama Doharqa di mana beliau tinggal setahun setengah. Di situ beliau tinggal bersama seorang sufi agung juga bernama 'Umar bin 'Uthman Al-Makki. Di situ beliau berkahwin dengan anak perempuan Ya'akub Al-Aqta'. Kemudian beliau pergi tinggal bersama Al-Junaid di Baghdad. Dari sana beliau pergi ke Hijaz. Di sana beliau bertemu dengan sekumpulan orang-orang sufi dan dengan mereka beliau kembali ke Baghdad untuk menemui Al-Junaid.

Beliau bertanya kepada Al-Junaid sesuatu dan Al-Junaid meramalkan, dengan katanya, "Satu hari kelak tuan akan warnakan palang kayu dengan warna merah". Ini bererti Abu Al-Mughis Hussein akan disalib. Mendengarkan itu, Abu Al-Mughis Hussein berkata, "Apabila perkara itu terjadi, tuan akan memakai pakaian orang biasa dan menanggalkan pakaian sufi." Ramalan itu benar-benar terjadi beberapa lama kemudian. Semua guru-guru agama tidak mahu menandatangani surat hukuman bunuh ke atas Abu Al-Mughis Hussein itu hingga Al-Junaid terlebih dahulu menandatangani surat hukuman tersebut. Al-Junaid enggan juga menurunkan tandatangannya apabila khalifah menyuruh beliau berbuat demikian. Tetapi akhirnya Al-Junaid menanggalkan pakaian sufinya itu dan memakai pakaian guru biasa, lalu menandatangani surat hukuman itu, dan ditulisnya perkataan-perkataan berikut: 'Saya nyatakan pendapat saya tentang zahir Abu Al-Mughis Hussein, bahawa dia patut di salib.'

Apabila Al-Junaid tidak menjawab soalan Abu Al-Mughis Hussein dan memarahinya, Abu Al-Mughis Hussein pergi ke Tustar bersama isterinya. Di sana beliau tinggal setahun lamanya. Penduduk tempat itu hormat kepada beliau. Di situ beliau selalu mengkritik orang yang pura-pura beragama dan mereka itu pula sangat marah kepada Abu Al-Mughis Hussein. Mereka yang anti kepada Abu Al-Mughis Hussein ini disokong oleh 'Amru bin 'Uthman, seorang tokoh agama yang masyhur juga. Abu Al-Mughis Hussein tidak tahan lagi mendengar kritik-kritik mereka itu. Beliau pun menanggalkan pakaian sufi dan memakai pakaian orang biasa. Pada masa itu beliau telah maju benar dalam bidang kerohanian ini. Keadaan kerohanian yang tinggi ini menguasai beliau selama lima tahun penuh. Beliau mengembara ke Sistan, Kirman dan Nimroz. Tulisan beliau sangat berhikmat dan syarahannya penuh bergeliga. Beliau digelar 'guru ilmu rahsia'.

Kemudian Abu Al-Mughis Hussein pergi ke Basrah dan memakai pakaian sufi semula. Beliau pergi ke Mekah dan orang menggelarnya tukang sihir. Beliau kembali ke Basrah. Selepas itu pergi ke negeri China melalui India. Sekembalinya beliau pergi ke Mekah pada kali keduanya. Satu pertukaran besar telah berlaku pada dirinya. Perkataan-perkataannya penuh dengan hal-hal kebatinan dan kerohanian yang tinggi hingga orang tidak memahami maksudnya kecuali beberapa orang sahaja. Beliau selalu diusir dari tempat-tempat yang dilawatinya dan dicerca.

Dalam keadaan pengaruh kerohanian yang memuncak itu, Abu Al-Mughis Hussein pernah memakai sehelai jubah sahaja selama dua puluh tahun penuh. Satu hari dengan secara paksa orang menanggalkan jubah itu dari badannya. Terperanjat mereka apabila jubah itu dibuka kerana di situ telah bersarang seekor kala. Mereka hendak membunuh kala itu. Abu Al-Mughis Hussein meminta mereka ganti dengan seekor kala yang lain kerana katanya beliau telah berkawan dengan kala itu semenjak dua puluh tahun yang lalu.

Satu masa, empat ribu orang menemui beliau pergi naik haji ke Mekah. Di situ beliau berdiri tanpa kasut dan tanpa tudung kepala selama setahun di satu tempat sahaja. Ada orang datang membawa sebuku roti dan segelas air untuk makannya tetapi jarang-jarang beliau makan. Badannya bertambah kurus, dagingnya kering dan kulitnya pecah-pecah. Seekor kala bersarang dalam jubahnya. Dalam doanya beliau berkata, "Oh Tuhan! Engkaulah saja pembimbing mereka yang melalui Lembah Yang Membengongkan. Jika aku ini tukang bidaah, maka perluaskanlah bidaahku itu." Apabila beliau berseorang beliau berdoa, "Aku tahu Engkau saja dan menyembah Engkau saja dan aku bersyukur terhadap kurniaan Engkau padaku. Aku ini hambaMu. Kurniaan Kau sangat banyak hingga tidak dapat lidahku yang satu ini mengucapkan syukur kepada Kau. Oleh itu, sungguh bersyukur aku pada Engkau."

Satu hari Abu Al-Mughis Hussein berjumpa dengan Khawas (seorang sufi agung) di dalam hutan. Beliau bertanya apa dibuat di situ. Khawas berkata, "Saya cuba untuk bertawakkal, redha dengan apa saja yang dilakukan Allah kepadaku dan sama ada aku makan atau tidak." Abu Al-Mughis Hussein menjawab, "Berapa lama tuan hendak membuang masa tentang hal-hal perut? Bilakah tuan hendak memfanakan diri dalam tauhid?"

Apabila orang melawat beliau di penjara pada malam pertama beliau dipenjarakan, mereka tidak nampak beliau dalam bilik itu. Beliau telah ghaib. Pada malam kedua mereka melawat beliau itu, mereka nampak beliau di situ tetapi penjara itu tidak ada nampak. Pada malam ketiga, mereka nampak beliau duduk dalam penjara itu. Orang pun bertanya kepada beliau kenapa terjadi perkara yang ganjil itu. Jawabnya, "Pada malam pertama saya berada di hadrat Tuhan. Pada malam kedua saya telah dilawati olehAllah, dan sekarang saya dibawa ke mari untuk mengesahkan perkataan bahawa 'Orang yang sedar dalam pancainderanya jangan sekali-sekali menyebut "Anal-Haq (Akulah Tuhan)" kerana selagi ia manusia, ia bukanlah Tuhan. Jika ia menyebut perkataan itu, maka itu adalah palsu dan bidaah semata'."

Abu Al-Mughis Hussein biasanya memohon ampun kepada Allah seribu kali setiap hari, selepas sembahyang. Apabila ditanya, "Apabila kamu sendiri telah jadi Haq (Allah), kepada siapa pula kamu minta ampun?" Beliau menjawab, "Aku tahu keadaanku sebenarnya."

Ada tiga ratus orang dalam penjara di mana Abu Al-Mughis Hussein itu dipenjarakan. Beliau bertanya kepada mereka sama ada mereka mahu lepas dari penjara itu.

Mereka menjawab, tentu sekali mahu lepas. Kemudian beliau membuat satu isyarat. Tiba-tiba belenggu yang mengikat mereka itu pun tanggal dan pintu penjara itu pun terbuka. Mereka minta beliau keluar bersama mereka. Tetapi beliau menjawab, "Aku ada satu rahsia dengan Allah, dan rahsia itu akan dipernyatakan apabila aku dibawa ke tempat hukuman. Aku adalah banduan (orang salah) Allah yang menjadi tuanku, dan aku mestilah menghormati kalamNya."

Besoknya, orang melihat semua kunci penjara itu telah pecah dan pintunya terbuka. Semua banduan telah lari. Mereka bertanya kepada Abu Al-Mughis Hussein apa telah terjadi. Abu Al-Mughis Hussein pun menceritakan segala yang terjadi itu. Mereka bertanya kenapa beliau tidak lari juga. Beliau menjawab, "Tuanku marah kepadaku dan Dia menghukumku; itulah sebabnya aku di sini."

Apabila khalifah mendengar peristiwa itu, beliau pun menyuruh supaya Abu Al-Mughis Hussein dibunuh segera agar tidak lagi terjadi perkara yang tidak diingini. Beliau disebat tiga ratus kali dan setiap kali disebat itu, terdengar suara, 'Wahai Abu Al-Mughis Huseein jangan takut. Sabarlah dengan hukuman itu'. Seratus ribu orang ramainya yang menyaksikan beliau dihukum itu. Beliau memandang keliling sambil berkata, "Haq, Haq, Anal-Haq" (Benar, Benar, Akulah Yang Benar).

Pada masa yang kritikal itu, seorang sufi bertanya apa erti cinta kepada Abu Al-Mughis Hussein. Beliau menjawab bahawa dia akan tahu perkara itu hari tersebut, hari besoknya dan hari lusanya. Beliau disalib hari itu. Besoknya mayatnya dibakar jadi abu, dan lusanya abu itu ditiupkan angin. Itulah yang dimaksudkan oleh Abu Al-Mughis Hussein tentang cinta itu.

Sedang Abu Al-Mughis Hussein disalib, khadamnya bertanya tentang perintahnya yang terakhir. Abu Al-Mughis Hussein menjawab, "Jangan tunduk kepada nafsumu, jika kamu tunduk kepadanya, ia akan mempengaruhi kamu supaya membuat dosa dan maksiat." Anak lelaki beliau meminta nasihatnya. Beliau berkata, "Dunia ini mencari hidup berakhlak, tetapi kamu carilah hidup ketuhanan. Itu lebih baik. Walau sedikit pun kamu mendapat hidup ketuhanan itu, maka ianya adalah lebih baik dari semua amalan baik yang dilakukan oleh manusia dan malaikat."

Sebelum beliau dibawa ke tempat hukuman, beliau senyum saja. Apabila ditanya kenapa tersenyum, beliau menjawab, "Inilah masanya waktu gembira kerana aku akan pulang." Kemudian beliau berkata lagi, "Sahabatku bukanlah zalim. Diberinya padaku arak itu untuk diminum yang mana diberi oleh Tuan Rumah itu kepada tetamuNya. Apabila arak itu telah diminum, dipanggilNya pembawa pedang untuk menghukum orang yang mabuk dalam bulan haram ini dengan arak yang lama tersimpan."

Kemudian Abu Al-Mughis Hussein mencium tangga ke tempat hukuman itu, dan kemudian berpaling menghadap kiblat, lalu berkata, "Engkau telah kurniakan kepadaku apa yang aku cari."

Abu Al-Mughis Hussein berkata lagi, "Masa aku muda dulu, aku memandang seorang gadis dengan penuh bernafsu, dan dengan itu aku dihukum. Ingatlah jangan kamu tersilap lagi dan menderita kerana azabnya."

Syibli bertanya kepada beliau apa erti tasauf. Abu Al-Mughis Hussein berkata, "Apa yang tuan saksikan sekarang ini itulah tasauf. Inilah peringkat yang paling rendah." Syibli bertanya, "Apakah peringkat yang paling tinggi?" Abu Al-Mughis Hussein menjawab, "Tuan tidak layak menurutnya."

Khalifah memerintahkan supaya Abu Al-Mughis Hussein dilimpari dengan batu oleh orang ramai yang ada di situ. Beliau tahan semua itu. Tetapi apabila khalifah memerintahkan supaya Syibli melimparinya dengan bunga, beliau menjerit. Apabila ditanya kenapa beliau berlaku ganjil seperti itu, beliau menjawab, "Orang yang melontari (melimpari) aku dengan batu itu adalah jahil. Oleh itu aku tidak peduli. Tetapi apabila Syibli melontar, dia tidak boleh dimaafkan kerana dia berilmu."

Selepas itu tangan Abu Al-Mughis Hussein dipotong. Beliau tersenyum. Apabila ditanya kenapa tersenyum, beliau menjawab, "Mereka telah memotong tangan zahirku. Tatapi tangan batinku berpegang teguh kepada Allah dan mereka tidak dapat memotong tangan batinku itu."

Kemudian kakinya dipotong. Beliau berkata, "Kaki batinku tidak dapat dipotong dan sekarang dengan kaki tersebut aku dapat mengembara di dalam dua alam."

Abu Al-Mughis Hussein menyapu mukanya dengan tangan yang terpotong dan berdarah itu lalu berkata, "Hari ini aku rasa gembira kerana bedak orang-orang syahid telah disapu kepada mukaku."

Kemudian beliau membuat isyarat seolah-olah orang dalam sembahyang. Kemudian matanya dicungkil dan lidahnya dipotong. Akhirnya kepalanya dipenggal. Sebelum lidah dan kepalanya dipotong, beliau berdoa, "Ya Allah! Aku syukur kepada Engkau kerana Engkau telah memberi aku tahan dan sabar hingga bercerai nyawa dari badan. Aku harap Engkau kurniakan juga kepada orang-orang yang menghukumku dan hadirin sekalian." Mendengarkan perkataan beliau itu, orang ramai pun mula melontar beliau dengan batu. Beliau terus berkata, "Bersahabat dengan Yang Esa itu memencilkan kamu dengan yang lain dan membuat kamu luarbiasa."

Pada masa kepalanya dipenggal itu, beliau ketawa. Nyawanya pun bercerai dari badannya. Semua bahagian anggotanya yang terpotong itu pun menjerit, "Anal-Haq" (Akulah Haq – Tuhan). Khalifah memerintahkan anggota Abu Al-Mughis Hussein yang terpotong itu dipungut dan dipotong. Setelah dibakar, abu itu pun menjerit demikian juga. Apabila abu itu dibuang ke sungai Dajlah, abu itu membuat tulisan 'Anal-Haq'. Air sungai itu berbuih dan naik melimpah. Tetapi Abu Al-Mughis Hussein semasa hidupnya sebelum dihukum bunuh itu telah mengetahui perkara air sungai hendak naik itu dan beliau telah memesan kepada khadamnya supaya meletakkan pakaiannya di atas permukaan air sungai itu. Dengan itu, air itu akan surut dan terpeliharalah bandar Baghdad dari banjir. Khadam itu pun meletakkan pakaian Abu Al-Mughis Hussein di permukaan air sungai tersebut dan air sungai itu pun surutlah. Abu yang dipungut di tebing sungai itu pun dikuburkan.

Berkenaan kematian Abu Al-Mughis Hussein itu, seorang sufi besar bernama 'Abbas Al-Tusi, mengatakan, "Di hari kiamat, mereka akan membawa Abu Al-Mughis Hussein yang terikat dengan belenggu. Jika tidak terikat nescaya ia akan membalikkan bumi ini dalam keadaan dzauknya."

Pada hari kematian Abu Al-Mughis Hussein itu, seorang wali Allah duduk semalaman di bawah tempat hukuman Abu Al-Mughis Hussein itu dan beliau terdengar suara berkata, "Kami telah kurniakan kepada Abu Al-Mughis Hussein satu daripada rahsia-rahsia Kami, dan dia ceritakan kepada orang lain. Oleh itu Kami hukum dia kerana membuka Rahsia Kami itu."

## 15. ABU BAKAR AL-WASTI

"Satu hari saya pergi ke kebun untuk sembahyang dan waktu itu seekor burung hinggap di kepala saya. Saya pun menangkap burung itu dan memegangnya. Melihat burung itu tertangkap, seekor burung lain yang sedang hinggap di sepohon pokok yang berhampiran terus menangis. Burung yang saya pegang itu pun saya lepaskan. Tak semena-mena burung itu tidak terbang tetapi terus jatuh lalu mati. Saya sungguh kasihan dan kesal melihat peristiwa itu. Setelah saya kembali ke rumah, saya pun jatuh sakit dan berterusan sakit itu selama satu tahun. Saya memohon kepada Nabi untuk menyembuhkan penyakit saya kerana amal ibadat saya terganggu. Saya bermimpi melihat Nabi dan baginda berkata, 'Penyakit itu disebabkan oleh doa rakan burung yang mati itu. Engkau yang menyebabkan burung itu mati. Oleh itu, engkau terpaksa menerima hukuman." Setelah peristiwa itu, seekor kucing melahirkan beberapa ekor anak di bilik saya di mana saya terlantar sakit. Saya lihat seekor ular datang menangkap anak kucing itu seekor. Saya ada kayu di samping saya. Saya pukul ular itu. Anak kucing itu pun terselamat dan ular itu lari. Ibu kucing itu melihat semua itu berlaku. Ia lari kepada anaknya yang terselamat itu. Kucing itu mengalir airmata sambil melihat kepada saya seolah-olah berterima kasih kepada saya. Dari waktu itu saya pun sembuh dan sihat semula. Dapatlah saya beribadat seperti sediakala. Lagi sekali saya mimpi melihat Nabi dan baginda memberitahu saya bahawa sebab saya sembuh itu ialah kerana doa kucing itu untuk saya sebab menyelamatkan anaknya itu, dan doa kucing itu dikabulkan Allah."

**Al-Wasti Mengajarkan**

1. Di jalan Allah tidak ada dunia, di jalan dunia tidak ada Allah.
2. Makin tinggi pengalaman kerohanian itu, makin tidak berfaedah akal fikiran.
3. Ibadat yang paling baik itu ialah menggunakan masa.
4. Orang yang beramal ibadat untuk hendak mendapatkan syurga menganggap ia beribadat kerana Allah pada hal ia bertujuan untuk memuaskan nafsunya.
5. Tidak ada orang yang dapat melawan Allah.
6. Buangkan dunia. Dunia itu tidak bernilai kepada Allah.
7. Orang yang mengenal Allah tidak mahu berdampingan dengan sesiapa atau bercakap dengan sesiapa.

8. Tidak ada racun yang paling besar daripada berbangga dengan ibadat sendiri.
9. Amal yang dilakukan dengan hati itu lebih bernilai daripada amal yang dilakukan dengan anggota badan.
10. Orang yang cinta kepada Allah, badannya bertambah kurus.
11. Makanan yang paling bagus dalam dunia ialah mengingat Allah.

## 16. ABI ISHAQ IBRAHIM BIN SYAHARYAR SYAIBANI

Satu hari Syeikh Ishaq sedang memberi syarahan. Di antara orang ramai yang hadir itu ada seorang guru yang alim. Guru ini memandang bahawa Syeikh Ishaq bukanlah alim benar kerana ia menunjuk-nunjuk (riak). Tetapi orang menghargai syarahan beliau dan menghormati beliau. Bagaimana ini?

Syeikh Ishaq membaca fikirannya dan menunjuk kepada lilin (kandil) yang terpasang di hadapan. Kandil ini ialah sebuah mangkuk kaca yang diisi air. Atas air itu dibubuh lapisan minyak. Di atas minyak ini dibubuh sumbu. Inilah yang digunakan sebagai lampu.

Syeikh Ishaq berkata kepada lampu atau kandil itu. "Saya baru sahaja mendengar percakapan antara air dengan minyak. Kata air kepada minyak, 'Akulah makhluk yang paling berguna sekali dalam dunia ini. Jika aku tidak dijadikan, semua orang akan mati kehausan. Tapi kamu tidak ada sifat seperti aku itu. Kenapa pula kamu duduk di atas kepalaku?" Minyak menjawab, 'Kamu sangat sombong dengan sifatmu itu, aku memang hina. Pandanglah dahulu leluhurku (asal kedatanganku). Mula-mula aku sebagai biji benih dalam tanah. Kemudian aku tumbuh sebagai pokok. Pokok itu ditebang dan diperah. Dan sekarang aku membakar diriku untuk menerangi orang lain. Walaupun begitu aku tidak peduli derita yang aku tanggung kerana untuk faedah orang ramai. Oleh itu, Tuhan yang maha pengasih telah memberi kurnia kepadaku dengan kemuliaan yang kamu rungutkan itu'."

Orang alim itu pun malu. Beliau terus menjatuhkan dirinya kepada kaki Syeikh Ishaq dan meminta maaf kerana dengkinya terhadap Syeikh Ishaq itu.

### Syeikh Ishaq Berkata

1. Seseorang itu tidak akan dapat menikmati lazat menyembah Allah jika dia tidak membuang rasa lazat terhadap apa-apa yang ada di dunia ini.
2. Tempat syaitan itu dalam darah manusia.
3. Orang yang mencari nafkah dengan haram, Allah tidak akan menerima doanya.
4. Kemuliaan itu bukanlah terletak dengan memakai pakaian yang baik-baik tetapi adalah dalam mengingati Allah dan mematuhi perintahNya.
5. Orang yang mencari kemuliaan dan harta benda

keduniaan dan menghiaskan dirinya sahaja adalah orang yang mati rohaniahnya.

6. Orang yang sentiasa mengkaji Quran, akan dilimpahi dengan kurniaan Allah.
7. Kepadanya dinding dan perempuan itu sama sahaja. Oleh itu, bagaimana soal kahwin timbul di hatinya.
8. Sembahyang tengah malam itu walaupun dibuat dengan pendek adalah sangat memberi kesan dan pengaruh.

## 17. ABU AL-HASAN AL-KHIRQANI

Telah menjadi kebiasaan kepada Abu Yazid pergi melawat ke makam orang-orang mati syahid dan aulia Allah tiap-tiap tahun. Apabila beliau tiba di Khirqan, beliau menarik nafas panjang seolah-olah menghidu bau bunga yang wangi. Apabila ditanya oleh murid-murid beliau di mana datangnya bau wangi itu, beliau menjawab bahawa akan datang di bandar itu kelahiran seorang hamba Allah yang bernama Abu Al-Hasan yang peringkat kerohaniannya akan lebih tinggi dari beliau dan menghabiskan hayatnya dengan keluarganya dan bertani.

Setelah beberapa tahun kemudian Abu Al-Hasan pun lahir. Setelah sampai usianya dua puluh tahun, maka tiap-tiap hari ia pergi mengunjungi makam Abu Yazid selepas sembahyang. Di makam (kubur) itu ia berdoa, "Ya Allah! Kurniakanlah kepadaku sebahagian daripada kerohanian yang Engkau beri kepada Abu

Yazid." Setelah dua belas tahun beliau berbuat demikian itu, satu hari, semasa pulang dari makam itu, terdengar olehnya satu suara dari makam itu, 'Abu Al-Hasan, semua kerohanianku adalah hadiahmu kepadaku.' Abu Al-Hasan menjawab, "Tuan, saya ini lahir tiga puluh sembilan tahun selepas tuan. Bagaimana saya menghadiahkan kerohanian saya kepada tuan?' Suara itu berkata lagi, 'Saya telah terhalang dalam perjalanan kerohanian saya. Maka saya pun berdoa kepada Allah meminta halangan itu dibuang. Saya terdengar suara ketuhanan, 'Berdoalah kepada Nur yang akan meliputi kamu apabila kamu melawat Khirqan kali ini.' Bila saya sampai di Khirqan, saya betul-betul bertemu dengan nur itu yang meliputi dari bumi sampai ke langit. Saya berdoa kepadaNya seperti disuruh oleh Allah, maka dari semenjak itu terhapuslah halangan itu'."

Apabila Abu Al-Hasan pulang selepas peristiwa itu, beliau terasa mendapat kurnia dalam dirinya. Beliau dapat menghabiskan bacaan Quran dalam dua puluh empat jam, pada hal beliau tidak pun tahu membaca sebelum peristiwa itu.

Satu hari, Abu Al-Hasan menggali tanah di rumahnya. Tiba-tiba wang perak keluar. Ditutupnya tempat itu. Digali pula di tempat lain, dan di situ keluar pula emas. Ditutupnya lubang itu juga. Pada kali ketiganya keluar pula intan. Lubang itu juga ditutupnya. Digalinya di tempat yang keempat, maka keluar pula berlian. Itu pun ditutupnya. Kemudian beliau berdoa, "Oh Tuhan, walaupun saya dapat seluruh harta dunia ini dan harta di akhirat kelak, namun tidak akan saya tukarkan dengan wajahMu."

Satu hari, seorang sufi duduk di samping Abu Al-Hasan sambil menunjukkan keramatnya dengan mengeluarkan seekor ikan hidup dari sebaldi air yang diletakkan di hadapan Abu Al-Hasan. Abu Al-Hasan meletakkan tangannya dalam api dapur yang menyala di hadapannya dan mengeluarkan ikan hidup dari dalam api itu. Orang itu kemudian meminta Al-Hasan melompat dengannya ke dalam api dan lihatlah siapa akan hidup selepas masuk ke dalam api itu. Abu Al-Hasan menjawab, "Menunjukkan keramat itu tidaklah baik. Marilah kita tenggelamkan diri kita dalam lautan tidak wujud (fana) dan timbul semula dengan memakai pakaian wujud (baqa)." Orang itu pun diam.

Satu masa, sebelum mula berjalan naik haji, beberapa orang telah berjumpa dengan Abu Al-Hasan dan bertanya kepadanya apa yang mereka akan buat sekiranya penyamun menyerang mereka. Abu Al-Hasan menjawab, "Ingatlah saya waktu itu." Dalam perjalanan itu, kafilah yang mereka sertai itu diserang oleh penyamun. Semua orang dalam kafilah itu dirampas oleh penyamun kecuali seorang yang ingat Abu Al-Hasan. Pada masa orang itu ingat kepada Abu Al-Hasan, nampaklah olehnya Abu Al-Hasan di hadapannya. Orang itu dan barang-barangnya tidak kelihatan oleh penyamun itu. Maka selamatlah ia. Setelah kembali, orang-orang bertanya kepada Abu Al-Hasan kenapa mereka tidak diselamatkan pada hal mereka berdoa kepada Allah. Orang yang seorang itu hanya meminta pertolongan kepada beliau. Abu Al-Hasan berkata, "Kamu semua hanya menyebut Allah di mulut saja, tetapi saya mengingatNya dengan seluruh jiwa raga saya. Oleh itu, jika kamu semua mengingat saya, saya akan mengingat Allah bagi pihak kamu semua, dengan seluruh hati dan jiwa, dan permintaan kamu akan dikabulkan. Tetapi jika kamu semua hanya menyebut Allah di bibir saja tanpa terhunjam sepenuhnya dalam hati, maka permohonan kamu tidak akan mendatangkan hasil."

Abu Al-Hasan memberitahu seorang daripada murid kesayangannya, "Pada pandangan dunia Abu Yazid telah mati; tetapi pada pandanganku dia masih hidup dan mengetahui semua gerak-geriku."

Seorang murid Abu Al-Hasan meminta kebenaran beliau hendak pergi ke Iraq belajar hadis, kerana tidak ada guru yang pakar di tempat beliau itu. Abu Al-Hasan berkata, "Saya akan ajarkan kepada kamu sebagaimana aku belajar dari Nabi itu sendiri." Murid itu tak percaya cakap beliau itu. Tetapi semasa dia tidur, dia melihat Nabi dan baginda berkata, bahawa apa yang dikatakan oleh Abu Al-Hasan itu adalah benar. Mulalah murid itu belajar hadis kepada Abu Al-Hasan. Selalu juga Abu Al-Hasan berkata bahawa hadis itu telah salah. Murid itu bertanya kepada hadis demikian – demikian itu salah. Abu Al-Hasan menjawab, "Nabi sentiasa bersama saya semasa saya mengajar kamu. Apabila sesuatu hadis salah dinyatakan, mukanya berubah tanda tidak setuju. Dari situlah saya tahu sama ada sesuatu hadis itu betul atau tidak."

Suatu ketika Abu Al-Hasan hadir dan mengambil bahagian dalam upacara samak (tarian muzik kerohanian) di rumah seorang hamba Allah. Dalam samak itu beliau telah sampai kepada keadaan dzauk (mabuk Allah) dan memukul tanah dengan kakinya tiga kali. Dinding rumah itu bergoyang dan orang lain merasai seolah-olah dinding itu telah menari bersamanya serta juga tanah di situ. Setelah beliau sedar semula, beliau ditanya kenapa beliau berbuat demikian. Beliau menjawab, "Samak ialah bagi mereka, yang dalam keadaan itu, telah dibawa ke peringkat rohaniah yang tinggi di mana semua hijab tersingkap dan mereka dapat melihat alam malaikat."

Satu hari, Abu Said, seorang sufi juga, melawat Abu Al-Hasan. Sedang berbual-bual itu kerana keadaan dzauk, Abu Al-Hasan memeluk sufi tersebut. Setelah kembali ke tempatnya, Abu Said menghabiskan masa malam itu dengan bertafakkur, sambil duduk melutut dan selalu juga dia menjerit dalam keadaan mabuknya itu. Besoknya Abu Said pergi berjumpa Abu Al-Hasan dan meminta supaya beliau ambil balik percikan cahaya kerohanian yang tersinar dalam dirinya itu akibat pelukan Abu Al-Hasan itu. Kerana katanya beliau belum lagi mencapai kemajuan dalam bidang kerohanian seperti yang dicapai oleh Abu Al-Hasan dan beliau tidak tahan dengan keadaan yang terlalu tinggi itu. Abu Al-Hasan pun memeluk beliau sekali lagi dan kembalilah sufi itu seperti biasa semula.

Suatu masa Abu Al-Hasan memberitahu Abu Said, katanya, "Saya akan jadikan kamu seorang kerohanian yang tinggi kerana Allah telah mengurniakan kamu kepada saya setelah saya berdoa kepadaNya memohon Dia beri kepadaku seorang sahabat yang dapat saya berbincang tentang hal-hal kerohanian dengannya. Syukurlah, Allah telah mengkabulkan permohonan itu."

Syeikh Abu Sina datang melawat Abu Al-Hasan. Bila sampai ke rumah Abu Al-Hasan, beliau memanggil tuan rumah itu. Datanglah isteri Abu Al-Hasan. Isteri Abu Al-

Hasan menggelar Abu Sina itu sebagai seorang kafir, dan meminta beliau jangan memanggil Abu Al-Hasan lagi kerana dia telah pergi mencari kayu api ke dalam hutan. Abu Sina pergi mencari Abu Al-Hasan dan dilihatnya seekor singa membawa kayu api Abu Al-Hasan itu. Abu Sina menundukkan kepalanya tanda hormat kepada Abu Al-Hasan. Dalam perbualan mereka itu, Abu Sina bertanya kenapa isteri Abu Al-Hasan menggelarnya kafir. Abu Al-Hasan menjawab bahawa jikalau beliau tidak sabar terhadap isterinya itu, tentulah beliau tidak dapat menguasai singa itu. Pada malam itu mereka pun berbual-bual tentang hal-hal kerohanian atau kesufian. Besoknya, tatkala Abu Al-Hasan membaiki dinding rumahnya, sekeping besi yang dipegangnya itu terjatuh. Sebelum beliau tunduk mengambil keping besi yang terjatuh itu, besi itu melayang sendirinya pergi ke tangan Abu Al-Hasan. Dengan itu, kepercayaan Abu Sina tentang ketinggian rohaniah Abu Al-Hasan bertambah teguh dan semua syak-wasangkanya tentang ketinggian rohaniah Abu Al-Hasan itu pun hilang dan lenyap.

Satu hari, seorang datang kepada Abu Al-Hasan dan meminta kepada beliau hendak memakai pakaiannya agar dia dapat menjadi seperti Abu Al-Hasan juga. Abu Al-Hasan bertanya, "Bolehkah perempuan yang memakai baju lelaki menjadi lelaki, atau orang lelaki memakai baju perempuan menjadi perempuan?" Kata orang itu tidak boleh. Abu Al-Hasan menjawab, "Jika itu tidak mungkin, bagaimana kamu memakai pakaian saya boleh menjadi saya?"

Seorang alim bertanya kepada Abu Al-Hasan dan meminta beliau memberi syarahan kepadanya. Abu Al-Hasan berkata, "Serulah manusia ke jalan Allah dan janganlah dipanggil mereka kepada diri kamu sendiri." Orang itu terperanjat. Abu Al-Hasan menerangkan selanjutnya, "Jika seorang alim itu dengki kepada seorang alim yang lain yang menjalankan tugas sepertinya juga (iaitu mengajak manusia ke jalan Allah), maka itu bererti dia bukan mengajak manusia ke jalan Allah tetapi adalah kepada dirinya sendiri. Jika tidak, apakah sebab ia dengki?"

Mahmud Al-Ghaznawi, kerana hendak menyempurnakan nazarnya kepada khadamnya, 'Ayaz, satu hari menghiaskan khadamnya dengan pakaiannya dan meletakkan dia ke singgahsananya. Selepas itu, Mahmud Al-Ghaznawi memakai pakaian pengiring raja dan 'Ayaz memakai pakaian sultan, dan mereka pergi bertemu dengan Abu Al-Hasan. Mahmud memanggil Abu Al-Hasan dan pergi menghormati sultan. Beliau menyuruh orang suruhan itu berkata kepada Abu Al-Hasan iaitu jika Abu Al-Hasan enggan datang, maka hendaklah dibaca ayat Quran ini, "Taatlah kepada Allah, kepada RasulNya dan kepada pemerintah kamu.' Orang suruhan itu pun pergi kepada Abu Al-Hasan dan menerangkan segalanya. Abu Al-Hasan enggan pergi berjumpa sultan. Beliau menjawab, "Katakan kepada Mahmud iaitu aku telah tenggelam dalam Allah dan malu rasanya aku memalingkan wajahku kepada Nabi, inikan pula kepada sultan itu." Mahmud apabila menerima jawapan itu mengetahui bahawa Abu Al-Hasan itu ialah seorang wali Allah yang besar. Mahmud dengan pakaian pengiring raja dan 'Ayaz dengan pakaian sultan pergi ke tempat Abu Al-Hasan dan memberi salam kepada beliau. Abu Al-Hasan menjawab salam itu tetapi tidak berdiri mempelawa sultan yang datang itu. Beliau terus bercakap dengan Mahmud yang berpakaian pengiring raja dan tidak mempedulikan 'Ayaz yang berpakaian sultan. Mahmud berkata, "Tuan, kenapa tuan tidak hormat kepada sultan?" Abu Al-Hasan menjawab, "Semua ini adalah palsu belaka." Mahmud tunduk dan berkata, "Saya tahu wali Allah peringkat tuan ini tidak tertipu oleh hiasan ini." Kemudian Abu Al-Hasan memegang Mahmud dan membawanya ke penjuru seorang diri tanpa pengiringnya. Mahmud bertanya, "Bolehkan tuan ceritakan kepada saya tentang Abu Yazid?" Abu Al-Hasan menjawab, "Barangsiapa yang melihat Abu Yazid tidak akan terhina di hari kiamat." Mahmud bertanya lagi, "Siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau Abu Yazid, kerana Abu Jahal dan Abu Lahab meskipun telah melihat Nabi tetapi tidak dapat mengelakkan diri dari seksaan di hari kiamat." Abu Al-Hasan menjawab, "Mahmud, berhati-hatilah dalam kata-katamu. Hormatilah perkara ini. Ketahuilah bahawa selain dari beberapa orang sahabat Nabi dan beberapa orang aulia di zaman baginda, bahkan khalifah Islam, meskipun mereka melihat Nabi, tidak mengetahui taraf Nabi itu." Dalam Quran diterangkan, "Wahai Muhammad! Kamu lihat mereka menghadap kamu, dan mereka meskipun melihat, namun tidak kenal kepadamu."

Kemudian Mahmud menghadiahkan Abu Al-Hasan beberapa keping wang emas. Abu Al-Hasan memberi Mahmud sebuku roti kering. Malangnya Mahmud tidak termakan roti kering yang keras itu. Kemudian kata Abu Al-Hasan. "Oleh kerana tuan tidak termakan roti itu, maka saya pun tidak akan menerima wang emas tersebut, kerana saya telah lama meninggalkan harta dunia." Wang itu dikembalikannya kepada Mahmud.

Mahmud meminta secebis kain dari Abu Al-Hasan sebagai tanda kenangan. Abu Al-Hasan pun memberinya. Tatkala hendak keluar dari tempat Abu Al-Hasan itu, Mahmud berkata, "Tuan, tempat tuan ini sangat cantik." Abu Al-Hasan menjawab bahawa Mahmud telah dikurniakan oleh Allah sebuah kerajaan, tapi masih juga lagi tamak hendakkan pondok kecil beliau itu. Mahmud berasa malu. Apabila Mahmud hendak pergi, Abu Al-hasan berdiri mengucapkan selamat jalan kepadanya. Mahmud bertanya kepada beliau, "Kenapa tuan tidak hormati saya tatkala saya sampai tadi, tetapi sekarang tatkala hendak pulang tuan hormati pula saya?" Abu Al-Hasan menjawab, "Apabila tuan masuk ke pondok saya, tuan berasa megah seperti raja-raja, tetapi apabila tuan pergi, tuan berasa rendah diri seperti seorang darwisy. Ini ternyata dari cahaya mukamu. Oleh itu, saya hormati tuan tatkala tuan pergi berangkat."

Beberapa tahun kemudian, Mahmud pergi menyerang sebuah negeri bernama Somnath di India. Tidak ada nampaknya beliau akan berjaya dalam perang itu. Beliau pun pergi masuk ke khemahnya. Setelah berwuduk, beliau letakkan pakaian Abu Al-Hasan di atas tikar hamparannya. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah! Demi ketandaan waliMu yang besar ini, berilah aku kemenangan dalam peperangan ini. Segala rampasan perang ini akan aku berikan kepada fakir miskin." Doa beliau dikabulkan. Terjadi perselisihan di pihak musuh. Mereka pun kalah.

Di malam itu Mahmud melihat Abu Al-Hasan dalam mimpi. Abu Al-Hasan berkata kepadanya, "Tuan membuat kesilapan dalam menukar pakaian itu dengan harga yang murah. Jika tuan doakan kepada Allah supaya semua manusia dalam dunia ini jadi Muslim, nescaya seluruh manusia itu jadi Muslim dan hapuslah kafir. Tuan akan dikurniakan kebajikan yang besar."

Abu Al-Hasan Mengajar Murid-muridnya Demikian

1. Carilah rahmat Tuhan, kerana ianya melampaui azab neraka dan nikmat syurga.
2. Masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang itu adalah hijab. Bila hijab ini disingkap, kamu boleh lihat semua.
3. Menganggap diri sendiri itu seorang sufi adalah satu anggapan yang besar. Sekurang-kurangnya dia bukanlah sufi.
4. Selama tiga puluh tahun dia tidak tidur malam.
5. Allah telah mempengaruhinya hingga dia tidak ada lagi (fana). Badannya tidak ada apa-apa, hanya khayalan semata.
6. Allah telah kurniakan kepadanya murkaNya setitik sahaja dan jika setitik ini dizahirkan ke dunia, akan ributlah dunia ini lebih hebat dari apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh.
7. Murid-murid beliau akan terselamat semasa hendak mati dengan syafaat beliau kerana beliau memohon rahmat Allah untuk mereka.
8. Dia berasa lebih senang bermalam di bawah pokok yang kering di dunia ini sambil mengenang Allah, daripada duduk di bawah

pokok syurga yang nyaman dan menunaikan apa yang dipinta tetapi lupa kepada Allah.

9. Orang yang menunjukkan keramatnya adalah dilemparkan jauh dari hadrat Allah.
10. Dia mencari fana diri atau pun menyerapkan segalanya.
11. Dia lenyap dalam dirinya seribu kali setiap jam dalam sehari.
12. Dengan rahmat Allah beliau tahu tiap-tiap apa yang terjadi, sedang jadi dan akan jadi pada setiap makhluk sepanjang masa. Barangsiapa yang tidak dilengkapi dengan ilmu itu tidak boleh menjadi guru. Walaupun duri menikam tapak kaki seseorang di mana sahaja dalam dunia ini, ia tahu kejadian itu dan mengalaminya sendiri, dan menunjukkan orang yang menderita oleh duri itu. Ini ialah kerana ia telah kenal akan makhluk.
13. Dia mencari wajah Allah dan tidak takut kepada neraka atau berharapkan syurga.
14. Dia berharap di hari kiamat kelak ia akan disoal tentang dosa segala makhluk dan rela menanggung azab kerana dosa mereka itu, agar dengan itu semua makhluk akan terselamat dari azab yang besar itu.
15. Apabila seseorang itu betul-betul dengan ikhlas menuju Allah dan "mati" dalam diri mereka, maka Allah akan ditemui.

16. Seorang Muslim itu bukanlah terpuji kerana ia berpuasa dan bersembahyang tetapi ia terpuji kerana dalam rekodnya ia tidak ada berdosa semasa hidupnya. Apabila peringkat itu tercapai, dia akan takut kepada Allah dan berada dalam sopan-santun dan merendahkan diri.

17. Barangsiapa dengan kehendak Allah dapat melihat Tuhan, dia tidak nampak yang lain. Orang yang sampai kepada Allah akan lenyaplah dirinya.

18. Pahlawan tariqat (jalan menuju Allah) itu mati walaupun dia hidup di dunia ini.

19. Wahai salik (orang yang menuju Allah), janganlah anggap kamu telah mendapat nur (cahaya), sehingga belum kamu mengalami selama tujuh puluh tahun apa yang dialami semasa saya bersembahyang di Khurasan sambil rukuk menghadap Mekah, dan semua harta bumi dan langit diletakkan di hadapan kamu, tetapi meskipun begitu kamu tetap tidak terpengaruh olehnya dan terus merendahkan diri kepada Allah kerana takut Allah tidak akan menerima ibadatmu.

20. Banyak orang bertawaf keliling Kaabah, tetapi ada juga bertawaf keliling langit dan syurga, namun begitu yang lebih agung dan terpuji ialah mereka yang bertawaf keliling tauhid (kesedaran tentang keesaan Tuhan dan sentiasa bersama denganNya).

21. Abu Al-Hasan sentiasa memperkatakan yang sekarang.

22. Benda-benda mula dicari dalam dunia dan kemudian didapati, tetapi Allah dijumpai dulu dan kemudian dicari.

23. Demikianlah api yang terkandung dalam perkataan antara nabi-nabi dan Allah, sekiranya sebahagian kecil sahaja ditunjukkan dalam dunia ini, seluruh makhluk akan hangus sekelip mata sahaja. Tetapi nabi-nabi itu boleh menahannya kerana mereka hampir dengan Allah semasa perkataan itu diperkatakan. Jika mereka berjauhan dengan Allah nescaya berkecai-kecai hancur badan mereka.

24. Ada hamba-hamba Allah itu yang menjadi kekasihNya. Apabila mereka memanggil nama Allah, semua burung-burung dan binatang-binatang tegak berdiam diri, malaikat terketar, langit dan bumi akan bercahaya. Demikianlah agungnya menyebut nama allah itu oleh mereka hinggakan bumi bergoyang.

25. Tidak ada orang yang dapat menempuh jalan menuju Allah itu tanpa pertolonganNya. Dengan kesungguhan dan daya sendiri sahaja tidak akan berjaya.

26. Hiduplah dalam dunia ini tanpa dosa.

27. Sentiasalah berada di samping Allah dan bukan di samping alam, kerana seseorang itu sentiasa berdampingan dengan sahabatnya; dan tidak ada sahabat yang lebih agung dari Allah.

28. Setengah daripada sahabat-sahabat Allah itu dapat membaca apa yang tertulis dalam takdir meskipun mereka berada dalam dunia ini.
29. Allah kurniakan rindu dendamNya kepada mereka yang dilimpahiNya nur.
30. Wali Allah itu bukanlah makhluk atau pun insan dunia ini.
31. Orang yang mencapai Allah dalam hidup yang sekarang ini dan tidak menangguhkan perjumpaan dengan Allah itu hingga selepas mati, maka dia itulah sebenarnya kekasih Allah.
32. Apabila Allah membawa seseorang itu ke jalanNya, maka dia akan sampai ke lembah tauhid, tidak ada yang tahu keadaannya kecuali Allah.
33. Hati yang rindu kepada Allah itulah hati yang paling baik.
34. Apabila sakit, Allah itulah menjadi tabib.
35. Barangsiapa hendakkan syurga akan terhindar dari rahmatNya. Orang yang sentiasa berkhalwat dan menyingkirkan diri dari segala makhluk dan terus "mematikan dirinya", maka terbukalah hijab yang melindungi pandangannya dengan Tuhan.
36. Barangsiapa mencari keduniaan akan diperhambakan oleh dunia. Tetapi barangsiapa menyingkirkan keduniaan, maka dunia ini akan menjadi hambanya.

37. Jika dalam sesuatu masyarakat itu ada orang yang dikurniakan Allah dengan nur dan kehampiran denganNya, maka Allah dengan rahmatNya akan mengampunkan dosa yang dilakukan oleh masyarakat itu.

38. Orang darwisy (sufi) tidak menumpukan pandangannya kepada dunia ini atau akhirat.

39. Hanya orang yang bercita-cita tinggi itu mencapai Tuhan.

40. Nama Allah itu hendaklah disebut berulang-ulang setelah "mematikan diri."

41. Hapuskan dosa dan sembahlah Allah, maka Allah akan ditemui.

42. Tiap-tiap orang hendak membawa sesuatu dari dunia ini ke akhirat, tetapi tidak ada apa-apa dalam dunia ini yang boleh mencari jalan ke sana kecuali "tidak ada diri."

43. Takutlah Allah dan serulah Dia, dan kamu akan ditempatkan dalam keadaan "tidak ada diri" (fana).

44. Di antara beribu-ribu orang yang menjalani jalan yang diterangkan oleh Al-Quran itu, ada seorang jalannya diikuti oleh Quran itu sendiri, iaitu tiap-tiap lakuannya bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Quran.

45. Orang sufi tidak perlu cahaya matahari dan bulan kerana cahaya Allah yang ada padanya itu lebih terang dari segala cahaya.

46. Jalan itu akan dipendekkan oleh Allah bagi mereka yang dibimbingNya.

47. Makan dan minum aulia Allah itu ialah mengenang Allah dan membicarakan tentang Allah.

48. Tuhan Allah itu menjadi benar-benar cahaya mata hamba-hambaNya.

49. Sebahagian kecil daripada cinta Allah itu turun ke dunia dan mencari tiap-tiap hati dalam dunia; dan didapati tidak ada yang upaya memegangnya. Maka kembalilah ia kepada Allah.

50. Selepas tiap-tiap seratus tahun satu jiwa yang sempurna akan lahir ke dunia.

51. Orang yang bertemu dengan Allah itu akan "mati" dirinya.

52. Siapa yang hatinya kasih kepada yang lain dari Allah, meskipun ia melakukan ibadat dan mengkontrol diri sepanjang hidup, namun semua itu tidak akan diterima Allah dan hatinya itu tetap tinggal mati.

53. Hijab yang paling besar antara insan dengan Tuhan ialah hawa nafsu.

54. Kegiatan yang paling besar ialah mengenang Allah. Selepas itu ialah kesucian hidup, bersedekah dan bersikap zuhud.

55. Pada segi kerohanian, duduk bersama di majlis aulia Allah itu adalah satu amalan yang terpuji.

56. Kamu melakukan ibadat yang paling besar jika kamu dapat melarikan diri dari keduniaan.

57. Bersama di majlis aulia Allah itu adalah satu kurniaan Allah yang besar.

58. Kaabah yang paling besar itu ialah memandang wajah Allah.

59. Apabila sepuluh kali si salik itu merasai racun dengan gembira dan rela, maka pada kali ke sebelas rasa gula akan diberi kepadanya. Di awal perjalanan si salik itu akan diuji dan ditapis. Selepas itu akan dikurniakan kehampiran dengan Allah.

60. Kamu akan berjaya mencapai Allah setelah kamu diberiNya kekuatan untuk mencapaiNya dan itu pun dengan kehendakNya jua.

61. Orang yang mengorbankan kemuliaannya kerana Allah, maka Allah akan memberinya pakaian kemuliaanNya sendiri.

62. Allah akan ditemui apabila "Aku" dimatikan.

63. Orang yang mengatakan dia mendapat nur dan kemudian menyebarkan kepada orang ramai, adalah sebenarnya dia tidak ada nur itu kerana perbuatan demikian itu adalah hijab juga.

64. Teruskan melakukan latihan rohaniah itu sehingga latihan rohaniah itu sendiri meninggalkan kamu.

65. Mematuhi kehendak rohaniah itu adalah lebih baik dari melakukan banyak latihan.

66. Sekiranya setitik sahaja rahmat Allah itu jatuh kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mahu apa-apa lagi dalam dunia ini, bahkan tidak mahu bercakap atau mendengar orang lain.

67. Ingat kepada Allah itu lebih tajam daripada tikaman seribu pedang sekali gus.

68. Apabila kamu melihat wajah Allah, kamu tidak akan melihat yang lain lagi sepanjang masa.

69. Seseorang itu hendaklah berlatih sepenuhnya selama empat puluh tahun dan kemudian bolehlah mengharapkan hasil yang memuaskan. Sepuluh tahun melakukan latihan kerohanian itu ialah untuk membetulkan kesalahan lidah, sepuluh tahun lagi untuk mengurangkan gemuk badan, sepuluh tahun untuk membetulkan kesalahan hati dan sepuluh tahun lagi untuk membetulkan segala kejahatan yang lain itu.

70. Sedikit ketawa dan banyak tangis; makan dan tidur sedikit sahaja.

71. Malanglah orang yang hidup dalam dunia ini tanpa bercakap dengan Allah.

72. Jalan makrifatullah itu ialah untuk orang-orang yang suci dan mabuk dalam Allah; kerana

bercakap dalam dzauk dengan Tuhan itu sangatlah seronok.

73. Ingat dan kenanglah Allah sentiasa.

74. Apabila seseorang itu menyebut nama Allah, lidahnya terbakar dan tidak dapat menyebut nama itu lagi. Jika terlihat ia menyebutnya, maka sebenarnya memuji Dia.

75. Kemarahan api perpisahan (dengan Tuhan) itu sangatlah panas hingga jika ia terlepas dari hati orang yang mengandungnya, seluruh dunia ini akan hangus. Tidak lain kehendak hati orang-orang yang demikian itu ialah hendak mengenang Allah, tetapi mereka dapati mereka tidak dapat berbuat demikian.

76. Jika hatimu terpaku pada Tuhan, seluruh dunia tidak akan dapat memudaratkan kamu jika mereka semuanya menjadi musuhmu.

77. Melihat Allah beserta dengan dirimu ialah fana; dan melihat Allah sahaja tanpa dirimu ialah baqa.

78. Bergaullah dengan orang yang hatinya terbakar dalam cinta kepada Allah dan tenggelam dengan rindu dendam kepadaNya.

79. Jangan buat kegiatan lain kecuali mengingat nama Allah dan jangan ingat apa-apa kecuali Dia.

80. Bersama dengan Allah seketika adalah lebih bernilai daripada beribadat sepanjang hayat kerana keduniaan.

81. Tiap-tiap makhluk itu adalah hijab dan jaring kepada salik yang ikhlah. Tidak diketahui bagaimana dan bila seseorang itu boleh terjerat pada mereka itu.

82. Walaupun sekali dalam seumur hidup kamu membuatkan Allah murka, maka wajarlah kamu memohon ampun sepanjang hidup kepadaNya, kerana meskipun Ia ampunkan kamu, namun dalam hati masih terasa yang kamu telah menimbulkan kemurkaan Tuhan dan tidak mematuhi Dia.

83. Orang yang paling baik dalam menghampirkan diri dan mengabdi kepada Ilahi, ialah orang yang buta (tidak melihat yang lain kecuali tentang Allah), pekak (tidak mendengar yang lain kecuali tentang Allah) dan bisu (tidak bercakap kecuali tentang Allah).

84. Allah telah mengurniakan sesuatu perkara kepada kita dan setelah mendampingkan kita dengan perkara itu, Ia pun menghilang dari kita. Maka sewajarnyalah kita membuang semua perkara keduniaan dan berdampingan dengan Dia, agar Dia tidak jauhkan diriNya dengan kita.

85. Banyak orang yang berjalan-jalan di jalan tetapi mereka mati. Banyak juga yang telah berkubur tetapi mereka masih hidup.

86. Orang yang cinta kepada Allah itu ialah orang yang hatinya hancur-lebur menjadi abu kerana Allah.

87. Tinggalkan semua ibadat dan dosa, dan tenggelamkan dirimu dalam lautan rahmatNya.

88. Manusia melihat Allah di akhirat dengan mata ketuhanan.

89. Makin kuat kamu berkhidmat dengan gurumu, makin tinggi naik taraf rohaniahnya.

90. Badan, lidah dan hati tidak ada padaku, hanya Allah sahaja dalam diriku.

91. Banyak orang sembahyang dan beribadat dalam dunia ini, tetapi sedikit benar yang membawa hasilnya bersama mereka ke akhirat.

92. Ahli dunia mendapat apa yang tercatit dalam nasib mereka, tetapi aulia Allah mendapat apa yang tidak tercatit dalam nasibnya.

93. Di jalan Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Tuhan.

94. Menangislah dalam dunia agar kamu ketawa di akhirat kelak.

95. Apabila hamba itu fana, dia akan diberi pakaian baqa.

96. Dalam peringkat rohaniah yang paling tinggi, dahaga terhadap Allah itu sangat kuat dalam diri si hamba hinggakan jika air dari

semua sungai diberi kepadanya tidaklah dapat menghilangkan dahaganya itu bahkan bertambah dahaga lagi. Si hamba seperti ini memutuskan segala perhubungan dengan alam dan tidak pernah megah dengan keramat yang mengalir keluar tanpa disedarinya daripada dirinya.

97. Gelaran paling bagus untuk si hamba Allah ialah "hamba Allah."

98. Untuk si mukmin tiap-tiap tempat itu adalah masjid, dan tiap-tiap hari itu adalah hari Jumaat.

99. Jangan biarkan pengemis pulang dengan tangan kosong dari rumahmu, berilah ia sesuatu walaupun kamu berhutang untuk itu.

100. Layanlah tetamu kamu dengan sebaik-baiknya.

101. Ada tiga keadaan atau hal yang terakhir dalam kerohanian. Pertama kamu anggap diri kamu sebagaimana Tuhan menganggap kamu. Kedua, kamu menjadi kepunyaan Dia dan Dia menjadi kepunyaan kamu. Ketiga, kamu lenyap dan hapus dan Dia sahaja yang mengisikan kamu.

102. Sebelum kamu mati, kamu mestilah berusaha untuk mencapai tiga perkara;

    (a) Dalam cintamu kepada Allah kamu menangis sebanyak-banyaknya hingga airmata darah mengalir dari matamu.

    (b) Kerana takutkan Allah hinggakan air kencing kamu menjadi berupa darah.

(c) Berjaga malam hingga kurus kering badan kamu.

Satu hari, seorang sufi berjalan di udara dan turun di hadapan Abu Al-Hasan, dan dia mengatakan dirinya sebagai Al-Junaid dan Al-Syibli pada hari tersebut. Mendengarkan itu, Abu Al-Hasan masuk ke dalam keadaan dzauk dan dalam keadaan itu menghentakkan kakinya ke tanah dan berkata, "Aku ini Tuhan pada hari ini dan Nabi pada hari ini." (Fariduddin 'Attar menyatakan di sini bahawa inilah keadaannya di mana Abu Al-Mughis Hussein bin Mansur Al-Hilaj telah lalui).

Satu ketika suara ketuhanan berkata, "Abu Al-Hasan, jika Kami nyatakan kepada dunia apa yang Kami ketahui dan tersembunyi dari dunia tentang apa yang telah kamu capai, mereka akan lemparkan batu kepada kamu hingga kamu mati kerana ucapan-ucapan kamu itu (sebagaimana diterangkan dalam peristiwa yang tersebut di atas tadi)." Mendengarkan itu, Abu Al-Hasan berkata, "Adakah Engkau mahu, Oh Tuhan! Supaya aku nyatakan kepada dunia sebagaimana Engkau layan kami dalam keadaan Engkau itu? Ketahuilah bahawa tidak akan ada orang menyembah Engkau dan semua mereka akan membuangkan penyembahan mereka terhadap Engkau." Suara itu berkata lagi, "Janganlah hebahkan kepada dunia apa yang kamu tahu tentang Kami. Kami tidak akan nyatakan kepada dunia apa yang Kami tahu tentang kamu."

Satu ketika suara ketuhanan terdengar berkata, "Abu Al-Hasan, Kami ini kepunyaan kamu dan kamu itu kepunyaan Kami." Abu Al-Hasan menjawab, "Oh Tuhan! Engkau Tuhan yang maha kuasa, dan aku ini hambaMu yang hina."

Abu Al-Hasan pernah berdoa kepada Allah untuk mengeluarkan dirinya dari dunia. Suara ketuhanan berkata, "Kami sengaja menyimpan kamu dalam dunia agar wali-wali Kami dapat datang dan bergaul dengan kamu, dan orang yang tidak dapat datang kepada kamu dan hanya menyebut nama kamu dan bercakap tentang kamu, dapat juga faedah kerohanian yang besar."

Abu Al-Hasan berkata, "Apabila aku lupa wujud diriku, saya lihat Yang Haq, di sekelilingku dan tidak ada yang lain."

Allah berkata kepada Abu Al-Hasan bahawa tidak ada apa-apa dalam alam ini dan di alam akhirat yang bersekutu denganNya. Allah sahaja yang ada.

Abu Al-Hasan berkata, "Oleh kerana aku telah membuangkan dunia, aku pun tidak memandangnya lagi. Oleh kerana aku telah bercakap dengan Tuhan, aku tidak lagi bercakap dengan insan."

### Abu Al-Hasan Berkata

1. Berdampinglah dengan Allah sahaja, dan janganlah berkeinginan hendak bertemu dengan makhluk, walaupun makhluk itu Khidir. Adakah kamu jemu berdamping dengan Allah maka kamu hendak berdamping pula dengan makhluk? Sepatutnya engkau hanya rindukan hendak berdampingan dengan Allah sahaja tiada yang lain.
2. 'Makhluk itu ditakluki oleh waktu atau masa dan Aku ini Tuhan bagi masa itu.'

3. Apabila aku telah fana, aku lihat diriku dibalut oleh wujud ketuhanan tetapi apabila aku pandang diriku, fana itu pun terjatuh dari aku.

4. Apabila aku telah melampaui diri sendiri (ego), air tidak boleh melemaskan aku dan api tidak boleh membakar aku. Kemudian selama tiga bulan empat hari aku tidak makan dan dapat menghadapi semua ujian.

5. Kebaikan itu adalah sifat Allah sahaja, kita tidak boleh mengatakan kita baik.

6. Wahai salik (orang yang mengembara di jalan Allah), jika kamu ingin menjadi pakar keramat (mukjizat), maka mulalah berpuasa tiap-tiap tiga hari sekali. Selepas itu empat belas hari terus-menerus. Selepas itu berpuasa selama empat bulan. Akhirnya berpuasalah selama satu tahun penuh. Maka kamu akan capai satu peringkat di mana kamu akan lihat perkara ghaib yang memegang sesuatu dengan mulutnya yang rupanya seperti ular. Jika kamu makan benda itu, kamu tidak akan berasa lapar selama-lamanya.

   Bila aku mula berpuasa, datanglah benda yang berupa ular itu. Aku enggan menerimanya kerana itu akan menghalang aku dari mendapat rahmat Tuhan. Aku berdoa kepada Allah supaya mengurniakan aku apa yang Dia kehendaki terus langsung dan bukan melalui perantara. Tuhan berfirman, "Selepas ini kamu akan berasa kenyang dan tidak dahaga tanpa makan dan minum apa pun." Maka aku pun tidak lagi berasa lapar dan dahaga. Aku pun diberi makan secara ghaib ini tetapi rasanya manis seperti madu dan wangi seperti kasturi. Dunia tidak tahu dari mana aku dapat makan.

7. Selagi aku memandang kepada pertolongan yang lain dari Allah, maka selagi itulah aku tidak berjaya dalam ibadatku. Tetapi bila aku putuskan perhubungan dengan makhluk dan berharap kepada Allah sahaja, maka aku dapati segala rintangan dalam perjalanan kerohanianku itu hilang lenyap dengan kurnia Allah dan tanpa daya usaha dari diriku dan hasilnya sangatlah besar dan memuaskan.

8. Ketahuilah luas kasih sayang Tuhan itu. Jika dosa seluruh dunia ini dibandingkan dengannya, adalah tidak lebih dari sebutir pasir sahaja.

9. Aku minta jangan ada hendaknya neraka dan syurga agar manusia cinta kepada Allah sahaja.

10. Jalan-jalan menuju Allah itu tidak terkira dan tidak terhad. Bolehlah dikatakan banyaknya itu seperti banyaknya makhluk ini. Tiap-tiap orang berjalan di jalan itu menurut daya upayanya. Aku telah menjalani hampir jalan-jalan itu dan aku dapati ada orang yang berjalan di jalan-jalan tersebut. Tidak ada jalan yang kosong dan tidak ditempuhi oleh orang. Kemudian aku berdoa kepada Allah, "Tunjukilah kepadaku jalan yang tidak ada orang menempuhinya, dan tidak ada di jalan itu kecuali Engkau dan aku sahaja." Allah

tunjukkan kepadaku jalan rindu dendamnya jiwa. Ini bererti barangsiapa hendak berjalan di jalan cinta Allah ini hendaklah jangan takut susah-payah yang akan menimpanya dalam perjalanan itu. Hendaklah patuh sepenuhnya menurut perintahNya dan ingat kurniaNya dan sentiasa bersyukur kepadaNya.

11. Orang yang dipandang penakut oleh dunia ini adalah berani pada pandangan Tuhan; dan orang yang penakut pada pandangan Tuhan itu ialah orang yang dipuji dan dipuja oleh dunia sebagai pahlawan (hero).

12. Apa yang aku ceritakan kepada kamu adalah perutusan dari Allah; ianya sangat suci dan dunia tidak boleh mengatakan itu haknya.

13. Apa sahaja keutamaan rohaniah yang aku capai adalah hasil dari memencilkan diri dan menutup mulutku.

14. Suara ketuhanan berkata, "Abu Al-Hasan, patuhlah kepadaKu kerana Aku hidup tanpa mati. Jika kamu patuh kepadaKu, maka Aku akan kurniakan kepadamu hidup yang kekal. Janganlah hampir kepada perkara yang aku larang."

15. Dengan kurnia Allah diberinya aku peringkat rohaniah yang lebih tinggi dari yang dikurniakanNya kepada Abu yazid. Abu Yazid berkata, "Aku ini bukan menetap dan bukan pula dalam perjalanan." Peringkat ini lebih rendah dari peringkat yang aku nikmati

sekarang, iaitu aku telah menetap dalam tauhid dan berjalan dalam Allah.

Oleh kerana Allah telah menghapuskan diriku (ego), maka neraka dan syurga tidak menjadi persoalan kepadaku. Keadaan aku sekarang ialah jika semua penghuni neraka dan syurga masuk ke dalamnya, nescaya mereka semua akan hancur-lebur (fana).

16. Ya Allah! KurniaMu padaku tidak kekal dan kurniaku pada Engkau adalah kekal, kerana kurniaMu padaku ialah 'Aku' (diriku) dan kurniaku kepadaMu ialah 'Engkau' (Tuhan). Aku mati tetapi Engkau hidup abadi.

17. Ya Allah! Aku ingin mencapai peringkat di mana aku tidak ada lagi dan Engkau sahaja yang ada dalamku.

18. Dunia lari dari mereka yang menuntutnya. Engkau maha kasih dan suka menghampirkan diriMu kepada mereka yang menuju jalan kepadaMu.

19. Oh Tuhan! Aku juga yang selalu menyakitkan Kamu, tetapi Kamu sentiasa memberi kurnia yang tidak putus-putus kepadaku.

20. Ada orang mencari kebahagiaan dengan sikap zuhud, ada yang dengan berjalan menuju kaabah, dan ada pula yang mencari kebahagiaan dalam ibadat. Jadikanlah aku tidak termasuk dalam golongan mereka itu, tetapi jadikanlah bahagiaku itu dalam Engkau dan Engkau sahaja.

21. Oh Tuhan! Bawalah aku kepada auliaMu yang tahu menyebut namaMu sebagaimana ia patut disebut, agar aku dapat berkat dengan mengkhidmati mereka itu.

22. Ya Allah! Aku ini hanya hambaNya yang hina. Ibadatku dan zikirku tidak bernilai padaMu. Terimalah aku yang lemah ini yang tidak ada pergantungan selain Kamu dan Kamu sahaja pelindungku.

Allah berkata kepada Abu Al-Hasan, "Abu Al-Hasan, Kami kurniakan kepada kamu segala-galanya kecuali ketuhanan". Abu Al-Hasan menjawab, "Tuhan, buangkan hijab yang akhir ini dariku – tentang kurniaan dan penolakan antara aku dan Kamu, kerana itu adalah halangan bagi siapa yang mengatakan Kamu itu haknya. Aku pinta supaya tidak ada perpisahan antara Kamu dan aku."

## Satu Ketika Abu Al-Hasan Menyanyi Demikian

Orang yang cinta kepadaMu ingin melihat wajahMu hingga ke akhirat. Dalam sedih dan suka mereka mencari keredhaanMu. Orang yang cinta mencari syurga hanya apabila mereka dijanjikan yang mereka akan melihatMu dan hampir denganMu sentiasa.

Abu Al-Hasan menangis kerana dosanya banyak tetapi ibadatnya sedikit.

Abu Al-Hasan berkata, "Sehingga aku telah yakin dan percaya, bahawa Allah bertanggungjawab memberi nafkah kepadaku, maka barulah aku tidak mahu berusaha mencari nafkah lagi."

Kata Abu Al-Hasan, "Apabila aku lihat makhluk ini semuanya tidak berdaya-upaya, maka aku pun tidak lagi bergantung kepada mereka dan meminta perlindungan dari mereka dan aku pun melepaskan perkaitan dengan mereka."

Kata Abu Al-Hasan, "Aku tidak mahu menjadi guru sesiapa pun. Aku harap aku sentiasa dapat berkata dan merasai, 'Cukuplah Allah bagiku'."

Abu Al-Hasan berkata, "Aku tidak berkata yang kamu jangan berusaha dan melakukan latihan rohaniah, tetapi hendaklah kamu ingat selalu bahawa bukanlah kamu yang melakukan latihan rohaniah itu. Sebenarnya kamu itu adalah perkakas atau alat yang dikontro oleh kuasa lain (Allah). Latihan rohaniah sebenarnya itu bermula apabila Dia bertindak melalui kamu. Latihan yang dilakukan dengan diri sendiri itu adalah ibarat jualan ejen penjual yang diamanahkan dengan barang dagangan, dan dia berniaga dengan barang-barang itu, dan barang-barang itu pun boleh diambil balik oleh tuan punyanya bila dikehendakinya, dan meninggalkan ejen itu kekosongan.

Ingatlah bahawa Allah itu sentiasa bersama kamu, dengan syarat diri kamu (ego) tidak menghalang. Selagi kamu belum 'mati sebelum mati' (fana) maka selagi itulah kamu tidak akan merasa wujudNya.

Mereka bertanya, "Adakah tuan takut mati?"

Abu Al-Hasan menjawab, "Orang mati tidak takut mati."

Mereka bertanya, "Apakah maksudnya taat?"

Jawab Abu Al-Hasan, "Hidup tanpa menurut hawa-nafsu."

Orang bertanya, "Apakah patut dilakukan untuk mencapai kesedaran (terhadap Allah)?"

Jawab beliau, "Anggaplah tempoh hayatmu itu tidak lebih dari nafas yang kamu hisap pada masa kini. Kesedaran itu datang selepas tercapainya 'Memandang Allah'."

Berkata Abu Al-Hasan, "Semenjak empat puluh tahun yang lalu, diriku inginkan minuman yang sejuk, tetapi aku tidak memberinya."

"Semenjak enam puluh tahun yang lalu", kata Abu Al-Hasan kepada Tuhan, "aku mencintai dan menunggu Kamu." Allah berkata, "Aku cinta kepadamu dan menunggu ketibaanmu semenjak hari pertama dijalankan segala makhluk."

Apabila hampir hendak bercerai nyawa dari badan, Abu Al-Hasan berkata, "Kuburkan aku di peringkat yang lebih rendah daripada Abu Yazid kerana tidak patut kuburku lebih tinggi daripada kubur beliau."

Abu Al-Hasan berjanji dengan Muhammad bin Hasan bahawa semasa hendak meninggal dunia beliau hendaklah berada di sampingnya. Abu Al-Hasan meninggal dunia sebelum Muhammad bin Hasan. Tetapi apabila Muhammad bin Hasan hampir hendak meninggal dunia, beliau lihat Abu Al-Hasan berdiri di sampingnya dan mententeramkan beliau. Muhammad pun meninggal dunia tanpa mengalami kesakitan.

# 18. ABU BAKAR AL-SYIBLI

Al-Syibli belajar hukum-hukum agama dan Quran selama tiga puluh tahun. Beliau pun berasa ingin benar hendak mencari Allah. Beliau pernah dihukum oleh orang-orang yang fanatik agama kerana kebebasan berfikirnya. Banyak ucapan beliau serupa dengan yang diucapkan oleh Mansur Al-Hallaj. Satu masa beliau dengan beberapa orang kenamaan telah dipelawa oleh khalifah ke satu majlis. Pada masa meninggalkan majlis itu, khalifah menghadiahkan mereka dengan pakaian persalinan. Semasa perjalanan pulang, seorang daripada orang kenamaan yang berjalan dengan Al-Syibli itu bersin. Kerana dia tidak ada sapu tangan, dia bersihkan hidungnya dengan pakaian hadiah tersebut. Ada orang memberitahu kepada khalifah yang mengatakan orang kenamaan tersebut tidak menghargai pakaian hadiah itu. Khalifah memanggil orang itu dan mengambil balik pakaian itu dan orang itu dihalau pergi. Al-Syibli berfikir bahawa jika raja dalam dunia ini pun marah jika hadiahnya tidak dihargai, maka betapa pula Raja Sekalian Alam tentu juga marah jika hadiah (badan) kepada manusia itu disia-siakan sahaja. Selepas itu beliau pun pergi bertemu Khair Nassaj dan beliau pula menyuruh Al-Syibli berjumpa dengan Al-Junaid.

Setelah bertemu dengan Al-Junaid, Al-Syibli berkata, "Saya dengar tuan ini ada batu berlian. Jika tuan fikir saya ini boleh membayar harganya, jualkanlah kepada saya, jika tuan fikir saya tidak sanggup membelinya, maka berikan kepada saya dengan percuma." Al-Junaid berkata, "Berlian itu terlalu mahal dan tidak boleh dibeli. Jika diberi percuma, mungkin engkau tidak sanggup menghargainya." Selanjutnya Al-Junaid mengatakan bahawa Al-Syibli hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan batu berlian itu. Jika hendak juga batu berlian itu, maka mestilah diri difanakan dan tenggelamkan diri itu dalam lautan tauhid. Selepas itu Allah akan membuka pintu sabar dan menunggu. Jika lulus dalam ujian itu, Allah akan kurniakan kepadanya batu berlian tersebut.

Al-Syibli bersetuju menempuh segala ujian dalam perjalanan itu. Al-Junaid memberitahu Al-Syibli supaya menjual belerang di pasar untuk selama satu tahun dan tahun berikutnya hendaklah hidup dengan mengemis. Maka Al-Syibli pun menjual belerang selama satu tahun. Tahun berikutnya beliau pun mengemis tetapi orang enggan memberinya apa-apa sedekah. Al-Junaid meminta Al-Syibli memerhatikan nilai dirinya di mata khalayak ramai itu. Mereka tidak ambil peduli. Oleh itu, Al-Syibli hendaklah memalingkan pandangannya dari makhluk dan yang berupa keduniaan. Beliau kemudian diperintahkan pergi ke Nihawand di mana-mana memegang jawatan pentadbir. Beliau diperintahkan supaya pergi dari sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Setelah itu beliau disuruh lagi mengemis selama setahun untuk membuang segala keakuan yang ada pada dirinya. Itu pun dilakukannya. Segala hasil sedekah yang diterima oleh itu dibahagi-bahagikan oleh Al-Junaid kepada fakir dan darwisy dan Al-Syibli terpaksa selalu berpuasa. Setelah cukup setahun, maka luluslah ujian itu. Layaklah ia duduk di majlis Al-Junaid dan berkhidmat kepada beliau. Beliau berkhidmat kepada Al-Junaid selama setahun. Al-Junaid bertanya bagaimana ia hendak meninggalkan tempat itu. Al-Syibli menjawab, "Saya anggap diri saya ini makhluk yang paling hina." Al-Junaid berkata, "Sekarang sempurnalah iman kamu."

Di peringkat pertama adalah menjadi keinginan Al-Syibli mengisi mulut orang-orang yang menyebut nama Allah dengan gula. Keadaan mabuknya (mabuk Allah) bertambah-tambah dan beliau akan menghadiahkan pula wang emas kepada orang yang menyebut nama Allah di hadapannya. Setelah bertambah lagi meningkat kerohaniannya, beliau mula membawa pedang yang terhunus bersama beliau. Beliau akan menerkam kepada sesiapa yang menyebut nama Allah dan hendak membunuh orang itu. Apabila ditanya kenapa beliau berlaku seperti itu, beliau menjawab, "Pada mulanya aku sangka orang benar-benar menyebut nama Allah dengan kecenderungan dan keinginan untuk mendapat petunjuk dan cahaya ketuhanan, tatapi kemudian aku dapati mereka menyebut nama itu hanya kerana telah jadi kebiasaan sahaja, menurut sahaja dan jahil semata."

Satu hari Al-Syibli kedengaran suara berkata, "Al-Syibli, berapa lama lagi kamu berpuashati dengan nama, carilah sekarang nama Allah." Beliau sangat terpengaruh dengan suara itu, lalu seperti orang gila beliau terjun ke sungai Dajlah. Tetapi dengan pertolongan Allah, beliau tidak lemas dan dibawa oleh air sungai itu semula ke tebing. Keadaan 'gila' seperti itu bertambah hebat, lalu beliau terjun ke dalam api yang sedang menyala, tetapi beliau tidak cedera oleh api itu. Kedengaran lagi suara, "Orang yang menjadi mangsa Tuhan dan dicederakan olehNya, maka tidak ada siapa yang dapat membunuhnya, kecuali Allah itu sendiri." Apabila kegilaan seperti ini telah tidak dapat dikawal lagi, beliau pun dirantai dan selalu juga dimasukkan ke tempat orang gila. Apabila orang mengatakan dia gila, beliau menjawab, "Bukan aku yang gila. Kalian yang gila. Hakikat ini akan dipertunjukkan kepada kalian di hari kiamat."

Semasa beliau dipenjarakan kerana dianggap gila, sahabat-sahabat beliau mengunjunginya. Beliau bertanya siapa mereka itu. Mereka menjawab yang mereka itu adalah sahabat beliau. Al-Syibli terus mengambil batu dan membaling mereka. Apabila mereka bertanya kenapa beliau berlaku demikian, Al-Syibli menjawab, "Kalian semua adalah sahabat-sahabat yang ganjil. Kalian tidak sanggup menderita di tangan Sahabat Yang Satu."

Satu hari, beliau berlari dengan membawa puntung yang menyala melalui sebuah lorong. Orang bertanya kepadanya kenapa beliau berbuat demikian. Beliau menjawab, "Aku hendak membakar Kaabah." Besoknya beliau berbuat demikian juga. Apabila ditanya kenapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, "Aku hendak membakar syurga agar manusia tidak mencintai Allah kerana hendaknya syurga."

Budak-budak nakal selalu membaling Al-Syibli dengan batu tatkala beliau berjalan. Satu hari beliau cedera dan melilih darah dari badannya. Apabila titisan darah itu jatuh ke bumi, nama Allah tertulis di bumi oleh darah itu.

Al-Syibli selalu membubuh garam dalam matanya agar dapat berjaga malam. Apabila ditanya kenapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, "Allah berkata kenapa aku tidur bila Kecintaanku berjaga."

Satu hari Al-Syibli telah menggaru badannya sangat kuat hingga luka. Al-Junaid bertanya kepada beliau kenapa beliau berbuat demikian. Beliau menjawab, "Hari ini satu hakikat telah dibukakan kepada saya. Saya tidak dapat menahan sengsaranya. Saya berbuat demikian supaya mendapat sedikit kedamaian."

Al-Syibli selalu menangis teresak-esak hingga ada orang datang kepadanya dan bertanya kenapa beliau menangis. Beliau menjawab, "Saya menangis kerana tidak dapat melakukan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada saya."

Satu hari Al-Syibli duduk di majlis Al-Junaid yang sedang berbicara tentang hal-hal kesufian dengan murid-muridnya. Tatkala itu beberapa orang murid memuji Al-Syibli. Al-Junaid dengan segera menghalau Al-Syibli dari majlis itu. Apabila Al-Syibli telah pergi, Al-Junaid berkata kepada murid-muridnya, "Kalian boleh membunuh kerohanian Al-Syibli dengan memujinya itu. Sebab itu aku tolong dia dengan menghalaunya keluar. Pujian itu boleh menyebabkan dia bangga dan takabbur. Dengan sebab aku menghalaunya itu dan memarahinya maka dia akan sedar dirinya terhina dan ini meninggikan lagi kerohaniannya. Pujian kalian itu merosakkan beliau. Marahku itu adalah sebagai perisai yang menahan dan menangkis dari tikaman pujian kalian itu, agar tidak merosakinya."

Telah menjadi kebiasaan Al-Syibli membawa seberkas kayu ke bilik tempat ibadatnya. Beliau akan memukul dirinya apabila sahaja fikiran-fikiran yang dipengaruhi oleh hawa nafsu datang menyelinap ke dalam khayalannya. Apabila beliau keluar dari tempat ibadatnya itu, maka terlihatlah semua kayu-kayu itu telah habis patah. Apabila tidak ada kayu yang tidak patah lagi, beliau akan menghantukkan badannya ke dinding untuk mengkontrol fikirannya dari memberontak.

Beliau enggan bertemu dengan siapa pun jika sedang berada di biliknya itu.

## Al-Syibli Selalu Berkata

1. Sepanjang hayat saya ingin benar hendak bersendirian bersama Allah hingga 'Aku' sendiri pun tidak ada di situ.
2. Saya telah mencuba selama empat puluh tahun untuk mengenal Allah walau sedetik pun.
3. Saya mencari kedamaian dalam merendahkan diri dan rasa terhina.
4. Saya harap dapat menyembunyikan diri saya di gunung agar manusia tidak dapat berjumpa saya.
5. Saya berdoa agar Tuhan memberi saya dunia ini dan akhirat juga supaya dapat saya telan satu dan yang satu lagi saya lemparkan ke dalam mulut Yahudi kafir supaya ditelannya; agar dengan itu kedua-dua hijab tersebut boleh tersingkap dan Allah itu dicintai oleh hamba-hambaNya semata-mata kerana Allah sahaja bukan kerana yang lain.

6. Dunia ini tempat bermasyarakat, akhirat itu kurnia Tuhan, tetapi hati ini adalah tempat Allah, rumahnya tauhid.

Satu hari Al-Syibli memakai pakaian yang indah. Tiba-tiba ditanggalkan olehnya pakaian itu dan dilemparnya ke dalam api. Apabila orang bertanya kenapa beliau berbuat demikian, beliau menjawab, "Allah berkata kepada saya jika hati saya menyeleweng dari mengenangNya seketika, Dia akan bakar saya bersama pakaian itu. Oleh itu, saya bakar pakaian itu supaya masa depan saya tidak terseksa, kerana hati saya telah condong sedikit kepada pakaian tersebut."

Apabila Al-Syibli telah mencapai taraf kerohanian yang tinggi, maka mulalah beliau bercakap dan mengeluarkan rahsia-rahisa ketuhanan dalam syarahan beliau kepada orang ramai. Al-Junaid memberi amaran kepadanya supaya jangan mengeluarkan rahsia-rahsia itu kepada orang awam. Al-Syibli menjawab, "Rahsia-rahsia yang saya keluarkan itu terlalu dalam dan saya seorang sahaja yang tahu maksudnya dan tidak difahami oleh orang lain. Apa yang saya tukarkan itu adalah dari Allah dan kembali semula kepadaNya. 'Aku' sendiri tidak ada di situ." Al-Junaid berkata, "Walaupun begitu, tuan masih salah juga." Al-Syibli menjawab, "Orang yang hatinya tergantung kepada dunia atau kepada akhirat tidak patut datang mendengar syarahan saya, walaupun dia itu kepala hal-ehwal agama dalam bandar ini. Hanya orang yang mabuk dalam Allah sahaja yang boleh mendengar syarahan saya, tidak orang lain."

Satu hari Al-Syibli sedang mengucap 'Allah' di hadapan orang yang mendengar syarahan beliau. Seorang darwisy berdiri dan terus berkata, "Ucaplah kalimah syahadat." Al-Syibli berkata, "Bagaimana sekiranya saya mati sebelum menyebut 'Allah' dan hanya sempat menyebut 'La-ila-ha' (tiada tuhan)?" Perkataan Al-Syibli itu sungguh mempengaruhi dan mempesonakan darwisy itu. Rasa takut kepada Allah menyelubungi hatinya, dan dia terus jatuh dan meninggal dunia di situ juga. Saudara-mara darwisy itu mengadu kepada khalifah mengatakan Al-Syibli telah membunuh darwisy tersebut. Al-Syibli pun dipanggil menghadap khalifah. Beliau disuruh menjawab tuduhan ke atas beliau itu. Pada masa itu Al-Syibli telah masuk dalam keadaan 'mabuk Allah'. Al-Syibli berkata, "Nyawa darwisy itu dalam api dan dia telah dipanggang dalam api dalam keadaannya rindu hendak bertemu dengan Allah. Dia telah menceraikan dirinya dari alam dan tidak mahu kepada alam lagi. Dia tidak ada tempat perlindungan dan pergantungan dan pergantungan dalam alam ini. Dia semata-mata bergantung dengan Allah sahaja. Kerana kuatnya keinginannya hendak bersama Allah, menyebabkan dirinya lemah dan tidak berdaya. Oleh yang demikian, dia tidak tahan mendengar perkataan saya itu dan sepintas pandangan dia telah melihat Allah. Sinaran Allah itu tidak tertahan olehnya. Badannya tidak tertahan. Lalu ia meninggal dunia dan kembali ke rahmatullah."

Khalifah memerintahkan supaya Al-Syibli pergi dari hadapannya itu kerana perkataannya sangat berpengaruh dan mempesonakan. Khalifah khuatir jika Al-Syibli terus juga bercakap, mungkin dia sendiri akan jatuh pengsan.

Al-Syibli menasihatkan murid-muridnya supaya berlatih dengan sungguh-sungguh jika hendak mencapai taraf kerohanian yang tinggi. Satu dari latihan itu ialah pergi ke dalam hutan tanpa membawa bekalan dan tinggal di hutan itu berhari-hari lamanya. Satu lagi latihan beliau ialah pergi ke Kaabah (naik haji) tanpa membawa apa-apa alat kelengkapan dan bekalan. Ada orang berkata kepada Al-Syibli, "Jika begitu sekali payah latihannya, tentu murid itu akan mati." Al-Syibli menjawab, "Lebih baik mati dalam susah-payah menempuh latihan kerohanian ini daripada membuang masa bersenang-senang dalam perjalanan itu."

Kata Al-Syibli, "Semasa saya berjalan di jalanraya saya lihat ada tertulis pada tiap-tiap dahi orang satu daripada dua perkataan ini – 'iman' dan 'kufur'."

Apabila melihat sebatang kayu basah yang terbakar di satu hujungnya dan hujung yang satu lagi menggelegak air basahnya itu, Al-Syibli berkata, kepada murid-muridnya, "Saya tidak lihat tangisan di mata kalian, macam mana saya percaya hati kalian terbakar kerana cinta kepada Allah?"

Satu hari, Al-Syibli masuk ke rumah Al-Junaid dalam keadaan mabuk Allah. Waktu itu isteri Al-Junaid sedang menyikat rambutnya. Dengan segera dia pergi memakai tudung kepalanya. Al-Junaid menghalang isterinya memakai tudung itu dan berkata bahawa orang yang dalam keadaan mabuk Allah itu tidak nampak apa pun walaupun syurga, inikan pula perempuan. Kemudian, semasa bercakap-cakap itu Al-Syibli sedar semula. Al-Junaid pun menyuruh isterinya pergi dari situ.

Satu masa Al-Junaid berkata, "Saya mencari Tuhan dan telah berjumpa denganNya." Al-Syibli menjawab, "Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan terus mencariNya."

Satu hari selepas berwuduk, Al-Syibli pergi ke masjid. Di situ terdengar olehnya suara berkata, "Kerana kamu hendak berjumpa Aku selepas berwuduk itu di dalam masjid ini?" Al-Syibli berundur ke belakang. Terdengar lagi suara itu berkata, "Ke mana kamu hendak pergi meninggalkan rumah Aku ini?" Al-Syibli menjerit. Lagi sekali suara itu berkata, "Berani kamu menyakiti Aku dengan kelakuanmu itu?" Al-Syibli diam dan duduk terpencil seorang diri. Suara itu berkata lagi, "Kenapa kamu duduk di situ?" Al-Syibli menjawab, "Saya mengharapkan kasih-sayangMu dan perlindunganMu."

Suatu hari seorang darwisy berkata kepada Al-Syibli, "Apa hendak dibuat sekarang, aku ini orang papa?" Al-Syibli menjawab, "Kamu menjadi kafir jika lari dari Tuhan kerana sebab yang sedikit itu. Pernahkah kamu dengar firman Tuhan demikian, 'Jangan putus harap dan percayalah dengan pertolongan Allah'." Darwisy itu berkata bahawa dia berasa senang dengan nasihat Al-Syibli itu. Al-Syibli menjawab, "Kenapa kamu hendak menguji Tuhan? Bukankah Allah ada berfirman, 'Sentiasalah berharap dan takut kepada Aku, kerana Aku selalu menguji hamba-hambaKu'." Darwisy itu berkata lagi, "Sila tuan selesaikan masalah saya ini." Al-Syibli menjawab, "Pergilah hantukkan kepalamu itu di pintu Allah hingga habis hayatmu. Boleh jadi Dia mendengar hantukanmu itu dan menjawab, 'Siapa di pintu ini?"

"Orang yang ingat kepada yang lain dan melupakan Allah walau sedetik pun semasa berada di majlisku adalah tidak layak duduk di majlisku ini," kata Al-Syibli.

Satu hari tatkala sedang berjalan di jalanraya, Al-Syibli terlihat sebuah tengkorak. Pada dahi tengkorak itu ada tertulis, "Tinggalkan kehendak kepada dunia ini dan juga akhirat." Al-Syibli menjerit dan berkata, "Ini agaknya tengkorak nabi atau wali." Murid-muridnya bertanya bagaimana beliau tahu. Jawab Al-Syibli, "Ini adalah rahsia sulit. Hingga kalian buangkan keduniaan dan semua khayalan tentang hari akhirat, maka selama itulah kalian tidak dapat berdampingan dengan Allah."

Suatu hari penjual pinggan-mangkuk lalu di hadapan rumah Al-Syibli. Penjual itu berteriak, "Inilah mangkuk yang tinggal lagi." Mendengar itu, Al-Syibli menjerit dan terus berkata, "Ketahuilah bahawa Dia sahaja yang tinggal (wujud)."

Al-Syibli berkata bahawa kebijaksanaan yang tinggi itu terletak dalam menghargai sepenuhnya hidup ini dan menggunakannya di jalan Allah.

Mereka bertanya kepada Al-Syibli kenapa satu masa dia berkata demikian dan di lain masa pula berlawanan dengan itu. Beliau menjawab, "Kadang-kadang saya adalah saya sendiri dan kadang-kadang saya bukan diri saya lagi (fana)."

Al-Syibli berkata, "Untuk mencapai makrifat itu ada permulaan, tetapi tidak ada kesudahan."

### Al-Syibli Berkata

1. Orang yang menghubungkan dirinya dengan yang lain dari Tuhan, tidak mengenal Allah.
2. Orang arif (wali Allah) itu tidak melihat yang lain selain Allah, tidak bertemu dengan yang lain

selain Allah dan tidak cinta kepada yang lain selain Allah.

3. Apa yang telah ditakdirkan untukmu pasti kamu dapat walaupun seribu halangan; dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu dengan tidak ada usaha bagi pihakmu, kamu boleh mendapatnya. Oleh itu, apakah yang kamu dapat dengan mengamalkan zuhud.

4. Zuhud yang sebenarnya ialah melupakan dunia dan mengingat Allah.

5. Ceraikan diri dari segalanya, itulah tanda hampir dengan Allah. Jangan ingat yang lain, kecuali Allah, kerana yang lain itu adalah palsu sahaja.

6. Satu nafas yang dihisap kerana Allah (satu ketika dalam Allah) adalah nilainya seperti semua kebajikan oleh semua manusia dalam dunia ini.

7. Waktu yang sekarang kamu berada ini adalah lebih berharga daripada seribu tahun yang lalu dan seribu tahun yang akan datang. Jangan tertipu oleh kebendaan. Ketahuilah, di alam jiwa, masa lepas dan masa akan datang adalah serupa sahaja (masa sekarang).

8. Orang yang tidur satu jam di waktu malam dengan melupakan Allah adalah tertinggal ke belakang sebanyak seribu tahun dalam perlumbaan kerohanian.

9. Bagi orang arif, sedetik sahaja lupakan Allah adalah satu dosa besar.

10. Orang yang memberi syarahan kerana kebiasaan saja dan pendengar yang mendengarnya dalam keadaan seperti itu juga, tidak mendapat manfaat dari syarahan itu; bahkan merugikan mereka.
11. Anda akan dapat kedamaian apabila bercakap tentang Allah sahaja.
12. Tiada satu pun dalam alam ini yang menarikku, atau memperhambakan aku kerana baik dan indahnya.
13. Rugi yang paling besar bagi seseorang ialah tidak dapat melihat Allah.

Satu hari apabila Al-Syibli dalam keadaan mabuk Allah, Al-Junaid datang dan berkata, "JIka kamu serahkan hal-ehwalmu kepada Allah, kamu akan bahagia." Al-Syibli menjawab, "Tuan, sebenarnya adalah terbalik. Saya bahagia jika Allah membiarkan saya dengan hal-ehwal saya." Al-Junaid berkata, "Pedang Al-Syibli berlumuran darah."

Seorang hamba Allah sedang berzikir menyebut nama Allah. Al-Syibli berkata, "Berapa lama kamu hendak berzikir seperti itu? Tidakkah kamu dengar jawabNya 'HambaKu, Aku ini di bawah perintahmu (labbaik)'." Orang itu menjawab, "Setelah mendengar jawapan Allah itu maka saya berkata 'Allah, Allah'." Al-Syibli pun berkata bahawa bolehlah dia berkata demikian.

Al-Syibli berkata, "Oh Tuhan! Jika langit Kau jadikan rantai leher dan diletakkan di leherku, dan dunia ini Kau jadikan rantai dan diletakkan di kakiku, dan Kau jadikan seluruh dunia musuhku, namun aku tetap memperkatakan cintaku terhadap Kau dan tidak akan melepaskan Kau."

Semasa hendak meninggal dunia, satu tembok gelap datang menghampiri pandangan Al-Syibli. Beliau suruh orang meletakkan abu di kepalanya. Beliau sangat gelisah waktu itu. Apabila ditanya, beliau menjawab, "Waktu ini aku cemburukan syaitan. Api cemburu itu membakarku. Sebab cemburu itu ialah Tuhan memberi dia sekurang-kurangnya pakaian laknat untuk dipakainya sehingga hari kiamat (dan saya malang sekali kerana tidak diberi apa-apa pakaian pun olehNya). Aku tidak cemburu kerana dia dilaknat. Walau bagaimanapun dia mendapat juga sesuatu dari Yang Memberi. Itu memuaskan hati syaitan tersebut."

Setelah berkata demikian, Al-Syibli berdiam diri beberapa ketika. Kemudian gelisah lagi dan terus berkata, "Pada masa ini dua jenis angin bayu bertiup, satu angin rahmat, satu lagi angin marah. Orang yang dibimbing oleh angin rahmat akan mencapai tujuannya, tetapi angin yang lagi satu itu menyebabkan orang sesat dalam perjalanan. Mereka yang dipengaruhi oleh angin marah itu dibelenggu oleh banyak hijab. Aku gelisah kerana tidak tahu mana angin yang hendak menghembus kepadaku."

Sebelum beliau meninggal dunia, Al-Syibli membaca puisi yang indah: "Rumah tempat tinggalMu tidak perlu kandil untuk meneranginya; kerana wajahMu sangat bersinar. Sinaran itu cukup untuk kami dan cukup maaf pada mereka yang mempersoalkan keputusan kamu."

Apabila orang datang meminta beliau mendoakan sesuatu, Al-Syibli berkata, "Alangkah ganjilnya orang mati disuruh membaca doa untuk orang hidup."

Apabila orang menyuruhnya mengucap dua kalimah syahadat, beliau berkata, "Saya tidak lihat yang lain, apa yang hendak saya nafikan?" Orang ramai berkata bahawa menurut undang-undang agama semasa orang itu hendak menghembuskan nafas terakhir, kalimah syahadat itu hendaklah dibaca kepadanya. Al-Syibli berkata, "Ketahuilah bahawa Sultan Cinta itu tidak mahu menerima pemberian apa-apa. Di samping itu, alangkah hairannya orang mati itu pula menasihatkan orang yang hidup."

## 19. SYEIKH ABU AL-'ABAS AL-QASSAB

### Abu Al-'Abas Berkata

1. Sesiapa yang mencari sesuatu di samping Tuhan, sebenarnya menyembah dua tuhan.
2. Jika Allah membawa saya masuk kepada tidak wujud (fana) dan kemudian dipakaiNya saya dengan pakaian wujudNya, dan kemudian jika saya lakukan satu ibadat saya kepadaNya, maka ibadat itu adalah lebih bernilai daripada semua ibadat hamba-hamba Allah dalam alam ini semuanya.
3. Langkah pertama dalam tariqat ialah cuba melampaui semua makhluk.

4. Ada pahlawan-pahlawan dalam tariqat, dan bagi mereka tidak ada tempat dalam dunia ini dan di akhirat juga.

## 20. ABU ISHAQ IBRAHIM BIN AHMAD AL-KHAWAS

Satu hari Khwaja Khidr ingin hendak duduk bersama dengan Abu Ishaq. Beliau tidak mahu menerimanya kerana khuatir ibadatnya akan terganggu. Beliau berkata, "Sudah cukup Allah sahaja bagiku dan tidak mahu yang lain lagi, sama ada ia malaikat atau manusia."

Abu Ishaq berkata, "Satu hari saya terlihat seorang perempuan sedang berlari dengan kepalanya tidak bertudung dan ia berlari seperti orang dalam mabuk. Saya suruh dia supaya lebih berhati-hati dan menudung kepalanya. Perempuan itu berkata, 'Abu Ishaq, lebih baik tuan tutup mata tuan itu.' Saya menjawab, 'Orang yang cinta tidak pernah menutup matanya.' Perempuan itu berkata lagi, 'Sebagaimana orang cinta itu tidak menutup matanya, maka orang yang mabuk Allah itu juga tidak peduli pakaiannya dan menudung kepalanya.' Saya bertanya lagi, 'Dari mana puan dapat mabuk seperti ini?' Beliau menjawab, 'Abu Ishaq, adakah lain lagi daripada Dia? Saya tidak lihat yang lain kecuali Dia di dunia dan di akhirat.' Saya ajak dia duduk bersama saya. Beliau berkata, "Saya tidak duduk bersama manusia tetapi hanya bersama Allah yang maha esa dan kuasa'."

Satu hari, Abu Ishaq ditemani oleh seorang muridnya sedang melalui sebuah hutan. Beliau duduk sebentar untuk sembahyang. Murid itu melihat seekor

singa datang menuju Abu Ishaq yang sedang khusyuk bersembahyang itu. Murid itu terus memanjat pokok kerana takut. Singa itu datang dan mengelilingi Abu Ishak, menciumnya dan kemudian pergi dari situ. Abu Ishaq tidak langsung peduli. Setelah singa itu jauh pergi, datang seekor nyamuk menggigit Abu Ishaq. Abu Ishaq menjerit. Muridnya itu bertanya kepada beliau, "Kenapa tuan menjerit digigit nyamuk pada hal tuan tidak peduli langsung pada singa?" Abu Ishak menjawab, "Pada masa singa itu datang, aku sedang fana dalam Allah dengan kehendak Allah, tetapi bila nyamuk itu menggigit aku, diriku telah ada kembali pada ketika itu."

Satu malam datang singa menuju Abu Ishaq. Beliau berasa gelisah sedikit. Tiba-tiba terdengar olehnya satu suara berkata, "Kenapa kamu gelisah? Kami telah beri tujuh ratus malaikat menjagamu sepanjang masa."

Abu Ishaq berkata, "Satu hari tatkala saya sedang berjalan melalui sebuah kebun di hutan belantara, saya terlihat sepohon delima. Saya ambil dan makan buah delima itu. Tetapi apabila terasa olehku yang delima itu masam, saya pun membuangnya. Kemudian saya pergi dari situ. Saya lihat pula seorang tua yang lemah dan uzur. Ulat sedang memakan dagingnya dan lalat menggigit luka-luka pada badannya. Saya pergi berjumpa dengan dan bertanya sama ada dia mahu saya doakan agar sembuh. Tetapi dia tidak mahu. Saya bertanya kenapa tidak mahu sihat. Beliau berkata, 'Bagaimana saya hendakkan senang sedang Dia hendakkan saya ini sakit? Ini tidak patut kerana saya telah menyerah bulat kepada Dia sahaja.' Saya bertanya lagi, 'Bolehkah saya halaukan lalat-lalat itu?' Beliau menjawab, 'Mula-mula bersihkan hatimu dari hendakkan delima yang manis, kemudian inginkan saya sihat. Mula-mula bersihkan hati dan kemudian bersimpati dengan saya.' Saya bertanya lagi, 'Macam mana tuan tahu nama saya dan saya hendakkan delima itu?' Beliau menjawab, 'Orang yang mengenal Allah, tidak ada satu pun yang terlindung daripadanya.' Saya bertanya lagi, "Tidakkah tuan berasa sakit lalat dan ulat itu memakan daging tuan?' Orang tua itu menjawab, 'Semua itu adalah urusah Allah, oleh itu saya tidak berasa sakit'."

Berkata Abu Ishak, "Satu hari ada orang berkata kepada saya bahawa ada seorang Kristian berumur tujuh puluh tahun yang tinggal di tempat bernama Rum. Orang Kristian ini duduk berkhalwat seorang diri. Saya pun pergi berjumpa dengan orang tersebut. Setelah sampai ke tempatnya, beliau pun memandang kepada saya dan berkata, 'Saya ini bukan seorang Kristian tetapi adalah penjaga anjing. Anjing itu ialah hawa-nafsu saya sendiri. Abu Ishaq, kenapa tuan bersusah-payah datang kepada saya. Saya ingin memberi satu nasihat kepada tuan. Janganlah pergi mencari manusia lagi. Carilah diri tuan sendiri dan bila tuan telah menjumpai diri tuan sendiri, maka awasilah nafsu tuan itu, kerana ianya menukarkan bentuknya tiga ratus enam puluh kali sehari untuk memutarbelitkan tuan'."

Abu Ishaq berkata, "Lima amalan untuk meninggikan darjat rohaniah iaitu, membaca Quran dan memikirkan ayat-ayatnya, jangan makan sampai kenyang, berjaga malam, menangis dalam sembahyang di subuh hari, bergaul dengan orang beragama dan aulia Allah. Yang paling berkesan ialah menangis dalam sembahyang subuh."

Abu Ishaq mengajarkan: "Sepatutnya si sufi itu hendaklah mencapai semua peringkat tasauf dan jangan hanya bergantung kepada satu peringkat sahaja."

Sambil menampar-nampar dadanya, Abu Ishaq berkata, "Saya mencari Allah yang sentiasa berada bersama saya."

## 21. MUMSYAD AD-DINURI

Seorang darwisy meminta Ad-Dinuri berdoa untuknya kepada Allah. Beliau menjawab, "Pergilah kepada Allah dan terus memohon kepadaNya, kamu tidak perlu perantara." Darwisy ity bertanya, "Di mana Dia?" Beliau menjawab, "Apabila kamu tidak ada diri kamu (fana) di situlah Dia." Mendengarkan itu, darwisy itu pun pergi ke tempat yang lengang dan di sana dia berdoa. Allah kabulkan permohonannya.

Satu hari pekan tempat Ad-Dinuri tinggal itu telah dibanjiri air. Ad-Dinuri lihat darwisy itu sedang duduk atas tilam di permukaan air. Ad-Dinuri terperanjat dan bertanya bagaimana dia dapat berbuat demikian hingga tidak ditenggelami air. Darwisy itu menjawab bahawa itu adalah hasil kurniaan Tuhan dan kerana patuh kepadaNya. Allah telah jadikan dia dapat memohon terus kepadaNya tanpa perantara lagi, dan Allah kabulkan doanya terus langsung. Semenjak itu Ad-Dinuri berhati-hati dan tidak pernah bersikap kasar kepada orang-orang darwisy.

Ad-Dinuri berkata, "Ada beberapa kelas orang beribadat. Ada yang menyembah diri sendiri, ada yang menyembah hartanya, ada yang menyembah isterinya, ada yang menyembah anak-pinak, ada yang menyembah jawatan dan pangkat dan ada pula yang menyembah sembahyang, puasa dan berjaga malamnya. Seseorang itu mesti ada menyembah sesuatu. Semua itu adalah penyembah diri sendiri dan menurut kehendak diri itu. Mereka pergi ke mana diri (ego) mereka itu membawanya. Orang yang benar-benar beribadat itu tidak menurut nafsunya dan sentiasa mengkontrol nafsu itu.

"Saya selalu bertemu dengan wali Allah selepas mengenepikan semua kebanggaan saya terhadap ilmu dan ibadat saya. Saya dengar ucapan wali itu dengan berhati-hati. Saya pun mendapat banyak manfaat dengan bergaul dengan wali-wali Allah. Jika kamu pergi kepada mana-mana wali Allah dengan kebanggaan dan kesombongan walaupun sedikit dalam hati kamu, maka kamu tidak mendapat apa-apa faedah darinya. Menuju jalan kerohanian itu bukanlah mudah. Jalan tersebut boleh ditempuh beransur-ansur dan penuh pula dengan godaan dan dugaan," kata Ad-Dinuri.

## 22. ABU ISHAQ IBRAHIM AL-SYAIBANI

Al-Syaibani mengatakan, "Sentiasalah mengingat Allah. Jika kamu tidak boleh berbuat itu, maka ingatlah mati selalu."

"Jika kamu ingin merdeka dari belenggu kehendak dunia, sembahlah Allah dengan ikhlas."

"Apabila ubudiyah seseorang itu telah terdiri, dia jadi merdeka dari segalanya kecuali Allah."

## 23. ABU BAKAR AL-SAIDLANI

Beliau Mengajarkan

1. Janganlah tuntut ilmu yang membawa kamu jauh dari Allah.
2. Allah telah sediakan jalan-jalan menujuNya sebanyak mana bilangan makhluk dalam dunia ini. Tiap-tiap orang boleh memilih mana jalan hendak diturut dan mengikutinya menurut keupayaan dan kecenderungan masing-masing dan dengan itu mencapai kesempurnaan.
3. Ada jalan-jalan daripada Allah kepada insan, tetapi tidak ada daripada insan kepada Allah.
4. Lebih banyak bersama Allah daripada bersama makhluk.
5. Hati yang kosong dan rela dan sikap fakir itu adalah jalan selamat menuju Allah.

## 24. SYEIKH ABU ALI AL-DIQAQ

Beliau satu hari sedang berzikir – Allah, Allah, Allah. Di antara orang ramai yang berzikir itu ada seorang bertanya kepadanya, "Apakah itu Allah?" Beliau menjawab, "Saya tak tahu." Orang itu berkata, "Kalau tuan tidak tahu Dia, kenapa menyebut namaNya?" Beliau menjawab, "Beritahu kepada saya, nama apa patut saya sebut."

Satu hari beliau sedang duduk dengan memakai pakaian yang cantik dan lawa. Seorang sufi agung bernama Abu Al-Hasan Al-Nuri yang memakai pakaian compang-camping datang melawat beliau. Secara berjenaka Al-Diqaq menarik pakaian yang koyak yang dipakai oleh Abu Al-Hasan Al-Nuri itu. Al-Diqaq berkata, "Apa gunanya tuan memakai pakaian yang buruk ini?" Al-Nuri menjerit dan berkata, "Saya beli pakaian ini dengan harga dunia ini dan akhirat juga, dan saya hargainya dengan nilai yang tinggi dan sekiranya semua kekayaan dalam syurga dikurniakan kepada saya supaya saya melepaskan pakaian ini, nescaya saya tidak mahu melepaskannya." Al-Diqaq menangis dan bersumpah tidak mahu berseloroh lagi dengan orang sufi.

Satu hari seorang darwisy (sufi) melawat Al-Diqaq dan meminta sebuah ruang yang kecil di mana beliau hendak mati. Al-Diqaq memberinya ruang di sebuah penjuru. Orang itu duduk di situ dan mula berzikir. Al-Diqaq melihat kelakuan orang itu dari jauh. Darwisy itu berkata, "Al-Diqaq, janganlah kotorkan saya." Al-Diqaq pun pergi berlindung di satu tempat. Sedang berzikir itu, darwisy itu pun meninggal dunia. Selepas itu Al-Diqaq pergi ke tempat darwisy tersebut. Dia telah ghaib. Al-Diqaq bermohon kepada Allah untuk mengetahui di mana darwisy terebut. Terdengar suara berkata, "Jangan cari dia. Bahkan Malaikat-Maut pun tidak tahu di mana dia. Malaikat Penjaga Syurga pun tidak tahu di mana dia". Al-Diqaq bertanya, "Jadi, di manakah dia?" Suara itu berkata, "Dia berada di Majlis Haq, di hadrat Allah s.w.t.."

## Al-Diqaq Berkata

1. Jika seseorang wali Allah itu mendapat arahan dari Tuhan supaya membuat syarahan

di sesuatu tempat, maka dia tidak boleh meninggalkan makam (stesyen) itu atau pun menukar tugasnya.

2. Murid yang tidak sentiasa tinggal berkhidmat bersama gurunya tidak akan mendapat faedah apa-apa. Dia ibarat pokok di hutan yang tidak berbuah. Jika pun berbuah, buahnya itu tidak berapa baik kerana kurang sempurna penjagaannya.
3. Jika kamu kaitkan hatimu kepada apa-apa dalam alam, kamu tidak akan merasai tenteram jiwa. Oleh itu, buangkan segala kehendak terhadap alam, jika kamu mahu aman dan tenteram.
4. Tidak ada orang yang dapat mengenal Allah tanpa berguru.
5. Orang yang menjual akhirat kerana dunia akan terlaknat.
6. Dalam tariqat, janganlah kamu tamak.
7. Walaupun seseorang itu mencapai semua ilmu dan membuat semua ibadat, bersikap zuhud dan duduk di majlis aulia Allah, namun jika ia tidak diijazahkan oleh guru dan tidak menurut panduan guru itu, maka orang itu tidak akan maju dalam tariqatnya.

Di akhir-akhir hayat beliau, Al-Diqaq telah amat maju dalam kerohaniannya hingga sedikit sahaja orang yang dapat memahami beliau. Oleh itu, sedikit sahaja orang yang datang g yang datang berguru kepada beliau.

## Al-Diqaq Berdoa Kepada Allah

"Jadikanlah saya ini merendahkan diri seperti semut dan layanlah saya seperti rumput yang kering dan ampunkanlah dosa saya. Janganlah hinakan saya akhirnya kerana saya telah bercakap besar dan memuji diri semasa bersyarah di pentas di hadapan orang ramai. Jika saya hinakan pakaian sufi, hantarlah saya ke neraka agar di sana saya terseksa kerana berpisah dengan Engkau. Oh Tuhan! Kerana membuat banyak dosa, saya telah menghitamkan suratan takdir, dan Engkau dengan rahmat Engkau telah memutihkan rambut saya yang hitam apabila usia saya bertambah lama. Janganlah pandang perbuatan saya yang hitam itu tetapi lihatlah rahmatKau yang memutihkan saya. Oh Tuhan! Orang yang mengetahui Engkau sentiasa mencari Engkau, walaupun Engkau itu tidak akan dijumpai. Oh Tuhan! Walaupun Engkau kurniakan padaku syurga namun saya berasa malu dan sakit rasanya hati ini kerana tidak mengabdikan diri saya sebagaimana sepatut terhadap Engkau."

# 25. ABU ALI AHMAD BIN MUHAMMAD AL-RUZBARI

Abu Ali Ahmad Berkata

1. Orang sufi ialah orang yang walaupun terpaksa berpuasa selama sepuluh hari kerana kemiskinan, namun dia tetap memuji Allah kerana kurnianya dan sentiasa bersyukur kepadaNya.

2. Orang sufi ialah orang yang tetap terus menuju Allah walaupun seratus kali dihalau pergi dari majlis Allah.

3. Jika kita tidak diberkati dengan wajah Allah, bagaimana kita dapat hidup di dunia ini.

4. Kamu akan dapat masuk ke bidang kerohanian jika kamu tinggalkan dunia dan kekayaan serta segala yang bersangkut-paut dengannya.

5. Muzik kerohanian (samak) terlibat oleh tiga perkara:

    (a) Hati itu sakit kerana memakan perkara yang didapati secara haram.

    (b) Dengan menetap pada satu latihan dan latihan ini rosak jika kamu memandang kepada yang lain dan perkara haram, dengan bercakap keburukan orang dan mendengar keburukan orang.

    (c) Bercampur dengan orang jahat. Oleh itu orang yang menjalankan samak hendaklah berhati-hati terhadap tiga perkara ini. Hendaklah mengawal mata, lidah dan telinga jika kamu mahu faedah yang penuh dari samak. Di sana kamu dapat melihat wajah Allah apabila kamu masuk ke dalam dzauk (mabuk Allah) dan kamu mendapat banyak pengalaman baru, dan rahsia rohaniah akan dibukakan kepadamu.

6. Ada satu jalan antara Kekasih dan sifat-sifatNya. Orang yang mengikuti sifat-sifat, pandangannya terhijab. Tetapi orang yang menetapkan pandangannya kepada Yang Punya sifat-sifat itu akan terselamat.

Al-Ruzbari sedang berbaring di pangkuan saudara perempuannya. Seketika sebelum menghembuskan nafas terakhir, dibukanya matanya dan lalu berkata, "Syurga sedang dihiasi untuk saya masuk dan malaikat sedang memberitahu saya yang mereka akan membawa saya ke syurga yang tidak pernah saya mimpikan, di mana ada bidadari yang indah menunggu saya. Tetapi hati saya tetap lekat kepada Allah dan saya tidak memandang kepada yang lain dari Dia. Saya telah bertahun-tahun rindu kepada Allah. Saya tidak mahu menerima rasuah supaya saya membuangkan kehendak saya itu." Selepas itu beliau pun kembali ke rahmatullah.

## 26. SYAIKH ABU AL-HASAN ALI BIN IBRAHIM AL-HASRI

Al-Hasri berkata, "Samak memerlukan dahaga dan rindu yang tidak putus-putus kepada Tuhan. Makin mabuk seseorang itu meminum cinta Allah, maka makin lagi ia minta ditambahi. Bukanlah samak (muzik kerohanian) namanya jika samak itu berhenti apabila penyanyi yang utama itu berhenti menyanyi. Samak itu ialah kehendak untuk samak itu bertambah-tambah jika dinikmati."

"Sufi yang sebenarnya mestilah di atas semua kehendak nafsu. Hatinya bebas dari memusuhi dan benci kepada orang lain.”

“Orang yang kenal dirinya, kenal Tuhannya.”

## 27. SYAIKH ABU 'UTHMAN SA'ID BIN SALAM AL-MAGHRIBI

Selama tiga puluh tahun permulaan perjalanannya, beliau berpuasa, berjaga malam dan berkhalwat di hutan. Kemudian terdengar suara ketuhanan berkata, “Tinggalkan khalwatmu itu dan tinggallah bersama manusia.” Pada masa itu dia telah berlalu kurus.

Satu hari ramai murid-murid beliau mendengar suara ketuhanan berkata, “Janganlah melawat Syaikh Abu 'Uthman Sa'id lagi.” Syaikh itu pun telah dipinta jangan bersyarah di khalayak ramai lagi. Semenjak itu, beliau pun terus beruzlah (memencilkan diri dari orang ramai kerana beribadat kepada Allah). Murid-muridnya pun tidak lagi berjumpa dengan beliau. Allah inginkan beliau berada dan berbicara dengan Dia sahaja tanpa orang lain.

Syaikh Abu 'Uthman Sa'id berkata, “Ketahuilah bahawa samak itu belum sepenuhnya membangun rohaniah kamu, kalau belum nyanyian burung-burung di udara dan tarian daun-daun oleh tiupan bayu membawa kamu ke dalam keadaan dzauk (mabuk Allah).

Jika seseorang hendak mendapat faedah yang penuh dari samak, ia hendaklah memencilkan dirinya dan buangkan ingatan dari segala yang lain kecuali Allah dan tunduk kepada kehendak Allah dan ceraikan fana (ego) dan alam.

**Syaikh Abu 'Uthman Sa'id Berkata**

1. Barangsiapa tidak mahu berada di majlis orang-orang sufi dan suka melawat orang-orang kaya, maka Allah butakan rohanianya.
2. Orang yang sangat keperluan bolehlah menerima makanan dari orang-orang kaya tetapi jangan sekali-sekali kerana hendak berseronok; jika tidak, terganggulah kemajuan kerohanian.

Tatkala hendak menghembuskan nafas terakhir, beliau menyuruh semua tabib-tabib yang mengubatnya itu pergi dari situ kerana mereka ibarat saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Ahli muzik pun dipanggil dan samak (muzik kerohanian) pun dimulakan. Dalam pada itu, beliau pun meninggal dunia.

## 28. SYAIKH ABU AL-'ABBAS AL-NIHAWANDI

Wang yang dihadiahkan oleh seorang kaya yang didapatinya secara haram, selalu dibelanjakan oleh orang yang dihadiahkannya itu.

Satu masa, seorang datang kepada Abu Al-'Abbas dan bertanya kepadanya kepada siapakah patut dia menghadiahkan wangnya. Beliau diam. Orang kaya itu pun menghadiahkannya kepada seorang darwisy. Besoknya dilihat oleh orang kaya itu wang yang diberinya itu dibelanjakan oleh darwisy itu dengan membeli minuman keras. Dia mengadu kepada syaikh ini. Syaikh itu pun mengeluarkan dari sakunya satu dirham dan

memberi kepada orang kaya itu dan menyuruhnya menghadiahkan kepada sesiapa yang dijumpainya mula-mula sekali dalam perjalanan. Lalu dia pun memberi kepada orang yang mula-mula ditemuinya dalam perjalanan dan orang itu diikutinya bagaimanakah ia membelanjakan wang itu. Orang itu pergi ke dalam hutan. Di sana dilihatnya orang itu mengeluarkan dari bajunya seekor burung yang mati dan terus membuang burung itu. Kemudian dia pergi ke pasar dan membeli sedikit roti dengan dirham itu dan kemudian kembali ke rumahnya. Orang kaya itu bertanya apakah maksudnya beliau membuang burung itu. Orang itu menjawab, "Beberapa hari saya dan keluarga saya tanpa makanan. Hari ini saya dapati burung mati ini dalam sepohon pokok tatkala saya pergi mencari makanan. Sedang saya berjalan pulang, saya berjumpa dengan tuan. Oleh itu saya buang burung itu di tempat saya berjumpa dengannya. Saya terima dirham tuan dan membeli roti dan sekarang bolehlah kami makan, dan syukur kepada Allah." Apabila dia menceritakan peristiwa itu kepada Al-Nihawandi, beliau menjawab, "Wang tuan itu didapati secara tidak baik dan dengan itu disalahgunakan. Tetapi dirham saya didapati dengan halal, maka digunakan dengan baik oleh penerimanya."

## 29. ABU AL-QASIM AL-NASRABADI

Abu Al-Qasim satu hari sedang terlalu mabuk dengan Tuhan, pergi ke sebuah tokong orang Majusi dan bertawaf keliling tokong itu. Orang-orang Islam membantah terhadap perkara itu. Beliau menjawab, "Saya cari Dia di Kaabah tetapi tidak berjumpa Dia. Sekarang saya cari Dia di sini, dengan harapan untuk bertemu dengan

Dia di sini." Kerana terlalu marah memandangkan hal kelakuannya itu, beliau pun dihalau orang dari Naishapur.

Beliau melihat beberapa orang bercakap antara mereka semasa bertawaf mengelilingi Kaabah. Beliau mula mengumpulkan kayu api. Orang bertanya kenapa beliau berbuat demikian. Beliau menjawab, "Saya hendak membakar Kaabah kerana apabila Kaabah tidak ada, orang akan mencari Tuhan terus langsung tanpa perantara lagi."

Beliau berkata, "Saya melawat kubur Musa; dari tiap-tiap serbuk tanah di kubur itu kedengaran teriakan 'Ya Allah! Ya Allah! Tuhanku'."

**Beliau Berkata**

1. Ada orang yang duduk bercampur-gaul dengan perempuan dan mengatakan mereka tidak apa-apa meskipun mereka melihat kepada perempuan-perempuan itu. Saya katakan bahawa selagi nafsu mereka itu belum hapus seluruhnya, mereka hendaklah menurut undang-undang Quran dan menjauhkan diri dari perkara yang dilarang.
2. Samak ialah kekuatan roh.
3. Badan ini ialah penjara kepada si hamba.

## 30. ABU AL-FADHL HASAN AL-SURRAKHSI

Al-Surrakhsi ialah guru Syaikh Abu Sa'id Abu Al-Khair. Satu masa beliau dalam keadaan kesempitan. Beliau sedang duduk di bawah pokok dan berdoa, "Ya Allah! Semenjak setahun dulu saya perlu satu dinar untuk mencukur kepala saya, tetapi belum lagi mendapatnya." Imam Al-Khirmani berkata bahawa beliau dengar suara Abu Al-Fadhl itu pada masa ia berdiri hampir di situ dan waktu itu beliau masih kecil dan terlindung dari pandangannya. Setelah berdoa demikian, semua daun-daun pokok itu pun menjadi emas. Al-Surrakhsi berkata, "Oh Tuhan! Semenjak dari sekarang saya tidak lagi akan menyatakan kesusahan saya padaMu."

Al-Surrakhsi berkata, "Janganlah risau terhadap masa depan dan jangan tangiskan perkara yang telah lalu; hiduplah dalam keadaan sekarang ini."

Beliau membuat pesanan terakhir, "Janganlah kuburkan saya di mana berkuburnya wali-wali Allah. Tetapi kuburkanlah saya di mana berkuburnya orang-orang yang pecah hatinya, agar saya dapat lebih berkatNya yang ada terjatuh di situ."

**TAMAT**

# MINTA PERHATIAN

Kitab ini mengandungi satu bahagian daripada ilmu tasauf dalam Islam yang membicarakan masalah yang menyentuh perkara-perkara yang biasanya dikira sebagai "rahsia", yang termasuk ke dalam ilmu mukasyafah, atau ilmu "di sebalik tabir" dari apa yang ada dalam ajaran agama. Oleh kerana halusnya masalah yang disentuh dan juga rumitnya mauduk yang dihurai, maka bila para pembaca menemui sesuatu yang dirasa janggal dari segi fikiran biasa atau fahaman yang zahir, maka hendaklah ia bersabar dahulu dan bertanyalah kepada ahli-ahli dalam bidang ilmu tasauf sebab tiap-tiap ilmu itu ada ahlinya.

Dengan bersabar dan bertanya kepada ahlinya itu maka terselamatlah para pembaca dari kesilapan dalam fahaman dan dari perbuatan menuduh ulama-ulama dengan tuduhan yang tidak patut. Dengan itu fahaman yang sebenarnya dan jernih akan dicapai dalam agama, terutama dalam hal-hal yang menyentuh intisari agama kita – perhubungan roh insan dan Tuhannya.

**Penerbit**